

DAILY HANSARD

YOUR VOICE IN PARLIAMENT



THE FIRST MEETING OF THE THIRD SESSION OF THE TWELFTH PARLIAMENT

WEDNESDAY 17 NOVEMBER 2021

MIXED VERSION

HANSARD NO: 203



DISCLAIMER

Unofficial Hansard

This transcript of Parliamentary proceedings is an unofficial version of the Hansard and may contain inaccuracies. It is hereby published for general purposes only. The final edited version of the Hansard will be published when available and can be obtained from the Assistant Clerk (Editorial).

THE NATIONAL ASSEMBLY
SPEAKER
The Hon. Phandu T. C. Skelemani PH, MP.
DEPUTY SPEAKER
Hon. P. P. P. Moatlhodi, MP. (Tonota)

Clerk of the National Assembly
Deputy Clerk of the National Assembly
Acting Learned Parliamentary Counsel
Assistant Clerk (E)

- Ms B. N. Dithapo
- Mr L. T. Gaolaelwe
- Ms K. Kokoro
- Mr R. Josiah

CABINET

His Excellency Dr M. E. K. Masisi, MP.	- President
His Honour S. Tsogwane, MP. (Boteti West)	- Vice President
Hon. K. N. S. Morwaeng, MP. (Molepolole South)	- Minister for Presidential Affairs, Governance and Public Administration
Hon. K. T. Mmusi, MP. (Gabane-Mmankgodì)	- Minister of Defence, Justice and Security
Hon. Dr L. Kwape, MP. (Kanye South)	- Minister of International Affairs and Cooperation
Hon. E. M. Molale, MP. (Goodhope-Mabule)	- Minister of Local Government and Rural Development
Hon. K. S. Gare, MP. (Moshupa-Manyana)	- Minister of Agricultural Development and Food Security
Hon. P. K. Kereng, MP. (Specially Elected)	- Minister of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism
Hon. Dr E. G. Dikoloti MP. (Mmathethe-Molapowabojang)	- Minister of Health and Wellness
Hon. T.M. Segokgo, MP. (Tlokweng)	- Minister of Transport and Communications
Hon. K. Mzwini, MP. (Specially Elected)	- Minister of Land Management, Water and Sanitation Services
Hon. T. M. Rakgare, MP. (Mogoditshane)	- Minister of Youth Empowerment, Sport and Culture Development
Hon. A. M. Mokgethi, MP. (Gaborone Bonnington North)	- Minister of Nationality, Immigration and Gender Affairs
Hon. P. O. Serame, MP. (Specially Elected)	- Minister of Finance and Economic Development
Hon. F. M. M. Molao, MP. (Shashe West)	- Minister of Basic Education
Hon. Dr D. Letsholathebe, MP. (Tati East)	- Minister of Tertiary Education, Research, Science and Technology
Hon. L. M. Moagi, MP. (Ramotswa)	- Minister of Mineral Resources, Green Technology and Energy Security
Hon. M. Kgafela, MP. (Mochudi West)	- Minister of Investment, Trade and Industry
Hon. M. Balopi, MP. (Gaborone North)	- Minister of Employment, Labour Productivity and Skills Development
Hon. Dr T. Matsheka, MP. (Lobatse)	- Minister of Infrastructure and Housing Development
Hon. D. M. Mthimkhulu, MP. (Gaborone South)	- Assistant Minister, Presidential Affairs, Governance and Public Administration
Hon. K. K. Autlwetse, MP. (Specially Elected)	- Assistant Minister, Local Government and Rural Development
Hon. S. N. Modukanele, MP. (Lerala -Maunatlala)	- Assistant Minister, Local Government and Rural Development
Hon. M. M. Pule, MP. (Mochudi East)	- Assistant Minister, Local Government and Rural Development
Hon. B. Manake, MP. (Specially Elected)	- Assistant Minister, Agricultural Development and Food Security
Hon. S. Lelatisitswe, MP. (Boteti East)	- Assistant Minister, Health and Wellness
Hon. N. W. T. Makwinja, MP. (Lentsweletau-Mmopane)	- Assistant Minister, Basic Education
Hon. M. S. Molebatsi, MP. (Mmadinare)	- Assistant Minister, Investment, Trade and Industry
Hon. H. B. Billy, MP. (Francistown East)	- Assistant Minister, Youth Empowerment, Sport and Culture Development
Hon. M. R. Shamukuni, MP. (Chobe)	- Assistant Minister, Tertiary Education, Research, Science and Technology

MEMBERS OF PARLIAMENT AND THEIR CONSTITUENCIES

Names	Constituency
RULING PARTY (Botswana Democratic Party)	
Hon. L. Kablay, MP. (Government Whip)	Letlhakeng-Lephephe
Hon. Dr U. Dow, MP.	Specially Elected
Hon. P. Majaga, MP.	Nata-Gweta
Hon. J. S. Brooks, MP.	Kgalagadi South
Hon. C. Greeff, MP.	Gaborone Bonnington South
Hon. T. Letsholo, MP.	Kanye North
Hon. T. F. Leuwe, MP.	Takatokwane
Hon. T. Mangwegape-Healy, MP.	Gaborone Central
Hon. S. N. Moabi, MP.	Tati West
Hon. T. Monnakgotla, MP.	Kgalagadi North
Hon. P. K. Motaosane, MP.	Thamaga-Kumakwane
Hon. O. Regoeng, MP.	Molepolole North
Hon. J. L. Thiite, MP.	Ghanzi North
Hon. A. Lesaso, MP.	Shoshong
OPPOSITION	
(Umbrella for Democratic Change)	
Hon. D. Saleshando, MP. (Leader of the Opposition)	Maun West
Hon. M. G. J. Motsamai, MP. (Opposition Whip)	Ghanzi South
Hon. D. L. Keorapetse, MP.	Selebi Phikwe West
Hon. Y. Boko, MP.	Mahalapye East
Hon. Dr K. Gobotswang, MP.	Sefhare-Ramokgonami
Hon. C. K. Hikuama, MP.	Ngami
Hon. K. K. Kapinga, MP	Okavango
Hon. G. Kekgonegile, MP.	Maun East
Hon. T. B. Lucas, MP.	Bobonong
Hon. K. Nkawana, MP.	Selebi Phikwe East
Hon. O. Ramogapi, MP.	Palapye
Hon. Dr N. Tshabang, MP.	Nkange
Hon. D. Tshere, MP.	Mahalapye West
Hon. M. I. Moswaane, MP.	Francistown West
(Botswana Patriotic Front)	
Hon. T. S. Khama, MP.	Serowe West
Hon. L. Lesedi, MP.	Serowe South
Hon. B. Mathoothe, MP.	Serowe North
Hon. M. Reatile, MP.	Jwaneng-Mabutsane
(Alliance for Progressives)	
Hon. W. B. Mmolotsi, MP.	Francistown South

TABLE OF CONTENTS

THE FIRST MEETING OF THE THIRD SESSION OF THE TWELFTH PARLIAMENT WEDNESDAY 17TH NOVEMBER, 2021

<i>CONTENTS</i>	<i>PAGE (S)</i>
QUESTIONS FOR ORAL ANSWER	1-7
Response to the President's Speech	
<i>Motion (Resumed Debate)</i>	8-41



Wednesday 17th November, 2021

THE ASSEMBLY met at 2:00 p.m.

(THE SPEAKER in the Chair)

PRAYERS

* * * *

QUESTIONS FOR ORAL ANSWER

REAL ESTATE MARKET IN JWANENG

MR M. REATILE (JWANENG-MABUTSANE): asked the Minister of Land Management, Water and Sanitation Services to apprise this Honourable House on the market outlook of the real estate economy of Jwaneng; he should state:

- (i) the value of real estate market in Jwaneng;
- (ii) the impact of the mine on the real estate market; and
- (iii) the long term 10-year property market outlook.

MINISTER OF LAND MANAGEMENT, WATER AND SANITATION SERVICES (MR MZWINILA): Good afternoon Mr Speaker.

- (i) Mr Speaker, the value of real estate market entails valuation of all properties in the town. The last valuation which was used for payment of council rates was done in 2008 and was about P740 068 000.00. Since 2008, there have been new developments in Jwaneng Town, therefore the current value of real estate market for Jwaneng is expected to be different from the 2008 figure. In view of the above, I am not in a position to apprise this Honourable House on the current value of real estate market in Jwaneng.
- (ii) The economic activities of Jwaneng and surrounding villages are dependent on Jwaneng Mine. Therefore, the demand generated by the mining activities has sustained properties in Jwaneng including attracting new investments. Further, service providers for the mine also require services such as accommodation, which also enhances the real estate market in Jwaneng.
- (iii) The long-term property outlook for Jwaneng Town will depend on the future expansion projects of the mines. If these activities require additional

manpower, it is expected that the property market in Jwaneng and surrounding villages will expand. I thank you Mr Speaker.

MR REATILE: *Supplementary. Thank you Mr Speaker. Tla ke leboge le Tona. Ka bokhutshwane fela Tona, potso e ka nna gore since the last valuation e ne e le ya 2008, o ya go e dira morago ga lebaka le le kae, mme e bile standards tsa ministry wa gago, o dira valuations morago ga nako e e kae?*

MR MZWINILA: Ke a leboga Motlotlegi Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Jaaka ke tlhalositse, ga re dire *valuations*, re dira fela fa go tlhokafala gore re thusane le ba *Local Government and Rural Development*, go kanoka gore *the rates* e ka nna bokae mo toropong yone eo. Fa e le gore go na le kgonagalo e e go yang go kanokiwa kana go lebelelwa gape *rates* tsa toropo yone eo, re ka nna ra kopiwa gore re tle re dire *valuation*. Ga re na ditsompelo tsa go dira *valuation* nako le nako, re dira fela fa ba Lephata la *Local Government* ba re kopile gore re ba thuse ka *valuation*, fa ba batla gore ba kanoke gore *rates* e ka nna bokae mo motseng kana mo toropong e ba tlaabong ba e lebile. Ke a leboga.

SALARY INCREMENT FOR COUNCILLORS

MR W. B. MMOLOTSI (FRANCISTOWN SOUTH): asked the Minister of Local Government and Rural Development:

- (i) why salaries of Councillors were not increased when public service salaries were increased;
- (ii) if he is aware that this is the first time this has happened in the history of Botswana; and
- (iii) if he is aware that the salary increment for Councillors was budgeted for.

MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND RURAL DEVELOPMENT (MR MOLALE): Thank you Mr Speaker and good afternoon. Thank you Honourable Mmolotsi for the question.

- (i) Mr Speaker, the salary increase for Councillors could not be effected due to budgetary constraints. The constraints came about due to Government asking Parliament to re-prioritise and re-allocate the budget immediately after the conclusion of the 2020/21 Budget Session, as a result of the outbreak of the COVID-19 pandemic.



(ii) Mr Speaker, I am not aware that this is the first time it has happened in the history of Botswana.

(iii) Mr Speaker, I am aware that at the time of the Budget Session, a provision was made for Honourable Councillors' salary increase for the financial year 2020/2021. However, as stated above, the salary increase could not be effected as funds had to be set aside to fight the pandemic. I thank you Mr Speaker.

MR MMOLOTSI: *Supplementary.* Ke a leboga Mr Speaker. Tona, *criteria* e le neng le e dirisa gore mo babereking ba le kana, le bo le ka tlhopha Makhanselara gongwe le Mapalamente, mme tla ke bue ka Makhanselara ka ba fa tlase ga gago, le bo le ka tlhopha bone gore ga ba a tshwanelwa ke dikoketso, ke efe?

Potso ya bobedi e bo e nna gore a mme o tlhaloganya *medium to long term implications* tsa go tlovisa a *cadre* e e duelwang ke Goramente dikokeletso *compared to* ba bangwe?

Sa bofelo Tona, Makhanselara jaaka re tlhaloganya ditiro tsa bone tsa bosigo le motshegare, a o bona o ba diretse sentle? Le gone *moving forward*, maikaelelo a gago ke eng go leka *to cover* phatlha e e dirilweng ya go ba tlovisa dikoketso mo ngwageng wa dikoketso?

MR MOLALE: Thank you Mr Speaker. Mr Speaker, *fa madi a seyo, ga a yo. Ga go na criteria ya go e dirisa gore a madi a teng kana ga a yo.* You will be aware Mr Speaker that *ga se Makhanselara fela ba e leng gore ga ba a bona dikokeletso*, ba Village Development Committee (VDC), *bagodi*, orphans and vulnerable children and many more. *Go ne go se na madi jaaka ke buile*, there was reprioritisation and reallocation.

Yes, there could be medium to long term implications but we were faced with an abnormal situation of which the implication of that abnormality, will probably live with us for a long time, nobody refutes that.

Thirdly, you will be aware *gore* in the process, parallel to that which happened at the time, there was a Bill that was piloted through Parliament by Honourable Morwaeng, which was delinking politicians' salaries from those of public servants.

Ke belaela gore fa Bill eo e ka boela mo Palamenteng, gongwe to some extent e tlaa baakanya se se ka tswang se sa nna sentle as a result of these constraints and this abnormal situation *e re neng re le mo go yone*. I thank you Mr Speaker.

DR GOBOTSWANG: *Supplementary.* Ke a leboga Mr Speaker. Honourable Minister, ga o a araba potso e e reng *criteria* e o e dirisitseng go tlhopha bone bao, ke efe? Ke utlwa o bua ka *delinking*, mapolotiki o ba ntsha mo badirelapusong, mme wa re VDC le bagodi, le bone ba amegile. Ke ipotsa gore a le bone le ba tsaya gore ke mapolotiki?

La bofelo, kgang ke eng, a le lemoga gore le kolota Makhanselara mo e tlaa reng nako nngwe ba okeletswa madi, a ba tlaa nna le *back pays* Honourable Minister? Ke a leboga.

MR MOLALE: *Thank you Mr Speaker. Honourable Gobotswang, ka re when we are faced with a constraint, it is not a matter of criteria ya gore e tlele jang or how we overcome it. It is a matter of re-prioritizing and re-allocating basing on the felt needs at the time. That is what I am saying, ga ke itse gore ga o a nkutlwa fa kae.*

Nnyaa, ga ke a re VDC ke mapolotiki. Ka re *a whole host of other cadres were affected*, ga se Makhanselara fela. Le lona Mapalamente ga le a bona *increment. Contrary to the belief that* Mapalamente bone ba bone *increment*, ga le a e bona. *It was a matter of funds not being available, period*, ga gona sepe gape.

Lastly, gore a ba tlaa bona back pays fa re ka nna le madi, that will be a decision at that moment. I cannot predict gore a go tlaa nna jalo kana jang. I thank you Mr Speaker.

BUSH CLEARING AND ROAD MAINTENANCE SERVICES

MR G. KEKGONEGILE (MAUN EAST): asked the Minister of Transport and Communications if he is aware that the late appointment of Tender Adjudication Committees and continuous questionable tender awards are the major sources of poor service delivery especially for bush clearing and road maintenance services; and to further clarify:

- (i) the ministry's programme of action on the maintenance of the Shorobe-Khwaib road;
- (ii) if the intended actions include wet grading and long-term spot improvements; if so, when; and if not, why not;
- (iii) the ministry's bush clearing standards along highways and reasons why Maun Administrative Authority (MAA) standards differ; and



- (iv) if the ministry is amenable to the utilisation of the Ghanzi District model in North West (bush clearance by local community trusts and organisations as opposed to tender system); and if not, why not.

MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (MR SEGOKGO):

Ke a leboga Mr Speaker. Mr Speaker, my ministry is aware that late appointment of Evaluation Committees and not Adjudication Committees, as alluded by the Member of Parliament (MP), (as those are standing committees) and continuous questionable tender awards, are major causes of delays in projects implementation, road maintenance inclusive.

My ministry, however, continues to improve on internal procurement processes by ensuring timely appointment of Evaluation Committees, and further encourages adherence to set evaluation timelines, to ensure timely completion of both the evaluation and adjudication processes.

Regarding continuous questionable tender awards, my ministry is equally concerned. However, this is normally done within the auspices of the Public Procurement and Asset Disposal (PPAD) Act as well as the court of law. Mitigating this aspect remains a challenge within my ministry.

- (i) Mr Speaker, my ministry's plan or program of action is to outsource the maintenance of the Shorobe-Khwai road in the next financial year (2022/2023). These maintenance planned activities to be outsourced will include dry grading, spot improvement (graveling and wet grading) as well as improvement of drainage works, especially in areas where there are water ponds. However, in order to improve the ride-ability of the road, my ministry continues to carry out dry grading of the road once every three months using in-house team. The last grading was done in October 2021.
- (ii) Mr Speaker, the intended action will indeed include wet grading and long term spot improvements, and this will be executed in the next financial year as indicated in (i) above.
- (iii) Mr Speaker, bush clearing standard in all roads within Botswana is done in accordance with the Botswana Roads Maintenance Manual Standards. This therefore means that, the Maun Administrative Authority (MAA) standards do not differ from other roads standards within the country.

- (iv) Mr Speaker, my ministry is aware of the model that has been adopted and put in to use in the Ghanzi District. The model is proving to be very effective and my ministry is therefore amenable to using it throughout the entire country. However, we will be looking at its introduction in the North West District, judging on the prevailing conditions in that particular district. I thank you Mr Speaker.

MR KEKGONEGILE: *Supplementary.* Tanki *Mr Speaker*. Tona, o dirisitse Sekgoa se reng “*mitigating the challenge is very difficult*,” o raya dikgwetlho tsa gore *Evaluation Committees* tsa gago o di tlhome ka nako, di dire tiro ka nako. Kgwetlho ya teng ke eng se setona se se palang Tona? *I think* Batswana ba tshwanelwa ke go tlhaloganya gore wa re o a palelwa, mme o palelwa ke eng se se kalo, ka gore ke wena motsaya ditshwetso mo lephateng? A ko o tlhalosetse Batswana gore o palelwa ke eng?

Sa bobedi, *wet grading* le *re-graveling* ya tsela ya Khwai-Shorobe, wa re o ya go e dira *next financial year*. Tona, tsela e *ministry* wa gago e e šhafaditse leng labofelo? Go ne go abilwe madi ka 2019, madi a teng a kae gore go simolola ka 2019 *up to* gompieno, tsela e bo e ise e šhafadiwe? Ke eng madi ao a sa dirisiwe, gona le gore re nne re re *next financial year*?

Sa bofelo Tona, wa re o na le *standards* tsa *bush clearing* mme ga o di tlhalose, gore naare *standards* tse di ntse jang? Fa madi a abilwe ka *April*, ba tshwanelwa ke gore ba bo ba ntshitse ditlhare mo thoko ga ditsela *within* lebaka le le kae fa ba amogetse madi ka *April*? Kwa MAA ke eng ba sa kgone go dira jalo? Kana ke yone potso tota. Tanki *Mr Speaker*.

MR SEGOKGO: *Ke a leboga* Mr Speaker. *Ke tlaa kopa* Honourable Kekgonegile *gore a nne a reetsa* very carefully. *Ke dirisitse* the issue about mitigation *ke rile*, “regarding continuous questionable tender awards, my ministry is equally concerned. However, this is normally done within the auspices of the PPAD Act as well as the court of law.” *Ke bo ke re* “mitigating this aspect remains a challenge within my ministry.” *Ke kopa o nne o reetsa* Honourable Kekgonegile, ke ne ke sa bue ka *the time for evaluation ya those tender committees*.

MR KEKGONEGILE: Fa o baakantse go a lebosega.

MR SEGOKGO: Ke kopa o reetse, kana fa o nna o tsenelela batho, ke sone se se dirang gore o se ka wa reetsa, le dikarabo o bo o sa di tlhaloganye.



E nngwe ke e e neng e bua ka *wet grading and re-graveling*, ke tlaa go kopa *honourable* gore o tle o e botse sentle gape, ka gore jaanong o a ntebatsa le nna.

The money allocated in 2019, a tswa from the Road Levy Fund, and a dirisiwa on an annual basis sir. Tota fela ke ka go raya ka re, madi ao fa ngwaga o fela, re a bo re simolola sešha ditiro tsa rona tsa *road maintenance*, ga se a a ka tshwanang le a *development project* a o a tsayang *over the years*, ka fa ke dumelang gore wena o ne o a lebile ka teng.

Ke lebetse *the wet grading question sir, if you could just ask the question again.*

MR KEKGONEGILE: Ee rra, go e baakanya fela. Ya bofelo e ne e le ya gore *standards* tsa lona fa le filwe *budget* ka *April*, le tshwanelwa ke go bo le ntshitse ditlhaga fa tlase ga ditlhare mo lebakeng le le kae? Kwa Maun Admin Authority ke eng go sa diragale jalo?

MR SEGOKGO: *Thank you very much. I do not have my standards before me, but I do not think they will articulate* gore nako e e tshwanetseng gore e bo go dirwa *bush clearing* ke efe. *That will come in the actual award of the works. The works will have quantified* gore *bush clearing* e e tlhokang go dirwa e kana ka eng. *That is where, we will have set what is a clear timeframe* ya gore rakonteraka yo o neetsweng tiro, a wetse ka teng. Ke a leboga *Mr Speaker*.

MEDICAL OXYGEN GENERATING PLANTS

DR K. GOBOTSWANG (SEFHARE-RAMOKGONAMI): asked the Minister of Health and Wellness to update this Honourable House on progress in respect of his previous assurances that the ministry will install and commission Medical Oxygen Generating Plants at all primary hospitals as well as the supply of one hundred and fifty (150), 10-15 litres per minute Oxygen Concentrators.

ASSISTANT MINISTER OF HEALTH AND WELLNESS (MR LELATISITSWE): Thank you so much Mr Speaker. Mr Speaker, indeed I assured the Honourable House that my ministry will install and commission Medical Oxygen Generating Plants in primary hospitals. An Expression of Interest (EoI) was issued on the 21 July, 2021 to invite citizen-owned companies to show interest in supplying Oxygen Generating Plants. The EoI was closed on the 28th July, 2021 with 53 companies showing interest. From this number, a selection process was done and companies with capabilities to deliver the product were selected.

On the 2nd August, 2021, the Intention To Tender (ITT) was issued to the selected companies to quote to enable the companies to source the product. The ITT was closed from the 10th September, 2021. The evaluation of bids or tenders has been completed and it is with the Ministerial Tender Committee (MTC) for vetting purposes. Due to the magnitude of the project, the ministry anticipates the installation phase of the generators to start early January 22.

Mr Speaker, regarding Oxygen Concentrators, 241 Oxygen Concentrators were procured by my ministry and distributed across districts. In addition, we received 56 donations from our partners and this were also distributed to different District Health Management Teams (DHMTs). We expect to receive additional 50 Oxygen Concentrators from Kgalagadi Breweries Limited (KBL) this week. Thank you Mr Speaker.

DR GOBOTSWANG: *Supplementary.* Ke a leboga *Mr Speaker. Honourable Minister, o ne o rile you would have tendered* kwa bofelong jwa ga *August*. Jaanong go lebe ga go diegile. Madiadia a tsetswe ke eng? A o raya gore o paletswe ke go lemoga gore thulaganyo e o tsenang mo go yone, e ka tswa e le matswakabele, e tsaya lebaka? O tla Palamenteng go bolelela setšhaba gore *you would tender* kwa bofelong jwa ga *August*, gompiono o bua dikgang di sele rraetsho, a mme ke boammaaruri gone moo?

Selo sa bobedi, a mme sentlente golo fa la re le ya go dira *generation plants*? A le ya go dira *machines* tse di fetlhang *oxygen* mo *primary hospitals* tsotlhe? A mme kgang e, ke yone sentle? Ba ba tlhaloganyang dikgang tse, ba bua gore ga ba dumele gore Botswana e ka nna le *oxygen generators and oxygen plants that can generate oxygen* di le dipalo tse di kanakana, di le mo dipateleng tsotlhe. A mme le itse se le buang ka sone *Honourable Minister*?

MR LELATISITSWE: *Thank you so much Mr Speaker.* Ke supegetse *Honourable Member* gore re buile gore re ya go tsenya *Oxygen Generating Plants* mo dipateleng, re ntse ra rialo. *Mr Speaker*, ke ne ke buile mo karabong gore bokete jwa tiro e, matswakabele a a leng mo go yone, le madi a a tlhokafalang, ke sone se se neng se re supegetsa gore go tlhokafala re tseye nako fa re e dira, re se ka ra e tabogela.

Go tsena mo kgannyeng ya gagwe e a e buang, re supe gore *Oxygen Generating Plants* tse di tlhokafalang, ga se golo mo go gologolo. Ke gone golo mo go tlhokafalang



ka gore sepatela sengwe le sengwe ka fa o se lebeleletseng ka teng, *demand* ya *oxygen machines* tsa teng, ga se gore di tlaabo di lekana fela kwa dipateleng tsotlhe. Go ya go lebelelwa *capacity* ya sepatela e e teng foo. Nako le nako fa *oxygen* e tlhokafala, a re tseye sepatela sa gago sa Sefhare, batho ba *clinics* tse di dikologileng Sefhare, *they will fill oxygen* gaufi mo *plant* e e tlaabong e le mo sepateleng seo. Fa o ka tsaya dipatela tsa rona mo lefatsheng le, ga se gore di kgobokane, di phatlaletse. Go tswa kwa Sefhare go ya Palapye, o lebelela *clinics* tse di dikologileng, go go supegetsa gore fa o na le *plant* mo Sefhare, o tlaabo o atameditse ditlamelo mo *clinics* tse di dikologileng sepatela sa Sefhare.

Rra, re bone gore *oxygen* e ka tlhokafala ka bokete jo bo kae mo nakong e khutshwane. Jaanong go a tlhokafala gore re se ka ra tlhola re siana ka *cylinders* bokgakaleng jwa kwa dipateleng. Re kgone go e dira gone fa dipateleng tse re leng mo go tsone rraetsho. Bomaitsaanape ba gago o ba gakolole gore le ba rona ka kwano ba re gakolotse gore *plants* tse, ga se gore di tlaabo di lekana. Go na le *oxygen generation* e nnyennyane le e tona go tsamaya fela ka *capacity* ya sepatela. Ke tsaya gore Tshire *is a Biomedical Engineer*, gongwe o ka bo a thusitse mo *supplementaries* gore golo mo go a kgonega, e bile ke gone mo go bothokwa. Ke a leboga.

MR TSHERE: *Supplementary. Thank you very much Honourable Speaker. I had my hand up anyway. Honourable Minister, at the peak of the pandemic, le ne la tswa ka statement sa gore re ya go aga ka potlako, e bile the tender had been won ya an oxygen plant kwa Sir Ketumile Masire Teaching Hospital (SKMTH). I think ke gone fa re neng re simolola teng. What is the capacity of the plant that you are building kwa Sir Ketumile Masire? The oxygen purification quality ya teng, re bue ka yone. Just pick one primary hospital kwa o yang go aga teng, o bo o re bolelela capacity ya teng le gore purification ya oxygen ya teng ke bokae? Re kgone go tlhaloganya gore o bua ka ga eng. Fa re go reeditse jaana, re utlwa o bua ka cylinder se se yang go nna, and oxygen is deposited mo teng. It is done by dikompone tse di tshwanang le Afrox le Air Liquide jaaka re ntse re dira. I do not know why we abandon that mogopolo wa go dirisa cylinders jaaka re ntse re dira. These big containers eventually will disseminate to the hospital. Ga ke tlhaloganye sentle. Re thuse go tlhaloganya ka o bua ka ya SKMTH. Thank you.*

MR LELATISITSWE: *Thank you so much Mr Speaker. Ke ne ke rile Modulasetilo wa Botsogo o tlaa nthusa ka gore he is a Biomedical Engineer. Ke supe*

jalo Mr Speaker gore the plant that is installed kwa Sir Ketumile, ke ya capacity e e lekaneng sepatela fa se bereka fela sotlhe. Ke capacity ya sone. Quality ya oxygen e e leng gore is going to be generated by all these oxygen plants we would be installing mo dipateleng tsa rona, is a medical grade. Ga go tlhokafale gore ke tlhalose gore medical grade ke eng, e tlhokafala mo balwetseng ba ba mo dipateleng.

Gore jaanong re ya go baya ditanka; nnyaa, ga re ye go baya ditanka. Ke tsaya gore *Honourable Member*, dikgang tsa *oxygen generation* ga se sepe fela se se kalokalo. *You convert* metsi o ntsha nngwe ya *chemicals* go dira *a medical grade oxygen* e e tlaabong e dirisiwa mo dipateleng. Jaanong lona ba le leng gaufi le fa *plant* e tlaabong e le teng, ke lona ba le yang go tsaya...

HONOURABLE MEMBER: ...*(Inaudible)*...

MR LELATISITSWE: *Iketle pele, wena kana nnetlu e padile kwa University of Botswana (UB). Ke lona ba le yang go tsaya cylinders re isa fa kokelwaneng (clinic) e e mabapi. Ke ne ke re oxygen generation tota ga se sepe fela se se dingalo mo go kalokalo. Ke tsaya gore le Never fa a ne a ka fiwa sebaka o ka dira an oxygen generation plant.*

CONSTRUCTION OF THE TUTUME POLICE STATION

DR N. TSHABANG (NKANGE): *asked the Minister of Defence, Justice and Security when he plans to provide funding for construction of the Tutume Police Station.*

MINISTER OF DEFENCE, JUSTICE AND SECURITY (MR MMUSI): *Thank you Mr Speaker, good afternoon. Thank you Honourable Tshabang. Mr Speaker, Tutume Police Station e e neng e tshwanetse go agiwa e na le 19 staff houses was already designed and planned gore e tlaa agiwa mo ngwageng wa 2020/2021. Ka mabaka a gore itsholelo e ne ya ya kwa tlase, projects tsotlhe tse re neng re di solofeditse gore re tlaa di dira mo ngwageng one o di ne tsa tlosolosiwa. Ke ka itsese Mopalamente yo o tlotlegang gore project e re e sutiseditse gore e tsenngwe mo National Development Plan (NDP) 12. Ke sone se ke ka se mo rurifaletsang. Ke a leboga Mr Speaker.*

DR TSHABANG: *Supplementary. Thank you Mr Speaker. Ke ne ke batla go itse gore fa le tlosolosa project, ga le inform beng ba yone kana le ba itsesitse ba bo ba ineela, go didimalwa fela?*



Police station e e nna e tlosolosiwa fela ka gore e tswa fela kwa bo NDP 10 le 11. Ke e jaanong gatwe e ya kwa NDP 12. Le dirisa *criteria* efe go tlosolosa *police station* e *all the time* ka gore jaanong go lebea e le gore madi ga a na go nna teng *in a short time*? So, a re ya go nna fela kana go tlaa nna le *programme* e nngwe of *prioritising this police station in NDP 12*?

MR MMUSI: *Thank you Mr Speaker. Honourable Member,* tota ke gore *projects* tsotlhe tsa rona tse re neng re ikaletse go di dira mo ngwageng o wa madi, di ne tsa emisiwa tsotlhe. E ne e se yone e fela e, *projects* tsotlhe di ne tsa emisiwa. Gongwe fela mma ke ikopele maitshwarelo gore re ne ra se ka ra boela kwa go wena gore re ye go itsese botsadi kwa kgaolong gore gongwe ga re nke re tswelidise, mme kana re a itse gore tota re ntse re pitlagantswe ke COVID-19 re sa kgone gore re tsamaye re tshware diphuthego. Re tlaa bona gore mo nakong e e sa fediseng pelo re bone gore re ya kwa kgaolong go itsese Batswana gore *project* e ga e na go tswelela. Ke ka go rurifaletsa rraetsho gore e ne e se yone fela e e neng e tlosolosiwa, *projects* tsotlhe tse dintsha tse di neng re ikaletse go di dira, di ne tsa emisiwa tsotlhe. Ke a go leboga *Mr Speaker*.

IMPLEMENTATION OF E RTP

MR T. LETSHOLO (KANYE NORTH): asked the Minister of Agricultural Development and Food Security to update this Honourable House on his ministry's implementation of the Economic Recovery and Transformation Plan (ERTP) in so far as strengthening agricultural production and reducing the import bill is concerned; more specifically:

- (i) what is the expenditure breakdown of the P100m dedicated to Industry Support Fund and the P20m for Farmer Accelerator Subsidy;
- (ii) what is the target output improvement attributable to the programmes and over what period; and
- (iii) what successes have been achieved and what is the future of the schemes.

ASSISTANT MINISTER OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY (MS MANAKE): Ke a leboga *Mr Speaker, good afternoon. Mr Speaker,* fa re tsena mo kgannyeng ya Economic Recovery and Transformation Plan, re ne re na le madi a a kana ka P100 million a e neng e le one a *Industry Support Fund* a a neng a ntshiwa ke National Development Bank (NDB). Madi a a P100 million a

dirisitswe fela otlhe. Go ntshitswe *loans* di le 238 mo dikgweding tse lesome. Kgaolo e e tsereng sephatlo se se tona e ne e le ya Chobe *which accounted for 26.8 per cent*. Madi a teng fa re a kgaoganya, ba tsere madi a a kana ka P26, 8 million e le ba temo ya komelelo. E ile ya salwa morago jalo ke kgaolo ya Southern, Central, South East jalojalo.

Mr Speaker, loans tse di tsamaile jaana; *dryland farming* e tsere madi a a kana ka P40, 6 million.

Mma ke baakanye kgang ya kgantele, ba tsere *about 26.8 per cent of the loan*, e seng the P26, 6 million as *I was saying. Dryland farming* e tsere madi a a kana ka P42. 6 million, dikgomo tsa tsaya P26.4 million, dikoko tsa tsaya P10.8 million, temo ya merogo P10. 7 million, mašhi P4.2 million, *small stock* P3.3 million le ba dikolobe P2.22 million.

Mr Speaker, fa re tsena mo go ya Horticulture Impact Accelerated Subsidy e re e tlwaetseng ka IAS Fund, yone e simologile ka kgwedi ya *December 2020*. E ne e neetswe madi a a kana ka P20 million. Fund ya teng *was administered* ke ba Citizen Entrepreneurial Development Agency (CEDA). E ne e le e e lebeletseng dikgang tsa temo ya merogo mo e leng gore *it is protected* kana mo go sireletsegileng mo letsatsing ka re lebile letsatsi la gompiano gore ke a a bogale.

Mr Speaker, programme ya teng e ne e bereka jaana; *Government contributes 50 per cent* fa moikopedi kana molemi-morui le ene a bo a tla ka *per cent* wa gagwe. Fa a kopana, e nna P300 000. Mo nakong ya gompiano, re setse re kgonne go amogela boikopedi bo le 85. Mo boikopeding joo, tse 54 ke tsone tse di ileng tsa atlega. Ba le 22 fela ke bone ba ba ileng ba kgona go ntsha karolo eo ya bone kana ba ja 50 per cent yo ba neng ba mo lopiwa. Jaanong jaaka go ntse jaana, *out of the P20 million, only P1. 2 million* ke ene re setseng re kgonne go mo dirisa.

Sengwe se ke neng ke se bua maloba ke gore go santse go le thata gore Batswana ba kgone gore ba ikolekele jaaka re ne re bua re tshwere kgang ya ga *Honourable Mmolotsi. These are some of the examples* tse ke neng ke di bua gore ga re re tle ka *a holistic approach to ensure we offer sustainable programmes*.

Mr Speaker, go nnile le mathata jaaka ke setse ke tlhalositse ka *failure* gore batho ba kgone go ntsha ma50 per cent a bone le ditiego dingwe tse re di imogetseng. Gompiano re lebeletse lenaneo la teng gore re le sekaseke gore le kgone go nna motlhofo mo balemi-baruing. Ke leboga *Mr Speaker*.



MR LETSHOLO: *Supplementary. Thank you Mr Speaker. Ke ne ke re gongwe Tona o ka re tlhalosetsa gore bothata jo ba bo boneng jo, jwa gore Batswana ba palelwe ke go nna le se ba ka se bayang Puso pele fa e ba tlaletsa, ba ya go bo rarabolola jang? Ke gore ma50 per cent a a tsentseng dingalo a, ba tlaa thusa Batswana jang? Gongwe ke kope gore a re tlhalosetse gore ka gore golo totatota kgangkolo ke ya food self-sufficiency gore tota fela mo Botswana fa re e lebile, re lebile eng? Gore re re lefatshe la rona le gorogile kwa self-sufficiency, re tlaabo re bone eng? Dikeletso tsa bone e le lephata ke eng? What is their target e le lephata for lefatshe la rona mme e bile priorities tsa teng ke eng? Ke a leboga.*

MS MANAKE: *Ke a leboga Mr Speaker. Mr Speaker, kana lantlha lenaneo le... ke ka a fa sekai ka la horticulture, le ne le le mo Lephatheng la Agriculture. Gore re le tseye re le ise kwa bankeng, re ne re reela gore baikopedi ba kgone gore bone fa ba sa kgone, CEDA e bo e kgona gore e ba thuse ka sephatlo seo to advance them, but kana CEDA le yone it is a bank e e nang le melawana e bile le ka fa e laolesegang ka teng. Jaanong gongwe go yeng pele, re nne le a revolving fund that is focused thata in agricultural development gore dilo di nne soft fa re setse re batla to extend such programmes to the farmers.*

So ke nngwe e re setseng re e lebeletse gore gongwe fa re ne re tla ka madi re re re adimesetseng foo, let us revolve jaana, gongwe go se thatathata jaaka gompiano re bona go le thatanyana, gongwe go ne go ka nna botoka. Ke nngwe ya dilo tse re di lebileng, but targeted re itse gore fa e le gore ngwaga ono re lebeletse balemi ba le 100, balemi that we expected gore ba tlaa lema sennanne le sennanne, sa bokete jo bo kana, mme at the end of the day re tlaabo re na le thobo e e kana, e e leng gore will lead us to self-sufficiency. We are right now working around the clock Honourable Speaker go bona tsone tse, the low hanging fruits tse Batswana ba nang le capacity mo go tsone. Mme re tle ka different packages tse di tlaa lekang gore di arabe selelo, ka re itemogetse gore go nna re ntse re ntsha go le go nnyennyanenyanana re re, re tlhaeletsa Motswana kwa morago. Re mo tlhaeletsa gore a bo a boela kwa morago. Jannong we want to come up with a comprehensive programme, e e leng gore, I will continue using the word, it is sustainable, e lebeletse sengwe le sengwe as we were saying. So I think that is basically se ke ka se buang for now, gore kwa e leng gore we know that we have capacity and potential to develop re di lebeletse, e bile we want to build capacity around that as a ministry and different departments within Government. Ke a leboga Mr Speaker.

HONOURABLE MEMBER: Self-sufficiency?

MS MANAKE: *Ee self-sufficiency akere ke yone e ke neng ke bua ka yone Honourable Letsholo, gore o lebelela tse o di kgonang. Ga o ka ke wa nna self-sufficient mo sengwe le sengweng, o lebelela tse o di kgonang, o ka kgona go di lema, le yone value chain ya teng it is easier to do that. Then you build capacity and empowerment around that. Ke yone e ke reng re di lebile gompiano, mme e bile we are trying to come up with sustainable packaging tse e leng gore would lead to self-sufficiency in most of our commodities tse e leng gore re a di kgona mo Botswana. Go na le dilo tse re tlaa di kgonang, tse dingwe ga re ka ke ra di kgona, re lebeletse our environment and climatic condition, mme tse re di kgonang we are building self-sufficiency. We are building targets through the different programmes tse ke ntseng ke bua ka tsone re le targeted. Ke a leboga Honourable Speaker.*

PASSPORT PROCESSING MACHINE

MR D. TSHERE (MAHALAPYE WEST): asked the Minister of Nationality, Immigration and Gender Affairs if she is aware that since last year the machine that processes passports has not been functioning at the Mahalapye Office and that residents are requested to go to Palapye to get services and further state what is the ministry's short and medium term plan to bring the situation to normality.

MINISTER OF NATIONALITY, IMMIGRATION AND GENDER AFFAIRS (MS MOKGETHI): Mr Speaker, the ministry confirms the protracted down time of the Passport Personalisation System in Mahalapye District Immigration office, as well as several others countrywide. The situation results from the use of obsolete network equipment known as routers, the replacement of which is underway and a 100 per cent citizen owned company has been offered the contract to procure the routers.

Mr Speaker, the procurement process took longer than was ordinarily anticipated. However, delivery of the routers is expected by Mid-December 2021, therefore there is no short term plan to arrest this situation that excludes the procurement of the routers as already explained. The only available, though not desirable, alternative for now is to refer the applicants to the nearest available offices, namely Palapye and Sefhare. I thank you Mr Speaker.



MR TSHERE: *Supplementary Mr Speaker.* Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke leboga le Tona Mme Mma Mokgethi fa a itse gore ofisi e e kwa Mahalapye covers Mahalapye Sub-District, *which is almost a population of 150 000.* Jaanong fa o raya batho ba ba kalokalo o ba raya o re ba palame bus ba ye Palapye le basupi ba bone ba ye go tsaya passport ke selo se se seng sentle. Ke belaela gore o dumalana le nna. Jaanong ke ne ke botsa gore, a ga go na gore ba ka seke go tsamaye dipampiri kwa Palapye batho ba sala, ga tsamaya dipampiri *to be verified, passport* ya tla ba tla go e tseela mo Mahalapye, go na le gore o ba reye o re ba emelele botlhe ba ye kwa Palapye? Ke a leboga *Mr Speaker.*

MS MOKGETHI: Yes Honourable Tshere. Mr Speaker, I have acknowledged that indeed we are experiencing an undesirable situation, a situation whereby people have to go all the way from Mahalapye to Palapye. Once the passport is done in Palapye, then it is sent to Mahalapye, so that is the current process that is being done, because the passports, the personalisation system is in Palapye and that is where it is being done, and hence it cannot... because the routers are there in Palapye, that is why they are being done there. So when the customers go to Palapye and Sefhare they will be assisted to do the passport and then they are sent to Mahalapye to be collected there. Thank you Mr Speaker.

PAVING OF THE TSHIKINYEGA ROAD

MR B. MATHOOTHE (SEROWE NORTH): asked the Minister of Local Government and Rural Development to explain the reasons for the delay in the completion of paving the Tshikinyega road in Serowe which was awarded during the 2019/2020 Financial Year.

ASSISTANT MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND RURAL DEVELOPMENT (MR MODUKANELE): Ka boripana, mma ke supe jaana Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente gore re a itse ka tsela ya Tshikinyega kwa Serowe e e neng ya fiwa rakonteraka gore a e dire ka 2019/2020 *Financial Year.* Mme go ne ga nna le go tlhoka kutlwisisano fa gareng ga rakonteraka le mohiri wa gagwe e bong the Central District Council tse di neng tsa tsaya lebaka, mme *they were referred to,* tsa ya kwa go ba *Arbitration.*

Mr Speaker, mma ke supe jaana gore kgang e e wetse, e bile rakonteraka o setse a simolotse tiro go tswa ka di 1st tsa kgwedi e re leng mo go yone ngwaga one o. Ke solofela gore ka *April* ngwaga o o tlang wa 2022 tiro e e tlaabo e wetse *Mr Speaker.* Ke a leboga.

MR MATHOOTHE: *Supplementary Mr Speaker.* Ke re ke botse Tona gore, go diega ga tsela e go dirwa a jaanong ga go a dira gore go nne le *price increases,* a ga e a oketsa gore ditlhwatlhwa jaanong di bo di ya kwa godimo fa re lebile ka fa e diegileng ka teng? Le gore fa e le gore ditlhwatlhwa di ile kwa godimo, e ka tswa e oketsegile ka bokae? Le gore diemo tsa go nna jaana *in future* ba ya go di fenywa ka tsela e e ntseng jang, ka gore go diega mo ga *projects* go felela go o ja mo pateng ya ga Goramente go feta *the way they have budgeted?* *Thank you.*

MR MODUKANELE: Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Mme ke supe jaana gore, ga ke batle gongwe re se ka ra abelela gore go ka bo go oketsegile ka bokae, *but naturally because of the inflation* go ka bo go oketsegile ga ke ganetse, mme go bua *with specifics* gore go oketsegile ka bokae, ke kopa gore gongwe fa *Honourable Member* a ka re letla ke ka mmatlela *information* eo gongwe ka mo e neela, le fa e se fano gompiano. Ke a leboga *Mr Speaker.*

MR SPEAKER (MR SKELEMANI): We have overrun the time for questions. We go to Motions.

RESPONSE TO THE PRESIDENT'S SPEECH

Motion

(Resumed Debate)

MR SPEAKER: Order! Order! Honourable Members, the debate Honourable Members is resuming. When the House adjourned yesterday Honourable Majaga was on the floor, he was left with 39 minutes 18 seconds.

MR MAJAGA (NATA-GWETA): *Thank you Mr Speaker and good afternoon to you all Members. Once again Mr Speaker,* ke letse ke lekile go simolola go akgela mo mafokong kana mo polelong ya ga Tautona mme ka leboga lotlhe jaaka ke supile; dikomiti, boTona, boTautona, boMothusa Tautona, rotlhe ka ditiro tsa rona. *Mr Speaker,* ke ne ke re ke tswelele ke re fa o ka lebelela polelo e ya ga Tautona, fa o ka ya kwa *Page 6, this* State of Nation Address (SONA), mongwe fa a e leba o kare nnyaa dingwe di saletse morago, dingwe ga di yo. Fa o ka lebelela SONA ya 2019, fa a simolola a sena go nna a ikanisiwa botautona, ke yone e e leng gore go ne go na le tsotlhe tse e leng gore maikaelelo a gagwe ke eng, o ya go dira eng, o ikaeletse eng.



Fa o lebelela SONA ya 2020, bontsi jwa dilo di foo. Jaaka ke ne ke tlhalosa ke re kana fa o buisa lefatshe o lekodisa Batswana seemo sa lefatshe, ga se gore tse tsotlhe di ntse di sa dirwe, di ntse di dirwa ke maphata le bape ba ba lebaneng. Jaanong ka nako e e rileng o a bo o lebile dikgang jaaka re ne re lebeletse seemo se sa COVID-19 jaaka re lebogile botlhe ba ba neng ba tsaya karolo; *frontline officers*, botlhe ba ba neng ba le foo ba mephato ya tsa itshireletso. O bo o lebelela mabaka one a fa o ya kwa Page 6 a ke batlang gore ke fete ka one, ga o ntetla *Mr Speaker* mo Paragraph 12.

Mo Page 6 *Mr Speaker*, Tautona o tlhalositse gore SONA is guided by the following themes, which are meant to promote a coordinated approach to national development.

Go bo go nna le temana ya *Economy and Employment* ya *social upliftment, sustainable environment and governance, peace and security*. So, ke mangwe a mafoko a e leng gore ke a konokono fa o lebeletse pego e ya ga Tautona. Ke gone fa e leng gore re tshwanetse gore re lebagane ka one gore re mo lebogetse sone seo. Kana mo botshelong mongwe le mongwe o lebogetse ka fa a dirileng ka teng. Gape ba rotlhe re ntse jaana mo Ntlong e re itse gore ga re ke re dumalana. Fa o sa dumalane le motho, ga o ka ke wa bua tse dintle tse a di dirang kana ga o ka ke wa bona a dira sepe. Eo ke botshelo bo ntse jalo. Mongwe le mongwe o *promote* se ene a bonang gore nnyaa mme motho yo o re diretse; ke sa gagwe. Fa e le gore motho o dirile wena o sa bone, o a bo gongwe o sa mo rate kana o sa rate Puso ya gagwe.

Jaanong Puso e ya ga Rre Masisi, kana ke ene Tautona wa lefatshe la Botswana. Ke ne ka rata mafoko a Moeteledipele wa Kganetso, a re ene ba ka bo ba dirile jaana. Ee, ba ka bo ba dirile jaana mme ga ba buse. Nako e ba busang le ene o tlaa tla ka mophuthelwana wa gagwe, a tla a tlhalosa gore bone ba ya go dira jaana le jaana le jaana. Mo nakong ya gompiano go busa *Party* ya Botswana Democratic Party (BDP), e e eteletsweng ke Rre Tautona Masisi.

Jaanong Tautona Rre Masisi o ntshitse tsotlhe tse a bonang gore di ka thusa lefatshe le Batswana. Jaanong ga o ka ke wa dira *comparison* ka dikeletso tse e leng gore gongwe Modulasetilo kana Moeteledipele wa Kganetso o ne a re ene o bona dikeletso tsa gagwe di ka nna jaana. Moo go tshwana le ditoro mo nakong ya gompiano fa re bua boammaaruri. *It is a fact.*

Ke dilo tse e leng gore Moeteledipele wa Kganetso nako e a tlaa tsayang, o tlaabo jaanong fa Modimo a ratile, a ka di phutholola, a di dirisa ka nako eo. Mo nakong ya gompiano yo e leng gore o foo le Puso ya gagwe o lebelela tse a di dirileng. *That is why* ke ne ke re Page 6 o e lebelele, e na le mafoko a mantsi.

Ke tlaa simolola ke re, gakere ke a leboga, ga ke nke ke leboga sengwe le sengwe. Ba ba nkitseng bo Rre Kablay ba a itse le bangwe kwa re tswang teng. Ke lebogela gore fa o tsaya *international affairs*, Tautona Mokgweetsi Masisi o dirile go feta ba le bantsi. A batho ba e leng gore kana re a mo rata kana ga re mo rate, fela mo go tse di dirilweng, re di bue e le boammaaruri fa pele ga Modimo. O tsamaya lefatshe le, o a re tsamela go boammaaruri.

Maloba ke tshogile ke bona kwa France dipodi di *gamiwa in a milking park*. Fa ke le lebile lotlhe fa, le a tswa gompiano mo Palamenteng le ya go gama dipodi le dikgomo. Fa ke le lebile fela lotlhe fa, bontsi jwa lona re ya gone koo. Jaanong ga e ka ke ya re motho a dira dilo tse di ntseng jalo, tse e leng gore mongwe le mongwe... Tiro ya temo-thuo ga se ya banana, ke ya mongwe le mongwe e bile yone ga e tlhophe jaaka mananeo a gotweng ke a banana, ke a ga mang. Mo temo-thuong a o monana, monnamogolo, lekau, rotlhe *we are in there*.

Jaanong *international affairs* o e tshwere sentle. Fa o ka lebelela fela ipapatso ya ga Rre Mpedi Magosi, re fentse mo Lekgotleng la Southern African Development Community (SADC) ka ene. Fa o ka lebelela Mme Boemo, ke Mokwaledimogolo wa SADC. Ke mo SADC Parliamentary Forum (SADC-PF), ke le *a member of the Executive Committee (Ex-co) myself*, ke na le *Speaker*. Go raya gore re tshwere SADC re le lefatshe la Botswana. *So guys, let us encourage our people* ba tsene mo dikgwebong, ba thusiwe ke SADC *protocol officers* ba e leng gore ke ba Botswana go laola SADC. Jaanong go ka pala eng gore barutegi le bana ba rona re ba dirise mo SADC; *an international body*. So ke dingwe tse ke reng o lekile, fa motho a lekile fa a lekile teng o tshwanetse gore a akgolwe. Jaanong rotlhe gone fa ba re itseng batho, *businessmen* tse ditona, barutegi ba batona, bo Rre Mpedi Magosi le bo Mme Boemo e le bana ba rona ba Botswana ba ka thusa go tsena mo *business market* yone eo ya SADC ka gore ke *officers* tsa bana ba Botswana.

So fa ke tsaya maeto a a ntseng a a dira gompiano jaana, 13 days, Tautona a le kwa mafatsheng a mangwe, ga e ka bo e le yo mongwe o ka bo a sa tsamaya. Go ntse go



buiwa medumo e re e utlwang e kana; ke medumo kana ke ditshela. O ba raya a re ke nna fela mo lefatsheng, gongwe sengwe se tloga se diragala. Nnyaa mme ene ga a rialo, o rile nnyaa, lefatshe le tsamaisiwa ke boTona le boMothusa Tautona, le tlaa sala le tsamaya, nna ke ye go dira tse dingwe. Re a bona ka gore malatsinyana a go tsamaya le babegadikgang. Re bona dilo tsa bo France, ga se mo gotweng Tautona o re tsamaetse re bo re sa bone, o a re tsamaela re a bona.

Jaanong dilo tsone tseo botsadi lefatshe ga le ka ke la fetlha ditiro, la dira dingwe fa go sena batho ba dikompone tse di tshwanang le tsa bo France le British. Dikompone tse ditona tse di mo ke tsa maBritish, le fa re tsaya boipuso. Jaanong fa o sa tsamaye *and strengthen ... (Inaudible) ...* ga re na tsa rona gone mo. Le gompiano gone mo, *a lot of us in this Parliament*, nna kana ga go buiwe, ke mohumanegi wa bofelo. Batho ba ba kwa ntle ba *private sector* ke bone ba ba nang le madirelo mono. *I will urge you* gore le lona le tsene Palamente le humile, le se ka la tshaba gore gatwe fa o humile go na le *corruption*. Nnyaa, le itirele le hume jaaka Dipalamente tsa mafatshe a mangwe, ga ba tsene ba nna ba belaelwa, ba *declare* gotwe kana ba utsule. *No!* ba a bo ba dira ba direla Batswana le bone ditiro. Jaanong ke dikgang tse ke neng ke re ke bue mo kgannyeng ya *international affairs*.

Fa ke tswelela Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, re lebogile Rre Mzwinila, re lebogile Matona, thulaganyo ya metsi *is not a talk show*. Ga ke sa tlhola ke dira *talk show*; le kwa kgaolong ya me ke tlaa le bolelela gore ke dira eng mo nakong ya gompiano. Ke bone gore o tlaa nna o bokolela o kare moporofiti kana moruti le gone...

...Silence...

HONOURABLE MEMBER: We have lost him.

MR SPEAKER: We have lost you Honourable Majaga.

HONOURABLE MEMBER: O bua ka baporofiti gakere.

MR SPEAKER: We have lost you, *ke one mathata*.

MR MAJAGA: Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, nnyaa nako ya *talk shows* ya baporofiti ba rera o kare ba mo kerekeng e fetilwe ke nako. Batho ba batla go bona ditiro, go berekwa. *That is why I singled international affairs relations* gore e re thuse. *That is why* ke re Mzwinila gompiano re bona metsi, a bonwa ke mongwe le mongwe, e seng nna fela. Jaanong motho fa a dira jalo

ga re re ga gona tse di saletseng morago, batho ba batla go bewa ditsha. Ga re re ga diyo, ga di ka ke tsa lekana mme fela tse di bonalang a re di akgoleng, *then we give him support*.

Re a bona gore metsi jaaka a tswa jaana, re batla jaanong go bewa ditsha. Ditsha di bewa, re fetisitse *Motion* wa ga Rre Reatile o re neng ra o baakanya gore nnyaa, a go segwe ditsha go se ka ga lebelelwa gore go tlaa nna go ntse go dirwa *land service* e e leng gore ga re na madi. Ke tsone dilo tse di batlang gore *the next phase*, Batswana ba bewa ditsha, ba se ka ba lela ka tsone. Jaanong re tshwanetse gore re akgole dilo tse di ntseng jalo. Ke tsone tse e leng gore mo pegong e ya ga Tautona, ke ya go akgola dilo tse di tshwanang le tsone tseo.

Fa ke lebelela *Mr Speaker*, ke ya kwa *page eight* ya *Ministry of Agriculture*, Mmaetsho Manake le *Minister Gare*, go tlaa re le eme ka dinao re baakanye lephata le. Ke lone le mongwe le mongwe a tlogelelang tiro mo go lone. Le fa e le moswi, go buiwa ka fa a neng a le molemi-morui ka teng.

Ke go akgole mma ka fa o tabogileng le lefatshe le ka teng, o leka o tsamaya le ba bo National Development Bank (NDB) gore re tsene mo teng, re se ka ra tloga ra ya go phaka ka bontsi fa re tswa fa, re ya go oketsa *burden* mo go bo *Honourable* Molale. Gone fa, a re tsoseng temothuo, mme re se ka ra nna re ntsha fela re duela batho ba ba lemanang, a re tsoseng *offices* tsa temothuo, di matlotla. Madi a a nnang a fiwa ba ba yang go lema, re a fokotse, a mangwe re nne re bona *offices*, badiredi le balemise ba tlhabololwa. Ke e kopa tota e ntse jalo. Go re bereketse *for the past five to 10 years*, re ntsha madi a Integrated Support Programme for Arable Agricultural Development (ISPAAD) mme bangwe ba sa tlhagole. A re a fokotseng, re tlhabolole, balemise ba nne teng, ba nne le dikoloi. Ke kgang e ke tlaa batlang gore e nne jalo.

Re lebogela matlhabelo a e leng gore *will supply international*; a a kwa Sebele. A re boneng go dirwa a mangwe kwa bo Kasane le Nata, dikgomo di tlhabiwe, re di ise kwa bo Democratic Republic of Congo (DRC), Malawi go tsena Tanzania; go na le *market*. Ke dingwe tse e leng gore le ka thusa bangwe Batswana *through your technical staff*, ba tsena mo mhameng o, ra leka gore re o tsosolose.

Kwa go bo Hikuama re bone jaaka a ne a kopa maloba gore balemi ba gagwe ba thusiwe ka tse di tshwanetseng. Re bone ba thusiwa gore temothuo e nne le seabe fela se se bonalang jaaka sa 1966. Mma, re tlaa go rapedisa ka



o le motho wa mme, re a bona o a taboga gore o tle o emele ditlhopho o fenye, o tsewedise fa o neng o sietse teng. Fa o sa fenye, o busediwe jaaka ba ba kileng ba busediwa gore o re baakanyetse temothuo. Ke bona o dira bontle thata mo go yone, o tabogile gore go tle go nne le sengwe.

Ke fete ka eo, ke bo ke ya kwa *tourism*. Mr Speaker, ke batla gore e re re bua bo *tourism*, temothuo, le ka itsholelo, re bo re ya kwa '*the RESET Agenda, mindset change*' yone e e neng e buiwa ka Tautona, e bo Rre Sebetela ba leng mo go yone. Ke le kope Batlotlegi Mapalamente gore ka gore ele ya *mindset change*, ya bo RESET, fa gongwe batho bangwe ba tlaa re ke ya Botswana Democratic Party (BDP), ke yone e e busang, ba tshwanetse ba nna le *all those initiatives*, mme fela, a re ruteng batho ba rona. Batswana ga ba ise ba kgone go fetoga maikutlo thata go lebelela gore dilo di ya kae. Fa o lebelela itsholelo e, le go betla ditiro, go mo *agriculture* le mo *tourism*, and we are a blessed country ka *tourism* le *agriculture* go tswa goolowe. Ke dilo tse e leng gore mongwe le mongwe o a di itse, *whether* o tsene sekole kana ga o a se tsena. Fa o ya kwa Kasane, Chobe, Nata kana Maun, batho ba goletse mo *tourism*. Ka jalo, ba na le *experience* ya mehama ya *tourism* le ya go rua. Ka jalo, ba batla thotloetso fela, le go nna ba ntse ba thusiwa ba bo ba ka dira ditiro.

Ke a leboga Motlotlegi Kereng ka fa o tshwereng ka teng. Ke leboga dilo tse ke di bonang. O tshwere, kwa kgaolong yame re dirile mo go tlang ka diatla. Re ne re tlhola re kopa kwa dikgaolong tsa bo Rre Saleshando, Rre Hikuama le bo Rre Shamukuni. Re ne re sena *trust* e e kileng ya bona *some partnership*, ya dira madi, ya thusa ka ditlhabololo. Gongwe gompiano ke tlaa nna ke thusiwa ditlhabololo, e seng go dirwa ke Puso ka gore Puso le khansele di nna di re ga di na madi. Jaanong *this trust* ka fa re berekileng ka teng, Motlotlegi Kereng o di dira, ka re tsewelela lefatshe lotlhe. Madi a teng botsadi; Non-Governmental Organisations (NGOs) tsa bo Germany le mafatshefatshe, di na le madi a e seng a Puso, a batla gore *we tap through* fela a bo a tsena gone kwa. *We can tap through Ministry* wa ga Motlotlegi Kereng le ene a le mo teng. A re mo diriseng jaaka a santse a le teng, re tsose *trusts*, re thusege. Le Batswana ba ba batlang go tsena mo dikgwebong tsone tse, ba batla go huma, ba hira batho, ka gore go na le batho ba ba tshabang gore Batswana ba hume, ba batla gore go hume ba bangwe fela ba re ba itseng. Jaanong bone ba tlaa lala ba humile jang mo lefatsheng la bone? Ke yone mengwe mehama le ya temothuo e e ba saletseng gore ba tsene mo teng.

Le a itse gore go ntse go na le Batswana le batswakwa *in the tourism sector*. Jaanong ra re nako e tlile ya gore *through* bomme ba jaaka ke ne ke ba bala; bo Mme Manake le bo Mme Kereng, re iseng batho ba rona, re bereke *around the clock* gore le bone ba tsene ka gore nako e le go ne go sa tsenege. Re mo kgaolong ya bojanala, re a itse. Jaanong fa o bua dilo tse, go tlaabo gotwe, 'nyyaa o bua nako e, o buisiwa ke eng.' Nnyaa rona re bo Jobe, re ikamogetse, ga go na sepe se e reng se buiwa, re bo re se batla. Re teng fela mo Bechuanaland Republic, ga rena mathata, a a neng a le teng, a ne a dirwa ke ba ba a dirang, mme ga go na molato, go tlaa itse Modimo. Jaanong re a bo re bua fela re buelela setšhaba ka dilo tse di teng, tse di ka thusang Batswana, e seng Rre Masisi.

Fa ke ya kwa kgannyeng e nngwe Mr Speaker, mo *ministries*, e ke batlang ke e supe jaaka ke leka go supa gore *ministries* di tshwanetse gore di dire jang, re tshwanetse gore re le Mapalamente, re tswe mo go tlholeng re bua fela, re dire. Ke bua seo ka gore kwa kgaolong yame ga ke na ditlhabololo...

HONOURABLE MEMBER: ... (Inaudible)...

MR MAJAGA: Nnyaa, ke kopa go bua, ga ke nke ke tsena ope ganong, ke tlaa mo isa kwa bofelong, ke bo ke fetsa le lona le dira *clarifications*. Ga nke ke ke timana, le a itse gore ke motho yo ke ratang go fana. Jaanong ntetlang ke supe *ministries* tse di lekang gore Batswana ba bone ditiro, lefatshe le ye kwa pele.

Fa ke tsena mo kgannyeng e, re semeletse. *Ministry of Local Government and Rural Development*, Rre Molale, re a go leboga. Lenaneo la Constituency Community Projects (CCP) o a itse gore ke mongwe wa batho ba re le kopileng kwa Zambia le bo Rre Moswaane le Rre Markus. Re ne ra le kopa re lebeletse gore ga re na ditlhabololo. E rile ke tsena mo Palamente, ke ne ka lela ka metsi, letamo lame la Mosetse, le *sub district* ya Nata. Jaanong re lemogile gore ga go na madi, ke tlile kwa *offices* tsa gago ga ntsi. Jaanong rra, re thuse le bo Tona ba gago, le bane, le borre ba ba tona; *facilitate initiatives* tsa Public Private Partnership (PPP). Khansele ga e na madi *for the next 10 years*, mme re batla *sub-districts* le bo Rre Molebatsi, Rre Motaosane le Rre Modukanele.

Re a itse gore *decentralization is on*, mme re ya go isetswa balaodi le bo *Council Secretary*, fa gongwe o bo o ya go fitlhela e le gore dilo tse dingwe ga go na ka fa di ka dirwang ke teng. Ke mangwe mananeo a e leng gore kwa kgaolong yame, ke leka gore a dirwe ka lenaneo



leo. Ke bonye kwa Lobatse ba dirile. Jaanong ke ne ke re, *facilitate* ka gore ga lena madi. Le se ka la nna mo *offices* bo Tona ba ke ba ratang, yang kwa, le bone tse di diragalang, le iponele ka matlho.

Fa ke santse ke le mo *Local Government* jaaka ke ne ke go leboga, re na le bothata. Go na le *some officers*, ga ke itse gore a ke kwa kgaolong yame fela ya Tutume Sub-District, *they block* lenaneo le. Nako e tlele ya gore fa ke dira *press conference* kana ke bolelela batho kwa Dikgotleng, ke tlaabo ke bua ka maina gore *officer* yo o tsamaisang CCP, o a palelwa. Ke tshwanetse gore ke mmue, *because* kamoso go tlaabo gotwe go palelwa nna, a bo batho ba sa ntlhophe. Re a bona, ga go na batho ba ba ka palelwang ke *to manage* P10 million wa *projects* tsa metse e le 15 jaaka ke na le metse e le bo 20. Gompiano madi a bo 2017/2018 ga a ise a fele, kana a nne *balanced*. Ke lekile kwa kgaolong yame ke re madi a Nata-Gweta, a *receipts* tsa one di tle *so that I balance*, go pala *the officers* tsa Tutume Sub-District. *That is why* o bona ke batla *council* yame kwa Nata e re yang go e leka ka madi a gore re dire *clearing*. Re batle bangwe bahumi go re direla *sub-district* ya rona, gongwe go tlaa nna botoka.

Bo *Honourable* Tshere maloba ba ile kwa a eteletse *Committee* ya Botsogo, ba iponetse dilo tota, ka gore fa o bua o le mo Ntlong e, ba ba sa itseng ba tlaa bo ba re gongwe o batla ditlhopho, nnyaa re batla matshelo a batho. Ke fetile *stage* sa go swela ditlhopho kwa ke tswang le tsone teng. Re a bo re lebeletse Batswana ka fa ba leng mo seemong ka teng. Ke ka tsewa gongwe le gongwe. Jaanong ke ne ke re dilo tseo, a re di lebeng ka leitlho leo bo Tona ba ba rategang. CCP e a pala, re ne re e dirile, mme a padisiwa ke *officers* kwa, *project* ga di a fela, madi a eme, re tshwanetse gore re tseye a mangwe re feditse ale, mme batho ga ba bereke. Fa ba sa bereke, ke gore re ba bue ka maina ka ke rona re itseng. Ke ne ke re ke fete ka yone.

Mo Lephateng la *Local Government*, ke a kopa Tona Molale, bathusi ba gago le *Directors*, dirang gore thulaganyo ya *Tribal Administration* e ko e ye kwa Office of the President (OP). Le tseye Balaodi, ba ye kwa *Local Government*. Dirang se, le direle lefatshe la Botswana sentle, Balaodi ba ye kwa *Local Government* *because* Lephatla la *Tribal Administration*, ke lemogile gore Baemela-Kgosi le Dikgosana, bontsi ba tla ba tsenngwa fela mo ditirong tse, ba sa itse *their role*. Ba batla le ba direle *budget* le ba tsenye *workshops*, ba itse gore ba tswa fa kae, ba felela fa kae. Ba bangwe jaanong ke mapolotiki, fa ke tsaya kgaolo e e tshwanang

le ya me. Jaanong fa o bua tsone tseo, go tlaabo gotwe gongwe motho o lwa le bo Kgosi. O kopanela kae le bo Kgosi ka gore wena o itse *your role*. *I am a seasoned politician*, ke tswa kgakalanyana, bo Lesedi ba ka supa le ba bangwe, a ba dire ditiro tsa bone. Kwa kgaolong ya me, ke na le metse e bidiwa bo Nata le Dukwi, e na le bo Kgosi, bao ke mapolotiki. Fa o bua jalo, gakere ke bone ba simolotseng sepolotiki, ke ya go se bua *at the rallies*, mo Dikgotleng le mo Palamenteng. Go tlaabo go sena le fa e le mathata, yo o tlaareng Majaga o dira eng, ke tlaabo ke re, ao! lona kwa le a ba lesa. Jaanong dirang *budget* mo *ministry*, Baemela-Kgosi ba rutiwe, ba nne le *workshops*, ba itse ditiro tsa bone. Ba lese go nna motho a ema fela a re, Tautona Masisi ga a na seriti, e le Kgosi fela mo Kgotleng e tshwana le Nata kana Dukwi, go bo gotwe go siame fela. Nnyaa bagaetsho, fa e le gore go ntse jalo, e le gore ke bone ba ba busang, ba a tlogelwa, nnyaa, ke tlaa lala ke bone, go tlaare go tlhophiwe gore kante bone *precedence of power* e tsamaya jang mo lefatsheng le. Fa e le gore ba ntse jalo, a ba dire jaaka bo Kgosi Lotlamoreng le Kgosi Tawana, ba ne ba tlogela, ba bo ba ya go emela sepolotiki. Jaanong Dikgosi tsa Dukwi le Nata, a ba tswe fale ba tle go lebagana le ditlhopho, o tlaa bona lefatshe le nna sentle. Jaanong rutuntshang batho bale, ba tswe mo dipolotiking. Metse e mengwe kwa kgaolong ya me, ga ba na mathata; bo Gweta, Sepako le Mosetse, ba itse tiro ya bone. Jaanong fa o utlwa motho fela a kgona go raya Tautona a re ga a na seriti, mme a re ke Kgosi, ke ene yo o senang seriti. Ke fetile ka yone, le a nkutlwa bengbame.

Ke a tswelela, kgaolo ya me e bophara thata. Ke ne ke kopa gore Matona le se ka la nna le ipona tsapa, le bone ba a rialo ba re ke le kope; bo Rre Billy, Rre Mmusi le Rre Molebatsi ba ba iseng ba ko ba tle gone kwa le ba bangwe. Rre Mmusi, nnyaa, go tlaare o eme ka dinao, *police stations* lefatshe lotlhe, le gone kwa ba a go batla. Ke le kope bengbame gore re eteleng, le ye go bona kgaolo e e bophara ele, e e senang ditlhabololo, ya metse ya Remote Area Dwellers (RADs), jaaka bo Mme Tshireletso ba ne ba dira. Ke gone le tlaareng fa le tsena mo Palamenteng e, le bo le bona gore mme Mopalamente Majaga, o a bo a bua ka batho ba lona, a sa bue ka bo ene. Ke ne ke re kgang e le yone ke e fetise.

Ke bo ke re, mo kgaolong yone e, go na le metse ya bo Lepashe, Mosetse, Dukwi le Nata o e leng gore ke one motse wa rona o o fa gare. Go na le Gweta, Kutamogoree jalojalo, le *settlements* tsa metse bo Tshwaane-Maleleje, Marulamantsi le Thabatshekudu tse di itsiweng ke bo Rra Nkamo. Dikgaolo tsele batsadi, di mo mathateng



a merwalela, fa go nna dipula jaana, ke a bo ke tshoga. Letsatsi leno ga ke bue ka ditsela, dikhansele, ka eng, ke buile ka tsone. Ke ne ke re Rre Segokgo, a ditumalano di bereke. Fa go pala, yang go bolelela Batswana. Maloba re dumalane gore 31 *kilometers* (km), e bile ke tlaa tliša *Motion*, batlotlegi ba ne ba tsamaya lefatshe le ba iponetse, e e sentsweng ke Dineo, ya go baakanya yone ka ga go na madi, mme ga o ise o dire jalo. Bana ba gago ba *roads*, ke gore ba a rapelwa, ba bo ba khubamelwa. Batsadi, rotlhe *across the divide*, re le mapolotiki, a re itseng gore ke rona re busang. Jaanong fa e le gore go tlaa busa badirelapuso kana ke phathi ya me ya BDP e tlaa ntshiwa ke badirelapuso. Kana ke e e tlaa tlang nako nngwe, le yone e tla ntshiwa ke badirelapuso *because* go na le bangwe ba e leng gore *they do not want to work*, mme ke rona re ba hirileng. Le fentse ditlhopho le bo le ba hira, jaanong ke a ba kopa le bone ke re badirelapuso ba ba sa berekeng, ba bangwe ba a bereka, ke a ba rata. Re bone *barutabana* ba ntse ba a swa, ba a ruta, mme ba bangwe nnyaa. Jaanong bana ba gago ba *roads*, a ba ye go baakanya ditsela. Rre Segokgo, a tumalano ya tsela ya Nata-Francistown e dirwe, ya Nata-Maun, *the bad spot* ya merwalela ya ga Dineo. Dikgaolo tsotlhe, morwalela wa ga Dineo kwa o sentseng teng kaekae, kwa bo Pule, Kanye go baakantswe, go setse kwa Nata-Gweta fela. Re a e itse tsela ele ya Okavango, ya bo Rre Kapinga, nnyaa, go maswe. Ke ne ke re botsadi, a re lebeleleng dilo tseo, *let us prioritise* sentle re lebeletse Batswana. Ke bone ba ba tlang pele, mo ga diphathi go tshwana le dikereke, mongwe le mongwe o tlaa nna a bua ka fa a buang ka teng ka nako ya gagwe. Ke ne ke re kgang ya ditsela ke fete ka yone jalo Rre Segokgo, ke se ka ka tsena thata, ke bokolela jaaka ke e tle ke bokolele ka metsi ka eng. Ya metsi Rre Mzwini o rile o tlaa ya go re nosa, ke ntse ke bua ka one.

MR MOATLHODI: *Clarification.* Ke a leboga Motlotlegi Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente *for the slot sir*. Ke a go leboga Motlotlegi Mopalamente wa Nata-Gweta, *Ta Tshephi*. *Thank you very much for your lively debate Honourable Majaga.* Ke ne ke re ka o le Motlotlegi Mopalamente wa kgaolo ya bothokwa jaana, e bile o na le tshwanelo e e tletseng gongwe le gongwe, a ke kwa dikoleng kana kae, go sena ope yo o ka go emang pele, bana ba ba rona rra, ba o bonang ba sa direle batsadi ba rona kwa Nata-Gweta sentle, ke eng o sa tsepame fela Motlotlegi Mopalamente, wa itaya thupa kwa e lebanetseng teng? Wa re fa e le gore ke Molaodi, Ramapodise kana ke yo motona mo *education*, wa ya go mo begela fela gore ga ke itumelele tsela e bana ba sa thuseng ka yone kwa mongweng wa

metse ya gago.

MR MAJAGA: *Thank you* Rra Nkamo. Ke tseela gore *as a seasoned politician*, ke dilo tse ke di dirang. Molaodi, *Council Secretary*, ke ba bitsa ka metlha le dipaka. Ke ba biditse fa re sena go dira thulaganyo ya *trust* ke ba lekodisa. Gompieno re dira *another project* e e yang go thusa sekole sa Podi Boswa gore re tle re ise batho kwa go Rre Brooks, ba ye go bona matlhabelo a dipodi, le bone ba a thusa. Re na le bo Mme Tshireletso, *three initiatives* tsa bo Nyeletso Lehuma, Youth Development Fund (YDF), batho ba rona ka gore ke balemi-barui, ba filwe dilo tse dintsi thata. Go ne go lebege o kare ba tlhoka lesedi, gape ba tlhoka go itse gore podi le kgomo di tshwana le teemane. Ke a ba bitsa jaaka ke ne ke bua ka kgang ya *trust* maloba, ke tla ke ba bolelela gore bana ba gago ba CCP ba a palelwa Molaodi, a ko o *facilitate* dilo tse, mme fa ke dira jalo rra, ke dira *minutes*. Ga se *minutes* kwa ofising ya me, ka gore ke itse gore go na le mapolotiki a mangwe a o dumalanang le bone gone fa, go tswa foo, ba *turn* dilo, ba ntse jalo. Ke ne ke re rra, ke tlaa nna ke tswelela ke dira sone se o se buang gore ke se ka ka lapa pelo ka gore fa o le mo mererong ya ditlhabololo, ga o nke o lapa pelo, o nna o leka go fitlhelela. E tshwana le go ithuta, o ka nna *doctor, professor, you learn every day and that is why sometimes we buy experience*.

Fa ke tswelela, ke ne ke re ke tlhalose gore ke na le bothata, ke na le meepo e e ka bong e nthusa ditlhabololo. Ke setse ke rulaganya gore ke nne ke kopana le bone jaaka ke ne ke tlhola ke dira gore mme dingwe tsa ditlhabololo, *clinic* fela jaaka gompieno re kopile ba the Muslim Community gore gongwe le bone ba ka re direla jaaka re bone ba kile ba dirwa kwa Nkange ga bedi, ke le Mokhanselara, ba dira kae. A moepo o o tshwanang le wa Botswana Ash (BotAsh) o re direle *clinic* fela e e ka thusang bana ba bo Nata Senior le batho ba Nata. Khansele ga e na madi ka gore *Ministry of Health* ga o na madi, o ntse o re tshwaretse COVID-19. Jaanong dilo tseo, ke sone se ke reng, ke dule mo *talk show*, jaanong ke batla *implementation* e simolola ka nna. Kana *I am a chief in command when it comes to development in my constituency, why should I not partake in that?* Goromente ke mang, ka ke nna Goromente, le bone batho ba ba neng ba ntlhopho. A re leseng go tshaba, kana ke a tle ke bone Mopalamente a tshaba, a bo a sa itse *precedence of power* gore o (wela) *fall* fa kae.

Go na le lefoko le le tshosang Mapalamente le Matona, nna ga ke itse gore ba tshosiwa ke eng, gotwe *corruption*, o sentse, a bo tshoga. Fa o sena *corruption*, o sa senye o



tshosiwa ke eng? Kana yo o sekang o tlaa seka. Kana le tshaba go seka? Kana go na le ba ba iseng ba seke. Fa o sentse, *the rule of law* e teng, o tlaa seka. Fa o dira dilo tse di senang mathata, e se ka ya re gotwe o dira selo go bo gotwe *corruption*, a bo labofelo o tsena kwa tlase, o a bo o na le mathata.

Jaanong meepo e e tshwanang Mowana le Botash, le tsone a di re nthuse. Ke kgang e ke nnang ke ya kwa go tsone, e bile ke tlaa tswelela ke ya kwa go tsone. Mo dikgaolong tse di tshwanang le tsa bo Rre Shamukuni, ka gore re dikgaolo tse di mabapi, a *tourism* e ya *big gurus which operate* le kwa Victoria Falls kwa Zimbabwe, di thuse Rre Shamukuni go dira dingwe ditlhabololo. Mafatshe a a tlhabologileng a Sekgoa, a dira jalo. A le rona re tleng kwa seemong seo, ka gore re ne ra dira *mind-set* wa Batswana go nna mathata, ka sengwe le sengwe ba se lebelela mo Pusong. Le fa gotwe Puso ga e na madi, bone ga ba dumele. Fa o re o tsaya batho gore ba tle ba ba direle, ba re nnyaa, go raya gore go na le *corruption*. No, that is the way, mafatshe otlhe a a tlhabologileng le fa o ka ya kae, go tsamaya jalo. Ke fete ka eo, ke dingwe tsa tse re di bonang.

Ke na le motse wa me wa Lepashe, *honourable* rre wa motlakase le meepo...

HONOURABLE MEMBER: Clarification Honourable Majaga.

MR MAJAGA: ...wa Ramotswa. A ko le lebe motse ole wa Lephasha, ke motse wa tennyanateng, ke one o o setseng fela o sena motlakase. *Honourable* Molale, o ne a buile ka one gore o tlaa gokela motlakase. Kgang eo o e tsiboge, go nne sentle.

Ke tswelile ka ke lebile nako, dikgang tse di ntseng di tshwenya batho... (*Inaudible*)... tsa tsela le tsa metsi tse ke ntseng ke bua ka tsone, ke solofela gore e tlaa re ngwaga o o tlang, dingwe di bo di dirilwe. Ke tlaa nna ke dira *consultation with all the stakeholders*, gore tsotlhe di bo di dirilwe, *so that next time* ke bo ke bona Mme Peggy Serame e le Tona wa tsa Madi a ya kwa a ya go bula dilo tseo. Re bona Tautona a ya kwa a ya go bula dilo tseo. Rre Hikuama ka dikomiti tsa bone le bo Rre Reggie, ba ya kwa ba ya go bula dilo tseo, jaaka maloba ba ne ba thinkgetse. Le rona kwa jaaka re bone moepo, o o hirile batho ba ga Rre Hikuama, le ene o ne a o leboga a le mo komiting ya me. Ke tsone dilo tse re di batlang, kwa bo Ngami le Beetsha gore Batswana ba tshele. Tota ga ba sa tlhole ba batla go nna re ntse re bua thata...

HONOURABLE MEMBER: Clarification Honourable Majaga.

MR MAJAGA: *A minute sir*, ga ke na nako, dikgang tsa me di dintsi. *I yield Mr Speaker.*

MR MOSWAANE: *Honourable* Majaga, ke re ke go utlwe sentle. Mo ntlheng e ya gore Puso ga e na madi, mme o fitlhela e re ngwaga ga o fela, madi a a tshwarang *close to 20 per cent* a bo a boela mo letloleng la Puso *unutilized*, mme e le a *development projects*. A mme go supa sentle gore Puso e bo e sena madi? Ngwaga le ngwaga fa o lebeletse, re a kgona go goroga kwa go bo *25 per cent unutilized budget*, mme dingwaga tsotlhe re lela ka gore ga go na madi. Ntlha e o e bona jang *Honourable* Majaga, Puso e ka tokafatsa jang seemo sa *implementation of projects*? E re fa re re ga re na madi, a bo re bua a seyo mo *account*, e seng a pala go dirisiwa.

MR MAJAGA: *Thank you sir*. Ke go utlwile *Honourable* Moswaane. Nnyaa, madi ao kgang e khutshwane. Kgang ke gore madi a a boela, ke thulaganyo ya molao jaaka re le mo Public Accounts Committee (PAC) gore madi fa a sa dirisiwa, a boe. Re baakantse melao ya bo PPADB, Mme Tona Serame o ka supa gore lebaka le go neng go abiwa *tenders* go tsaya bo *six months*, ngwaga o bo o fela, e nne dilo tsa maloba. Ke solofela gore gompiano golo moo go tlaa fela.

Mo gongwe e a bo e le boitseme jwa bana ba rona bangwe, ba e leng bone ba tshwanetseng gore ba dire ditiro. Re bo re ba lesa, go tswa foo fa re ya ditlhopong, go bo gotwe *Honourable* Moswaane ga o bereke, mme o ntsheditse madi. Batho bao ba tshwanetse go itse gore ke wena o dirang Puso, bone Puso e o e dirileng e bo e ba hira. Jaaka kwa mafatsheng a mangwe, ba ba tsenang ba tsena ka batho ba bone. Jaanong mono re ne ra nna *so liberate and democratic* mo re hirang mongwe le mongwe mo *positions* tse di rileng. Kwa mafatsheng a mangwe, ba a bo ba itse gore o hira batho ba ba tlaa dirang se o se dirang.

Fa ke taboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke buile thata ka kgaolo ya me, melelo, gore merwalela e e tla le gore tsotlhe tse di saletseng kwa morago di ye go dirwa *through* maphata a a lebaneng. Tautona ene o adile dikgang tsa gagwe, tse dingwe le ka di bona kwa SONA ya 2019 le 2020.

Ke bo ke tsena mo *issue* ya *climate change*. Ke ne ke tlaabo ke sa itirele sentle, maloba ke ne ke tsamaile le Moeteledipele wa Kganetso, tota le rona re dumalana re bona gore *climate change is real*. Re bona *these*



temperatures gore di dira eng. Maloba *in airplanes* e ne e le diphefophefo fela. Jaanong le rona re le Botswana, ke leboge ba *Ministry of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism* le botlhe ba ba neng ba ile kwa, gore tse tsotlhe tse e leng ditumalano tsa mafatshe *pertaining climate change*, a re di emeleng ka dinao re le lefatshe. A re ruteng batho ba rona Mapalamente ka *climate change*, ka gore re a bona gompiano dipula ga di ise di ne. E re re rapela Modimo, mme le dikgang tse tsa maranyane, tsa bo *emission* gore go ka fokotswa bo *carbon* le eng le eng, re nne re ntse re ba ruta.

Fa ke ya mo kgannyeng ya me ya bofelo *Mr Speaker*, ka gore nako e ntse e a tsamaya, ke tlaa tsena mo kgannyeng ya *governance, peace and security*. Hey! *Mr Speaker*, kana lefatshe le go tulwe *the rule of law*, jaanong go lebega go na le bothata, go na le bangwe ba e leng gore fa ba tshwanetse gore ba seke kana go sa seka, bone go raya gore nnyaa, ba feta molao. A kgang e e tlamalale, ga ke itse ka gore ke nnile Mopalamente, ke sekile ga nna gabedi, gararo ke ntse ke le Mopalamente. Jaanong go lebega go na le bangwe ba ba tlhotlhomisiwang, go nna o kare bone ke batho ba ba fetang ba bangwe. Nnyaa, ga gona motho yo o fetang molao.

Ke na le ditlhobolo tse tharo, ke kile maDIS, mapodise le maCID ba tla go di batla kwa go nna ke le Majaga, ba batla ditlankana, ka ba neela, sa 375 ke se, sa dihala ke se, sa 30.06 ke se. Ba bo ba re, “Ah! re a leboga mongwame, re ne re utlwile batho ba re nnyaa, o kare ditlhobolo tsa gago di tletse le lefatshe.” Fa ke botsa gore di dirang eng, ba re gatwe di utswa dipologolo. Batho ba bua fela jaaka ba ka bua. Jaanong nna ga ke a ka ka bona go le molato. Jaanong, fa e le gore go batliwa ditlhobolo kana go batliwa dikoloi kwa go Rre Morwaeng, o tlaa tlhalosa gore mme dikoloi tsa me ke tse le ditlhobolo tsa me ke tse, ga ke bone go le molato. Fa e le gore *the rule of law* e tlaa nna o kare e a batlisisiwa, nnyaa, ga ke a tla go direla melao seo. Molao o simolola ka nna, jaaka le bone ka nna ba ba itseng, 2018 and 2020. Ke ne ka re nnyaa, go tlaa itse molao.

Jaanong re a itse gore go na le dingwe *which are manifesting* ka ba ba di dirang, jaaka le ne le utlwa ke bua le kwa dikgaolong tsa me di teng. Bangwe ba dira diphuthego tsa bosigo, go bitswa maCID gotwe motho ke yo o rileng, mme ba tlaa tla ba tlhotlhomisa. Fa go na le boammaaruri, ba tlaa bona gore nnyaa, motho wa Modimo, se ke sepolotiki, go bonwa a leka go thusa, batho bone ba tla ka tsa bone. Jaanong botsadi, a molao re o tlotle jaaka re tswa kgakala re o tlotla.

Then Constitutional review; ke leboge gore *at long last*. E padile ka Puso ya ga Rre Mogae le Tautona Khama. Jaanong e ya go dirwa, a e re e ise e dirwe, re bo re setse re re ga e ka ke ya dirwa. Nnyaa, a re gakololaneng ka gore *Constitution* ke ya mongwe le mongwe, e tshwana le *Bible*. Le rona ba re sa tseneng dikereke tota, fa go le thata re bala Mathaio le Baroma jaaka maloba batho kwa Gweta ba ne ba na le bothata kwa, ba dira tse ba di dirang. Ka ke ne ke se koo, ke ne ka tsaya Mathaio le nna ke re, go diragalang kwa kgaolong ya me. Jaanong *Constitution* e ntse jalo, e tshwana le *Bible*. Le lona bo Peter, Amos le Moses, kana ke raya le lona ba kganetso, le lona bommantswitswidi ba *the ruling party* le *the opposition*, le tlaa tla le re thusa foo, re bo re dira *Constitution*. Ga se ya ga Mokgweetsi, *Speaker* Rre Phandu Chaha Skelemani, Mpho Balopi, Rre Morwaeng kana Rre Majaga.

Go tswa foo *the rule of law*, ke tlaa nna ke e lebeletse gore, ehe, go seka bathwana bo Majaga fela, ba bangwe fa gotwe go a sekwa, go a tlhotlhomisiwa, bo Majaga ke bone ba ba batlwang ditlhobolo fela, ba bangwe nnyaa. Foo ke gone ke tlaabong ke botsa gore, jaanong la reng? A re tsweng mo dikgannyeng tsa dipampiri le tsa Facebook, tseo di na le beng ba tsone. Batswana ba batla ditiro, ba batla go tshela. A dilo di dirwe *in a transparent manner* lefatshe le ye kwa pele.

A re tsenyeng Public Private Partnerships (PPPs) *initiative*. A re yeng kwa go Mma Serame, Rre Molebatsi, CEDA, ba lese go nna ba emisa dilo Batswana ba hume. BoRre Balopi, Rre Slumber le Rre Masisi, ba re tsamaele jaaka re ba bona ba le kwa France, re hume. Lefatshe le, ga se la lona ke la Batswana ba e leng gore borraabonemogolo ba tswa golo gongwe. Jaanong mono fa motho a nna le dikoloi tse pedi “*nnyaa corruption*, o tshwanetse a bo a utswile”, *no*, a re hireng Batswana, re ba direle ditiro lefatshe le ye kwa pele. Ditlhopho...

MR SPEAKER: Thank you Honourable Majaga. Thank you very much for the debate Honourable Majaga. *I think Honourable Members*, you will recall that the machines were not working and Honourable Minister Rakgare have been given the floor. I think we should give him the floor in order to debate.

MINISTER OF YOUTH EMPOWERMENT, SPORT AND CULTURE DEVELOPMENT (MR RAKGARE): Thank you very much Mr Speaker.

MR RAMOGAPI: *Sorry Speaker*, ga ke a go utlwa sentle, gatwe *machine* ga o bereke?



MR SPEAKER: Nnyaa, o ne o sa bereke kwa a neng a batla go bua a le teng, ga o a mo fa nako.

MR RAMOGAPI: Matsogo mme one a a bonala gore re tsholeditse?

MR SPEAKER: Wena? Ga ke go bone, ke bona Mmolotsi.

MR RAMOGAPI: Ke sale ke tsholetsa maabane *Mr Speaker*.

MR SPEAKER: Ga ke go bone.

MR RAMOGAPI: Ke tsholeditse mme go sale go supa maabane.

MR SPEAKER: Maabane, gongwe ba go phimotse. Ee, o teng ke fa ke a go bona, o motho wa boraro.

MR RAKGARE: Ke a leboga *Mr Speaker*. Ke lebogela sebaka se. O ntetlelele ke simolole ka go leboga Ramasedi go babalela tšhaba ya lefatshe la Botswana. Re bone COVID-19 e ganyaola ditšhabatšhaba le batho lefatshe ka bophara. E re ntswa le mo ga rona re nnile le mathata a gore COVID-19 e re tseele ditsala, masika, ba re tshelang le bone, motho o ka ikgomotsa ka gore mme go ne go sa tshwane le kwa mafatsheng a mangwe. Seo re tshwanetse re leboge Ramasedi. Re mo lebogele sone seo, ka pabalelo ya gagwe.

Re mo lebogele go sireletsa Tautona wa rona mo motshegareng wa gompiano fela jaaka malatsi a a fetileng re thinkgetse re buisa puo ya gagwe. Puo e ya ga Motlotlegi Tautona e nonne, re a e itumelela thata. E tshotse go le gontsi mo re lebileng gore tšhaba e ya lefatshe la Botswana, go e isa kwa pele. Re tshwanetse re mo leboge e le Tautona wa lefatshe la rona. Batswana e ne ya re ka 2019, ba tsena mo meleng morago ga ipapatso e e mashetla, e e neng e tletse dipuopuo, ba tsaya tshwetso ya gore ba roma *party* ya Domkrag gore e ye go ba tsamaisetsa Puso *between 2019 and 2024*. Ka jalo he, re tshwanetse re mo lebogele gore e bo e le motshwarateu yo o molemo. Le ntswa dikgwetlho di le teng, e rile re tswa mo ditlhophong tsa 2019, re bo re bona go goroga segajaja sa COVID-19. A tlhoma matlho mo goreng maikaelelo a gagwe ke go fetola matshelo a Batswana, a dira seo a sa boife sepe *Mr Speaker*. Go sena ope yo o mo ntshang mo tseleng. Go sena sekgopi sepe se se mo kgoreletsang gore a tlhome matlho mo go se a batlang go se dira. Re a itse gore ba le bantsi ba re nang le bone mo Palamenteng e, ba ne ba tlhalosa ka nako ya COVID-19 e sena go tlhagoga...

Tautona re itse gore o na le tse di mo emeng pele. O na le ditiro tsa gagwe tse a di dirang tsa boTautona. O tsamaya *region* e ya rona, Africa o, a dira ditiro tsa gagwe tse Molaomotho o mo letlang go di dira. Re a itse o ne a tsamaya mo go ba re tshelang le bone mo Africa jaaka Tanzania fa ba ne ba latlhegelwa ke Tautona wa bone. Tautona a emelela gone fa a rwala dithoto a ya koo a ya go gomotsa, a ya go fitlha Tautona wa Tanzania. Golo moo e ne e le sekgopi se se tona mo go bagarona. Go buiwa dipuo tsotlhe. Fa Tautona a emelela o molato, go buiwa dikgang. Re ne re bona maabane jaana *Mr Speaker*, o mosupi, e le gore kgang eo e a fetoga. Tautona ga a sa tlhole a le molato gore o a tsamaya. O ne a leba kwa lefatsheng la Zambia *to attend inauguration* ya ga *His Excellency the President* wa Zambia, Hichilema. E ne ya re a ya koo, a bo a patilwe ke *the Leader of the Opposition* (LOO), Rre Dumelang Saleshando. Tautona ba ne ba mmitsa maina a a botlhoko, ga ke batle go a bua fa ka ke mogolo, e bile re mo Palamenteng. Ba tlhalosa jalo gore Tautona o nna mo tseleng a rwala dibeke. Fa a tsena o tšhentšha dibeke o tsaya tse dingwe, o a tsamaya. Jaanong re bone Moeteledipele wa Diphathi tsa Kganetso a mo pata. Motho a bo a ipotsa gore kgang ele a e tšhentšhile? Ga e sa tlhole e le e e neng e buega.

Tautona o ne a tsamaya lefatshe le a rekisa Rre Elias Mpedi Magosi. Tautona o na le maikaelelo, o ne a supile *during the campaign* ka 2019 gore o batla go bona *between 2019 and 2024*, mo dingwageng tse tlhano tse a di filweng gammogo le *party* ya gagwe gore re buse, Batswana ba le bantsi ba tsena mo makgotleng a boditšhabatšhaba, Southern African Development Community (SADC) gammogo le a mangwe a matona. Tautona e ne e le se a neng a se ikaeletse gore a bone Batswana ba gagwe ba diragalelwa. Re kgone go nna le *influence* mo ditsamaisong tsa *region* ya rona, makgotla a a mo Africa le a a farologanyeng. *Mr Speaker*, Rre Elias Mpedi Magosi, Mongwaketse wa Modimo, o ne a buiwa dipuo. A nyadiwa ka gore Tautona o ne a mo dirile Permanent Secretary to the President (PSP). Go buiwa ka fa a sa nonofang ka teng. Re utlwa bagarona ba supa gore *they support* ba sele. *Mr Speaker*, Rre Mpedi Magosi o mo SADC, ga a ikemela, o emetse lefatshe la Botswana. Re dumela gore se se tlile go ungwela lefatshe la ga rona.

Mr Speaker, re utlwile Motlotlegi Tautona a a fa pego ya gagwe. O tsere nako e ntsi a bua ka banana, metshameko le ngwao. Se e le sekao sa gore Tautona dikgang tsa rona tsa banana, metshameko le bodiragatsi, di agile mo pelong ya gagwe. A bua jaana *with passion*, go le



gontsi gore maikaelelo a Puso e ke eng? Mo dikgweding tse di lesome le bobedi go diragetse eng. Rona mo makalaneng a, ga re tseye golo mo motlhofo. Go bona Tautona a bua ka rona mo SONA, go re bontsha gore ke Puso e e re reetsang. Boeteledipele jwa ga Tautona Masisi gammogo le Mothusi wa gagwe Rre Slumber Tsogwane, ba na le *our interests* mo dipelong tsa bone. Ke se lebogele moeteledipele wa rona.

O ne a supa gore o itumela thata, o motlotlo ka bana ba rona ba ba neng ba re emetse *at the Olympics* tse re tswang mo go tsone kwa Tokyo, Japan. Gone koo re ne ra tla re tshotse *medal* wa *bronze* re lebile setlhopha sa rona *4x4 relay team* ya borre. Mafatshe a le mantsi a a tlhabologileng, a a tshotseng madi a a seng kana ka sepe, ba palelwa ke go tla ka *medal* o le mongwefela. Sone se, Tautona o ne a se lebogela batabogi ba rona, e bile a ba kgothatsa gore ba tswellele ba dire jalo. O lebogile batabogi ba rona, banana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 gore ba bo ba dirile bontle gape kwa Nairobi, Kenya. Re bone bana ba rona ba tla ba tshotse *medals* di le tharo; tsa gauta le o le mongwefela wa selefera. Golo mo, re a go itumelela re le Lephata la Tlhabololo Banana, Metshameko le Ngwao. Re a go itumelela ka gore Tautona o ntse a supa gore o re eme nokeng.

E tlaa re ka Mosupologo wa beke e re e lebileng e *Mr Speaker*, fela jaaka ke ne ka tla mo Palamenteng e ka tlhalosa gore re ikaletse go thusa re le Puso, re thusa batabogi, batshameki, ba metshameko, banana le bodiragatsi ka tsela e e ntseng jang. Ke ne ka tla fa ka tlhalosa gore Puso e ya ga Motlotlegi Tautona Dr Masisi a thusiwa ke *His Honour the Vice President*, Rre Slumber Tsogwane, e ikaletse gore e bone bana ba rona ba nna ba bona katlego mo dikgannyeng tsa mofuta wa go nna jalo. Re ne ra simolola loeto le ene Mothusi Tautona, mme ra mo lebisa mabaka, a re atla re le lephata mme kgang e ya fetela kwa go Tautona mme kwa bofelelong ga dumalanwa gore batshameki ba ba rona ba ba re dirileng motlotlo kwa Tokyo ka Olympics ba ya go neelwa matlo e le yone tebogo e e tswang mo Pusong ya lefatshe la Botswana. E tlaa re Mosupologo ene o *Mr Speaker*, go bo go le boitumelo jaaka re tlaabo re neela batabogi ba rona matlo ba ba re dirileng motlotlo.

Motlotlegi Tautona o lebogile Amantle Montsho, motabogi wa rona wa mme yo o re dirileng motlotlo, yo o emetseng lefatshe la Botswana mo *competitions* ka go farologana ka botswapelo mme e bile gape a supa gore ke moeteledipele. O mo lebogetse *contribution* ya gagwe mo go godiseng metshameko mo lefatsheng la

Botswana. Re dumela gore Amantle Montsho o tlaabo a direla lefatshe le, go gontsi mo a ka go neelang lefatshe la Botswana mo metshamekong. Re dumela gore re tlaabo re ntse re na le ene re mo tsheditse gore fa a tlhokang thuso teng re kgone go mo thusa.

Sengwe sa dilo tse ke di ratileng ka puo ya ga Tautona e ne ya nna gore a bo a tsaya *a young man by the name of* Tumisang Nkwe, yo re utlwang gore o kgonne gore a tlhome *record* e ntšha e re iseng re tsamaye re e bone mo lefatsheng la Botswana ka gore a bo a kgona go bona bo A ba le 11 fa re lebile ditlathlombo tsa Botswana General Certificate of Secondary Education (BGCSE). Re leboga ngwana yo, batsadi ba gagwe le barutabana ba gagwe gore ba bo ba dirile tiro e tona ya go godisa mokau yo.

Mr Speaker, ke na le letshwenyego la gore bana ba mofuta o ba ba dirang bontle jo bo kana, bangwe ba bone ba ba ka tswang gongwe ba sa dira jaaka ene, bone gongwe motho a ne a bone bo A ba le lesome kana bo A* ba le lesome jaaka ene Tumisang Nkwe a bone bo A* ba le 11, gongwe yo mongwe a bone bo A* ba ferabongwe jalojalo, se ke lekanang go se bua ke gore bana ba rona ba ba supang gore ba farologana le bontsi, re tshwanetse re dire bojotlhe gore fa re sena go ba romela kwa dikoleng jaanong e re fa ba tla mo lefatsheng la ga rona ba fitlhele mebereko e ba emetse. Re a itse *Mr Speaker*, gore re na le mathata a go tlhama mebereko. Ke seemo se re iphitlhelang re le mo go sone. Re leka go kabakanya itsholelo mme go santse go le bonya. Ba ba tshwanang le bo Tumisang Nkwe, re tshwanetse ra dira bojotlhe gore fa ba boa kwa dikoleng ba fitlhele ditiro di ba emetse. Re se ka ra ema foo, ka gore le bone ke ba bagarona, ke Botswana ba ba pharologanyo gona le bangwe ba rona, a dituelo tsa bone e nne tse di tokafaditsweng. E se ka ya nna gore fela ka gore o bereka Puso e bo e le gore jaanong *pay structure* ya Puso e tlile go felela e ama monana o. Ke ne ke re tsone tse ke tsone tse di tlaa thusang *to motivate* batho bagarona ba ba dirang bontle thata fa o lebile mo dithutong jaaka re ntse re bona go diragala.

Ke batla ke tseye nako e ke re ke boitumelo fela mo Lephatheng la rona la Banana, Metshameko le Ngwao gore maabane go letse go na le ditlhopho tsa Pan African Youth Union. Re ne re na le ngwana wa rona yo e leng gore *he is part of board* ya Botswana National Youth Council (BNYC), Rre Christopher Seagateng yo o dirileng ditso tsa gore maabane a bo a tlhophiwa go nna *Deputy Secretary General* wa Pan African Youth Union. Re a mo lebogisa, mme e bile gape se re dumela



gore e tlaa nna thotloetso mo baneng ba rona ba le bantsi gore ba kgone go lemoga gore tota go ka kgonagala. Lefatshe la Botswana, go dirilwe go le gontsi gore re rutwe, re bewe mo seemong sa gore re ka kgona go lebagana le mongwe le mongwe kana bape ba ba tswang kwa mafatsheng a mangwe re nne le phadisanyo fela e e mašhetla.

Mr Speaker, ke tsena mo kgannyeng ya letlhoko la ditiro e re itseng gore e amile lefatshe la Botswana fela thata mme e bile e ganeletse mo bananeng. Re fa *Mr Speaker*, le wena o ka supa *Mr Speaker*, gore kwa lelwapeng ba masika ba ditsala ba nna ba bua nao ka letlhoko la ditiro. O tswa kwa lelwapeng o tlogela banana ba le babedi kana a le mongwefela e le gore o mo lelwapeng, ga a itse kwa a lebang teng ka gore letlhoko la ditiro le kwa godimo mo lefatsheng la rona. Maiteko one a teng jaaka e le gore le rona re le Lephata la Tlhabololo Banana, Metshameko le Ngwao, tiro ya rona e tona ke go rotloetsa maphata le go tla ka dikgakololo tse di ka thusang Puso gore re kgone go bona mebereko e tlhamiwa. Letlhoko la ditiro re setse re itse gore le dira eng mo tlhaloganyong ya monana, le botlhoko go le kae le gore dikgang tsa *depression* ga mmogo le *other mental health problems* di bakwa ke dikgang tsa letlhoko la ditiro. *Crime rates* tse di oketsegileng ke ka letlhoko la ditiro *Mr Speaker*. *Productivity* e ya kwa tlase e le letlhoko la ditiro ka gore mongwe le mongwe jaanong o tsenwa ke letsapa, gammogo le *volunteerism*. Ga se gantsi o bona e le gore motho ga a bereke mme o batla go ithaopa ka gore mongwe le mongwe o batla go bona a bereka, *especially* ba ba ileng dikoleng ba tshotse ditlankana. Ke bana ba rona ba batla go ipona ba hirilwe le bone ba amogela kgwedi e fela. E le mosimanyana le ene a ipona e le gore jaanong o feditse kwa *university*, mme yo a tshelang le ene e le gone ba simololang lerato, o lebile di le dintsi mo go ene. O lebile gore mokau o ke motho ka gore nna le ene re mmogo, a tshwanelwa ke gore go nne le sengwe se e leng gore e ka re kgwedi e fela, *then he surprises her* ka sengwenyana *Mr Speaker*. Dikgang tsa banana di ntse ka tsela e e ntseng jalo. Go botlhoko gore re bo re bua jaana re le mo mathateng a dipalo tse di kwa godimo tsa letlhoko la ditiro. Ga re nyatse maiteko a maphata otlhe a a teng. Ke ka bua ka one, re ka lala fa *Mr Speaker*. Kgang ya me fela ke gore re rotloetse bagarona, maphata otlhe gore a re tsweleng bakaulengwe ka go leka bojotlhe gore e re kamoso bana ba rona ba bone ditiro mme ba kgona go tshela matshelo a a nang le seriti.

Mr Speaker, Motlotlegi Tautona o buile thata ka *the creative industry*, mme a supa gore ke nngwe ya *sectors* tse di nang le *potential* e e kwa godimo ya *to contribute to economic diversification, employment, gammogo* le go bona *foreign exchange*. Re setse re suteletse fa pelenyana mo go se re neng re se ipeile pele re le Puso kana re le phathi ka 2019 ka go tlhoma National Arts Council of Botswana. Mo nakong e re leng mo go yone, *we are busy with the implementation* ya National Arts Council of Botswana. Ke batla gore mo nakong ya gompiano *once more* ke leboge ba ba ithaopetseng gore ba tsamaisa *board* ya mokgatlho o, ba ba eteletsweng pele ke Rre Brian Dithebe. Ba ne ba ikitaya sehuba gore ba batla go bona seemo sa *the creative industry* mo lefatsheng la Botswana se fetogile, re kgona go bona jaanong se duela bana ba rona ba ba mo bodiragatsing gammogo le ope fela yo o mo bodiragatsing.

Mr Speaker, re ka bua ka National Arts Council of Botswana, e ka dira mo e ka go dirang. Kgang e tona e re tshwanetseng go e bua gompiano gore re ka bona Arts Council e gammogo le dipe fela tse di amanngwang le *the creative industry* di bereka, ke gore *television* ya rona ya Botswana e bo e le gore e ipakanyeditse seemo se sa gore e thuse mo tlhabologong ya bodiragatsi mo lefatsheng la Botswana. Ga go na sepe se re ka se dirang fa e le gore *television* ya rona ya lefatshe la Botswana re santse re e tsamaisa ka fa re e tsamaisang ka teng. Re bua thata ka *private sector participation* le gore *private entities* di tsenye letsogo mo go godiseng itsholelo ya lefatshe la Botswana le go tlhama mebereko. *We need to privatise* Botswana Television (BTV). Ga re kgone gompiano gore *such an important resource* e bo e le gore jaanong e ungwela bana ba rona ba e leng gore ba tsena mo go tsa bodiragatsi ka bokete ka ntata ya gore *television* ya rona e santse e le mo diatleng tsa Puso. *Television* ya rona *Mr Speaker*, e beile fela mo Pusong, Puso e sale e tshela madi *since* 1999 mo BTV, mme ga go na dipelo. Ga go na dipelo ka gore ka fa *television* ya rona e tsamaisiwang ka teng, e tsamaisiwa ka tsela e e leng ya bodirelapuso jo re bo itseng.

We cannot continue to run Botswana Television jaaka re dira mo nakong ya gompiano. *This resource* e na le *potential* e e seng kana ka sepe ya go tlhama mebereko *for our young people*. A ko ke botse *Mr Speaker*, gore *how often do you see adverts running* mo Botswana Television? Ke ga kafe fa o lebile *television* ya Botswana o bona gore golo fa kompone ya gore e bapatsa *product* ya bone, kamoso e e bapatsa *product* ya bone? Fa Tautona a *address* setšhaba o a ne o bona e le gore go na



le golo gongwenyana fa mongwe a kgabolang teng ka *product* ya gagwe, gone moo *Mr Speaker* ke gone mo go dirang gore *television* gongwe le gongwe e kgone go dira madi.

Fa o ya kwa *television* ya rona *Mr Speaker*, o ya kwa *marketing department*, babereki ba bararo fela koo. Bana ba Modimo ba le fa a tswa fa gompiano a ya kwa komponeng e e rileng a re, “re tshotse *time slot* ke se, re tlaabo re dira *programme* ya mohuta o, tshela madi gone fa Batswana ba tle ba itse ka *product* ya gago,” go nna dingalo ka gore bana ba ba Modimo ka fa re ba thusang ka teng ka dituelo, kgantele o ya go tla ka madimadi, a direla *television* madi, a direla Puso madi, mme e bo e le gore o boa a iphothere. *We need to privatise television* ya lefatshe la Botswana. Fa e le gore re batla go bona *television* e go nna le dipoelo, lefatshe la rona le fetoga, *the creative industry* e gola, ke gone fela gore re dire ka tsela e e ntseng jalo.

Television e na le di mmalwa thata, *studios* gammogo le tse dingwe, tse di sa dirisiweng *Mr Speaker*. Ke gore o a bona gore *we are sitting on a gold*, mme ga gona sepe se se diragalang, bana ba rona ba ntse ba ntse fela, ga ba na ditiro ka ntata ya gore re santse re tsamaisa *television* ya rona jaaka o kare re tsamaisa lephata lengwe le lengwe la Puso. Se se tshwanetse gore se fetoge. *I am saying this* ka mabaka one a *Mr Speaker*.

Fa o lebelela kwa Makgoeng, a re tseye kwa ga Mmamosadinyana, English Premier League. E ne ya re mono ngwaga ka *May*, ba digela dipuisanyo tsa bone le bone ba Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video, gammogo le BBC Sport. Dipuisanyo tse e ne e le gore ke tse di buang ka ditumalano tse di tlleng go ba goga go tswa mo ngwageng o o tlang wa 2022 go fitlhelela 2025. Ba dumalane, go beilwe pele monwana mo pampiring; 4,8 *billion* Pounds, *between 2022 and 2025, three years*. Deal e, e tshotse madi a a kalo *and this is about P72 billion* fa o lebile. Batshameki kwa Makgoeng *Mr Speaker*, ka ke itse gore o a tle o lebelele kgwele ya dinao fa o itapopolitse, ba rwala madi a a seng kana ka sepe. Ba bangwe ba bone o utlwa gotwe motho o tsaya madi a a ka nang ka *P1.5 million per week*. Go raya gore kgwedi ga e fela o leba *P6 million* jaana ka matlho a le mo *bank account* ya gagwe. *This is what we need for our players, this is what we need for the young people of this country*. Ga re ka ke ra kgona mme fa e le gore re santse re tsamaisa *television* ya lefatshe la Botswana ka fa re e tsamaisang ka teng. Ka gore rona fa o re o a lebelela, batshameki ba bo Gaborone United

(GU), Rollers, Mogoditshane Fighters, Masitaoka, ba amogela bo maP6 000. *What can you do with P6000 Mr Speaker?* Re tshwanetse re tlhwaafale, re fetole seemo sa *television* ya lefatshe la Botswana.

Kwa mafatsheng a *television* e berekang *Mr Speaker*, *artists are paid royalties*. *These royalties* di tswa mo goreng go tshamikiwa *music* wa bone jang, ditiro tsa bone di tshamekiwa jang mo bo *television*, *radio*, jalo le jalo. Golo mo go diragala fa e le gore *your TV station* kana *media house* e dira madi, mme fa e sa dire madi a gona jaaka re ka kgona. *Mr Speaker, we did it* ka BTC, *we now have Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTCL)* e e tshwaraganetsweng ke Puso le ba ba ikemetseng ka nosi. Re ne re utlwa fela maabane jaana, ngwaga o o fetileng, 31st *March*, ba tlhalosa gore BTCL *recorded revenues of P1.4 billion and a profit before tax* ya *P127 million*. Jaanong golo mo go go bontsha gore go ka kgonagala *Mr Speaker*: Jaanong kana re bua ka BTCL, e e nang le *competition*, e lebagane le bo Orange, Mascom, gammogo le ba bangwe. Jaanong go go raya gore, fa BTV re ka e sekaseka, *privatise this channel, I can tell you* re ka kgona gore re dire madi a e tlaareng kamoso badiragatsi ba bo ba sa lele jaaka e ne e le gore ba a re gagautlha mo ngwageng o o fetileng ka gore re ne re senang, re senang, go sena gore re ka thusa jang. Mme e le gore mathata fela ke gore *television* ya rona re e tsamaisa ka fa re e tsamaisang ka teng. Ke re mo nakong ya gompiano *Mr Speaker* ke kope gore ba *Presidential Affairs*, ba lebelele kgang e thata ba tle ba kgone go re thusa.

HONOURABLE MEMBER: Clarification sought.

MR RAKGARE: Yone *television* e ya rona e, o tlaa bona maitseboa *Mr Speaker*. O tlaabo o bona kgantele...

MR SPEAKER: Honourable Motsamai is asking for clarification.

MR RAKGARE: *Denied Mr Speaker*. O batla go ntiya. *Mr Speaker* o tlaabo o bona kgantele gotwe Tumiso Skelemani, mme Tumiso sefane sa gagwe e le Rakgare. Mo *television* ya setšhaba. Ke boitseme jo bo bakiwang ke gore bana ba ba rona ga ba duelwe mo go lekaneng, bana ba ba rona ga re tsamaisa *television* e ka fa re tshwanetseng gore re e tsamaisa ka teng. Ke gore fa re lebile *television* e, re lebile gore, ba ya kwa ba tsaya *cameras* ba ya go dira dikgang, ba di tsenya mo *television* e. Ke gore ke selo modiro *since 1999, television* ya rona e eme golo go le gongwefela.



I decided gore my response mo nakong ya gompiano is going to centre around television ya rona, ka gore ke itse botlhokwa ja television. O lebelela bo SABC Mr Speaker, kwa Afrika Borwa, ba ne ba supa fa maabane SABC gore le bone fela jalo, morago ga go fetola ditsamaisa tsa bone, mme ba ganeletse thata mo go tsone tsa advertising tse ke buang ka tsone, ba kgonne to record profit ya R43 million. Ba lebile gore ngwaga o jaanong ba tlaabo ba solofetse profit tse di fa godingwana, somewhere in the region of R150 million. Jaanong gone mo re tshwanetse re go tseye ka tlhwaafalo.

Ke batla go tsena mo Kgaolong ya Mogoditshane Mr Speaker, e ke e emetseng. Ke emetse kgaolo ya Mogoditshane, Box 14. Motse wa rona o o eteletsweng pele ke Kgosi Bapalele Dihutso, o o ka fa tlase ga bokaedi ja Kgosi Kgolo ya Bakwena, Kgosi Kgari III, mme motse o, ke motse o o nang le dikgwetlho tse di seng kana ka sepe. Ga ke itse motse o mongwe gape o o nang le dikgwetlho jaaka Mogoditshane, ke lekile go batla. Ke tsamaila lefatshe le lotlhe, dingwaga tse pedi tse di fetileng tse, lephata le la rona la nthusa gore ke kgone go bona mafelo a mangwe a ke neng ke sa a itse. Ga ke ise ke tsamaye ke bone motse o o nang le letlhoko jaaka Mogoditshane. Letlhoko le le bakwa ke se Mr Speaker, ke buile makgetho a le mantsi mo go yone Palamente e, gore fa re ka tsewelela ka go leba Mogoditshane re re ke motse fela o gaufi le toropo, re lebelela Mogoditshane ka 1966 gore o ne a le fa kae, ke go bolelela ke go raya, re tlile go tshwaragana le bothata. Motse o ke o e neng ya re ka 2011, ba palo ya batho fa ba supa dipalo tsa bone, ba supa gore o tshotse batho ba le 57 000. E le motse wa bobedi o lebile bokete ja batho go latela Molepolole.

Mr Speaker, motho o ka ipotsa gompiano gore ao, batho ba Modimo, re sentse eng, mo e leng gore gompiano fa o lebelela bo Moshupa, sepatela se a agiwa; Thamaga, sepatela se teng; Molepolole, sepatela se teng; re utlwa gotwe le kwa Tswapong go a agiwa. Ya kwa Mogoditshane, 57 000 people, sekhurunthwanyane sa clinic, Nkoyaphiri Clinic, go gonyennyane jaana, ke kotoisinyana, e batho ba tlang foo ba bo ba thiba, ba ba batlang dithuso kwa go tsone these health facilities. Basadibagolo ba tsoga makuku e le gore ba ya go batla thuso mo clinics tsa rona ka bo three phakela. E le gone go leka gore ba kgone gore ba thusiwe pele. Ga re ka ke ra kgona go tsewelela ka tsela e e ntseng jaana Mr Speaker. Ke ne ke re ke ikuele mo tsaleng ya me Honourable Dikoloti, yo ke mo ratang thata gore, ke a kopa mongwame, a ko fela tota re lebelele seemo sa

Mogoditshane sa botsogo. Re dire sengwe ka motse o. Ka gore ga re ka ke ra nganga le dipalo, di re bontsha gore ga re tlhoke gore re le motse re bo re le gone fa re leng teng. O ka bona fela gore batho ba le kalo ba feta 57 000, go sena le yone phaphosi ya pelegi, ke gore le bone ba ba belegisang ba seyo gope mo Mogoditshane. Mme kgantele batho ba tlala kwa motseng wa rona ba ya go reka dikoloi tse gotweng ke tsa bo Japan, go tlalwa koo, bagwebi ba tla koo, ka gore ba lebile thoto e ya batho e e kwa Mogoditshane. Fa o re o lebelela ditlamelo, ga di yo Mr Speaker. Ke re fela ke khubame ka mangole ke kope gore tota motse wa rona o tshwanetse o atamelwe.

Se se a bonala le fa o ya kwa dikgannyeng tsa kabo ya lefatshe, batho bagarona ba ba ikopetseng lefatshe, ba o bonang gore ba hiriseditse batho ba ba tswang kwa ntle, fa o tsena mo toropong ya Gaborone o nnile lesego o le Motswana o bone tiro, motse wa ntlha o o akanyang kana go bolelelwa ka one gore o ka bona boroko teng ke Mogoditshane. January jaana Mr Speaker, o tlaa bona e tlaabo e le semphete ke go fete mo dikoleng tsa rona tsa primaries ga mmogo le juniors tsa rona tse pedi, mongwe le mongwe a batla go isa ngwana koo. Barutabana ba rona ba tsenega dingalo, ba katlega tlhogo ka gone gore go na le mathata fela a gore motse wa rona batho ba bantsi Mr Speaker.

Borukutlhi bo ile kwa godimo. Ke dumela gore se Honourable Mmusi a se solofeditseng gore o tlaa se dira, o tlaa re thusa. Mr Speaker, I have said this in Parliament and I will say it even today; we do not need another police station in Mogoditshane. Mogoditshane batho ba kgotlhagane, we need satellite police post, we need one kwa Matebeleng, Boseja kana gone kwa Maipeing, kwa Ledumadumane le one kwa goo-Selaledi. You need satellite police post in Mogoditshane. Ba sepodise ba supile gore Mogoditshane go na le mathata ao a crime e e ileng kwa godimo.

Dikgang tsa metsi Mr Speaker, re fa. Ke ne ke tlhalosa maloba mo Palamenteng yone e ka kutlobotlhoko gore ba Ledumadumane, ba goo-Modisane, ba goo-Sethebe, ba lela sa ga Ragele ka gore ba re ba dikaganyeditse ke mafelo a a nang le metsi. Block 8 metsi a teng, ga bo Phindane metsi a teng, fa o ya ka fa ke Botswana Defence Force (BDF), Sir Seretse Khama Barracks (SSKB) metsi a teng. Ka fa ke bo Special Economic Zone Authority (SEZA), Innovation Hub le Block 7 metsi a teng mme mafelo a otlhe a dikaganyeditse motse wa Ledumadumane mme ga gona metsi. Re ntse re a khubama kwa go Honourable Mzwini la gore re tlhokana le thuso, batho ba rona ba mo mathateng a a seng kana ka sepe.



E re ke le gone foo ke supe ka dikgang tsa lefatshe gore nako e nngwe e ya gore re thanya phakela, re bo re fitlhela Mogoditshane a tuka ka gore mo nakong ya gompiano re ntse re eme fela foo ka *waiting list* ya batho ba ba batlang lefatshe kwa Mogoditshane; *more than 100 000* yo re saleng re bua ka ene dingwaga tse di fetileng. Batho ba simolotse go ipaya *Mr Speaker*, kwa Mogoditshane; fa o bona phatlhanyana fela o tsenya tereta, o nna gone foo. Golo mo ga se mo re ka go letlelelang mme go bakwa ke boitseme.

Sub-Land Board ya Mogoditshane *Mr Speaker*, *Honourable Mzwini*, ke batla ke mo kope mo letsatsing la gompiano Batswana ba reeditse gore *he must do something* ka *sub-land board* ya rona. *He must do something and have people* kwa go yone *sub-land board* yone ele, ba ba tlhoafaletseng go thusa batho. Ga re ka ke ra nna le bagolo ba ya go tlala kwa *land board* ya rona ba batla ditlankana, motho a tsaya bo *10 years* a batla setlankana. Golo mo ga se mo go re bayang sentle *Mr Speaker* gotlhelele.

Re tshwanetse re lebogele tse dintle tse re bonang di diragala e ntse e le ka thuso ya *Honourable Mzwini*. Tsela ya rona ka Khudiring e gaufi le go wela, le ntswa rakontraka a re tsentseng dingalo, ene yo o neng a dira tsela e. E le gore o didiakana fela mme le fa go buiwa le ene o bona gore monna yo o dira dilo ka *pace* ya gagwe mme le go reetsa a sa batle gore a reetse. Re lebogela gore lerole lone ga le sa tlhola le bonala, batho bagarona ba Khudiring le Mmuputswane ga ba sa tshole ba kgangwa ke lerole le le neng le ntse le le teng mo nakong e e fetileng.

Honourable Molale ke batla ke mo leboga thata go menagane. E ne ya re fa re khubama fa go ene re bua ka ditsela go tswa kwa kgaolong ya rona, a supa gore o re utlwile nna le *Honourable Mmusi* mme o tlaa bona gore o thusa ka tsela e e ntseng jang. Mo ngwageng o o tlang re tlaabo re simolodisa ditsela tsa rona tsa kwa Ledumadumane, tsela tsa bo Khudiring, Mmuputswane ga mmogo le Nkoyaphiri. Se ke katlego e e seng kana ka sepe, e re e lebogelang *Mr Speaker*. Tse ke dingwe tse di re tshwenyang, re tlaa tswela ka go nna re ntse re tshwenya Matona a a maleba gore ba re lebe, ba se ka ba lebala motse wa rona.

Mr Speaker, ke tshwanetse ke digele ka dikgang tse di amang lefatshe la Botswana. *Honourable Majaga* nkgonne o buile ka kgang e ya *Constitutional review* e go lebegang ba le bantsi ba na le lesokolela ka yone e le bagarona ba kganetso. Lesokolela le e le gore

motho o ipotsa gore le bakwa ke eng ka gone gore *manifesto* wa Domkrag o supa gore magareng ga 2019 le 2024, re tlaabo re dirile tlhulaganyo e ya go sekaseka Molaomotho. Jaanong fa re santse re le mo go 2021 batho ba setse e le gore jaanong ba tletse naga e yotlhe, “hei! Puso e e a palelwa, Tautona Masisi o a palelwa, o rile o tla ka *Constitutional review*, e kae re ye teng.” A batho ba amogele gore ga ba buse, ba ka gakolola mme re tlile go dira dilo re lebile gore mme gone kwa bofelong di tlaabo di siametse Batswana di ntse ka tsela e e ntseng jang.

Kgang e ya *Constitutional review* Tautona o buile ka yone, o mo go yone, e simologile jaaka ke bua jaana...

HIS HONOUR THE VICE PRESIDENT (MR TSOGWANE): *On a point of elucidation. Thank you very much.* O ne o tshwere kgang e e botlhokwa e ya batho ba ba re tshwarisitseng bothata ka *Constitutional review*, e o kareng ga ba lemoge gore ke rona ba re rileng re ya go e dira. Le gone fa ba bua jaana, ba re ba batla gore e dirwe ke bone, e dirwe ke mapolotiki. Re na le tsela e re itseng gore *Constitutional review* e tshwanetse gore e dirwe ke Batswana, e nne bone ba ba sekasekang Molaomotho wa bone. Jaanong bone ba mo bothateng, ba batla go tla ka molao o gotweng *it is an act* e e tlaabong e bua ka *Constitutional review*. Jaanong ke re ke go tlatse foo rraetsho gore batho ba Batswana ba ba bone gore ga se gore ba batla *Constitutional review*, ba batla go ba tlhakathakanyetsa *Constitution*. Ke a leboga.

MR RAKGARE: Ke a leboga Motshwarela Tautona, ke leboga fela thata. Rona re hakgametse gore re bo re bona tsone tse di diragalang. Motho fela e le gone a gorogang e le moeng, a bo e bile a re ntsholela mme e bile o ntsholele sekale se se kana. Ke dilo tse re di bonang ka kganetso tse re ipotsang gore naare gatwe di tsile go fela leng.

Mr Speaker, kgang ya tshenyetso-setšhaba re a bona ka fa dilo di tsamayang ka teng malatsi a. *Cases of corruption have drastically decreased* mo lefatsheng la Botswana. Dikgang tse tsa tshenyetso-setšhaba re a bona gore go na le phokotsego e e seng kana ka sepe. A ke mo motho a ka buang jalo fa a lebile dingwaga tsa 2008 go fitlhelela ka 2018; *we cannot. Between 2008 and 2018 Mr Speaker*, re ne re bala dipampiri; fa o tsoga phakela go kwadilwe se ka tshenyetso-setšhaba. Fa o tsoga phakela ke se, kgantele o utlwa ka dikgang tsa bo National Petroleum Fund (NPF), o lebelela gore le bogogi bo mo teng, bo a amega. Jaanong ke hakgamala



gompieno e le gore batho ba kganetso go buiwa dikgang tsa diphera tse gotweng Motlotlegi Tautona Masisi o a senya, o amega mo dikgannyeng tsa tshenyetso-setšhaba. Fa o re o a botsa gore o sentse eng, leng, kae, gatwe o tswa go tsaya Banyana Farms, o tswa go reka Tautona Lodge. Naare Tautona Lodge e kwadisitswe ka leina la ga Tautona Masisi? Kana ke potso e re ka e botsang mo letsatsing la gompieno. Jaanong batho ba *Mr Speaker* ba kganetso, ba a bona gore letsatsi le phirimile, ba a bona gore *this President, his Deputy and Goromente* otlhe ka kakaretso, o semeletse, Tautona o batla go bona lefatshe la Botswana le fetogile, *economy* ya lefatshe la Botswana e phophoma.

Le yone kgang yone e ya Tautona Lodge *Mr Speaker*, motho o ka botsa gore ao, fa e le gore gone ka fa go bone go na le ba ba tlhaloganyang dikgang tsa kgwebo le tsa *economy*, kana fa e ne e le gore go reka Tautona Lodge e ne e le sebe jaaka ba leka go supa, Goromente ...(*Inaudible*)... one a e leng gore Puso e a rekile ka one. Kgang ke gore a jaanong Puso e ne e tshwanetse gore e lebelele fela e le gore batho ba tswa kwa bo Afrika Borwa, ba batla go reka lefatshe le mo lefatsheng la Botswana? A kganetso ya re re tswelile re bona tse re nang le tsone e le dithoto tsa lefatshe la Botswana re di neela batswakwa? Kana ke sone se e leng gore *Mr Speaker* fa o sekaseka, batho ba ba tsamaela gone koo.

Go buiwa ka kgang ya Directorate of Intelligence and Service (DIS), “hee! DIS e re tlhasetse malatsi a, go itaya gore, ga re robale, ga re kgone go bua sentle mo megaleng.”

Mr Speaker, ke ka go bolelela, ke sekai, e ne ya re ka 2017 go na le monna mongwe yo ke mo ratang thata, yo o gaufi le pelo ya me, e ne e le Mothusa Tona mo *Local Government*, e ne e le Mopalamente wa Kanye North, o bidiwa Mr Kentse Nchi Rammidi. A le kwa ga gagwe go le Labone phakela, ke lebetse gore golo fale letsatsi e ne e le dikae, nna ke le kwa mmerekong, re bua ka mogala. Maitseboa ke amogela mogala mo mmegadikgannyeng mongwe o nthaya a re, kana ke na le *tape* ke e *from* DIS ya re o ne o re, o re le Rre Rammidi. Mmegadikgang yo a mpolelela *exactly* se ke neng ke se bua, Rre Rammidi le ene a supa gore mmegadikgang yo o mo leleditse. Ke DIS ya 2008 to 2018, e Motlotlegi Mopalamente wa Lobatse Rre Nehemiah Modubule a buileng ka yone ba le mo ipapatsong ya 2014. A bua gore John Kalafatis, Setla Mpoloka, Mothusinyana Moagi, Edson Gumbo, Tshepho Molefe, David Mongae ba kae. Batho ba re ba batla mo go bone ba DIS. Ke DIS ya nako eo e re neng re

utlwa dipampiri di supa gore moeteledipele wa DIS ka nako yone eo, gatwe o kile a tsena mo bankeng a tshotse nyebenyebe ya madi. Batho ba sia, bomme ba tlogela ditilo, e le gore ba ipotsa gore naare golo fa go diragala eng. Jaanong gatwe DIS ya gompieno ke yone eo? O itse gore go batla Puso fa e ne e le gore go batliwa ka tsela e e ntseng jaana, jaanong go raya gore ke mathata.

Ka nako eo *Mr Speaker*, between 2008 and 2018, ka nako e neng Motlotlegi Patron ya Botswana Patriotic Front (BPF), mong wa rona Seretse Khama Ian Khama e le Tautona a eteletse pele, re ne ra bona Edgar Tsimane wa Sunday Standard a tswa mo lefatsheng la Botswana a ya kwa Africa Borwa a supa gore ke a bolawa. Ngwana wa Modimo a ya go nna koo, mme o boetse mo lefatsheng la Botswana. Outsa Mokone wa Sunday Standard ka 2014 o ne a tlhatlhelwa, DIS ya 2008 to 2018...

MINISTER FOR PRESIDENTIAL AFFAIRS, GOVERNANCE AND PUBLIC ADMINISTRATION (MR MORWAENG): *Clarification.* Ke ne ke re o se ka wa lebalala gore re kile ra nna le mokaulengwe a bidiwa Gomolemo Motswaledi.

MR RAKGARE: Ee, yone kgang eo ya ga *the late* Gomolemo Motswaledi, Moeteledipele wa UDC, Rre Boko, o ne a bua nako yone eo gore Batswana ba koleke, *the late* Motswaledi o bolailwe, mme e bile go batliwa tlhogo ya ga Rre Motswaledi mo DIS. Dipuo tse di neng di buiwa tsa diphera ka nako eo, batho ba di lebetse mo nakong ya gompieno. E bile o kgona go bona Moeteledipele wa DIS wa nako eo a le kwa *rallies* tsa bone, mme ba mmoka. Ke gagametse maloba ka re ao! batho ba Modimo, la re ke yone kganetso e re kileng ra ipona re le mo go yone?

Ga se moo fela, 2015 *Mr Speaker*, Innocent Selatlhwa wa Botswana Gazette ga mmogo le *editor* wa bone Lawrence Seretse, *Managing Director* Shike Olsen, le *lawyer* ya bone Joao Salbany were arrested by DIS. The DIS ya 2008 to 2018 ga se e e leng gore e ka tshwantsanngwa le DIS...

HONOURABLE MEMBERS: ...(*Interruptions!*)...

“EXCHANGE OF SPEAKERSHIP”

MR SPEAKER (MR MOATLHODI): Honourable Members, Honourable Minister Rakgare is on the floor. He has been given the slot like anyone of you, and Standing Order 58.4 is very clear, as he is holding the floor, we need silence. Please, we demand silence from you.



HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

MR SPEAKER: Honourable Ramogapi, please be quiet.

HONOURABLE MEMBER: Fa gotwe *point of order* o reetse, ke yone tiro ya gago.

MR SPEAKER: You have never said it.

HONOURABLE MEMBER: Mr Speaker, when others ask for elucidation or clarification, you signal to the Speaker, I have been asking for so long, and you are quiet. What is going on?

MR SPEAKER: Honourable... whoever your name is, please be quiet. Standing Order 53.1 *ga e pateletse ope gore a tseye* your point of clarification.

HONOURABLE MEMBER: Ka re wena fa mongwe a bua, o bolelela *the*...

MR SPEAKER: Please, be quiet. Continue Honourable Minister.

MR RAKGARE: *Thank you very much Mr Speaker. Mr Speaker, go na le bangwe ba ba kileng ba bo ba tsamaisa lefatshe le e le badirelapuso ba maemo a a kwa godimo. Batho ba Modimo, they are bitter* gore Tautona Masisi fela ka gore e ne ya re fa a tsena a bo a re, ba ke bone ba ba neng ba batla go digela lefatshe la rona ka motlhobodika, ba kgokgontsha babereki...

MR RAMOGAPI: *Point of order. Mr Speaker, Honourable Rakgare is out of order. Ga a ka ke a list batho mo Palamenteng a ba bua a re ba nyeletse ka Puso ya gagwe, re ba botse ene. Gore batho ba sule ba nyeletse ka Puso ya gagwe, kana o tsenya Puso e mo mathateng. Le masika a bone a reeditse kana Mr Speaker, gore Rakgare a reng. O a mo utlwa tota Mr Speaker?*

HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

MR RAMOGAPI: *Point of order* ke gore, Rakgare o tsenya Domkrag mo mathateng. A re Domkrag...

MR SPEAKER: Order! Honourable Ramogapi, please be quiet. The Honourable Minister holding the floor just stated a catalogue of names, *tse o di buang tseo, ga a ise a di bue*. Please give us silence.

MR RAKGARE: *Mr Speaker, ke tse re di tlwaetseng. Bona, fa go na le sepe se se diragetseng mo nakong e e fetileng, utlwa gore go a tweng, gakere jaanong gompiano yo o neng a eteletse lefatshe pele, ba na nae,*

ga ba batle gore ba mo mare ka dipuo, ba re ke Puso ya Domkrag. Se se diragalang mo nakong ya gompiano, gatwe Motlotlegi Tautona Masisi o molato. Lebelela baitimokanyi ba ba reng ba batla go busa lefatshe la Botswana, ba leba dilo ka nako e e ntseng jang!

Ke ne ke tlhalosa ke re, mongwe wa bone ba ba duleng mo bodirelapusong ka fela gone gore Tautona le ba a tsamaisang le bone ba ne ba akanya gore ba ga re ba tlhoke, maloba o tlhalosa gore 2011 *strike*, ga se Tautona wa pele a dirileng gore go nne jalo, ene o ne a tsaya dikgakololo mo go Motlotlegi Tautona Masisi. Hee! ke mang yo o sa itseng gore batho ba bangwe ba re buang ka bone ba, ba ne ba sa gakololwe ka nako e ba neng ba tsamaisa lefatshe? Ga re ka ke ra itebatsa dikgang tse di ntseng jalo. Batho ba tshwanetse ba tlogele Motlotlegi Tautona Masisi a tsamaisa Puso e, ba tlogele go mo mara ka dipuo. Ba e leng gore o ne a sa ba tlhoke fa a tsaya setilo se gape, a ba amogele gore ga o ka ke wa ratwa ke batho botlhe. *They have had their time*, e bile bangwe ba bone ba ne ba kgokgontsha babereki, ba e leng gore le gompiano, *they are still disgruntled*. Bangwe *were denied promotions* ke bone batho ba e leng gore *they are bitter*, ba ya kwa *social media* e le gore ba tlhasetse Tautona.

Ke digela ka kgang ke e *Mr Speaker*, fa e ne e le kwa mafatsheng a mangwe, fa o gakologelwa gore maloba go nnile le *a big scandal* ya melemo ya Pfizer, gotwe *foundation* nngwe e bone melemo ya Pfizer, ke gore e kare go rekwa magapu kwa Kubung, gatwe melemo e e *in five days* le bo le setse le supile le le Puso gore le na le keletso ya go e reka. Kana fa re ne re le kwa mafatsheng a mangwe, dilo tse di ka bo di sa diragala. Re ka bo re bua jaana go tlhakatlhakane mo lefatsheng la Botswana.

Golo mo go a supafala, fa motho a sekaseka, o a bona gore golo mo e ne e le maikaelelo a go tsewedisa se se neng se diragala *between 2008 and 2018* fa e le gore madi a lefatshe la Botswana a ne a jewa mantleke fela ka tsela e e ntseng jalo, Botswana ba sotlega. Gompiano batho ba fetogile, jaanong ba re ke bo Messiah, ba tshwanetse ba bokwe. O a ne o utlwa kgantele gotwe semangmang a re o tshogile o a bolawa, kgantele batho ba batla go mo *poison*, mme re itse.

Tautona wa rona yo re mo ratang, yo o tlhophilweng ke Botswana, Tautona Masisi, go nnile le dikgang tse di seng kana ka sepe ka ene tse di tshosang, tse re ka sekeng re di bue ka gore ga re batle go tshosa Botswana. Monna yo wa Modimo wa Mokgatla wa ga Mmanaana o ne a le mo mathateng a a seng kana ka sepe, mme re tshwanetse re tswelele re mo rapelele *Mr Speaker*.



Ka mafoko a a ntseng jalo, ke a leboga. Ke ne ke ratile gore ke tswelele ka gore dikgang di di ntsi tse motho a ka di buang, mathata ke nako. A Modimo a go babalele *Mr Speaker*. Ke a leboga.

MR SPEAKER: Thank you very much Honourable Minister for Ministry of Youth Empowerment, Sport and Culture Development (MYSC).

MR MATHOOTHE (SEROWE NORTH): Thank you Mr Speaker...

MR MANGWEGAPE-HEALY: On a point of procedure Mr Speaker. I want your advice Mr Speaker. What is the process if I want you to help me so that the speaker on the floor knows that I want a clarification or whatever? I see other people when they ask, you quickly alert the speaker on the floor so that it is up him/her to give them a chance or not, but when I ask, you seem to suddenly go dead. So, I do not know how you would advise me on how it is done.

MR SPEAKER: You are insulting me Honourable Member. I am not dead, I am alive.

HONOURABLE MEMBER: ... (Murmurs)...

MR SPEAKER: Can we have order please! Honourable Healy, go and know your Standing Orders, Standing Order 53.1.

HONOURABLE MEMBER: Further procedure.

MR MATHOOTHE: Thank you Mr Speaker. *Ke tswelele?*

HONOURABLE MEMBER: Procedure.

MR SPEAKER: Honourable Ramogapi, there is nothing out of procedure. I have called Honourable Mathoothe. There is nothing out of procedure.

HONOURABLE MEMBER: Ga o itse gore ke bua ka eng tlhe Mokhurutshe, ntetlelela o utlwe fela. Ao! Ga re mo ntweng.

MR SPEAKER: Honourable Mathoothe, please go ahead. Otherwise, I will give your slot to another member.

MR MATHOOTHE: *Thank you Mr Speaker.* Mma ke tseye sebaka se ke...

HONOURABLE MEMBER: Tla ke go botse sengwe *Mr Speaker*, ke ne ke gakolola fela gore...

MR SPEAKER: Control, just switch off Ramogapi. Just switch him off. He is such a pertubant. Just switch him off!

MR MATHOOTHE: Thank you Mr Speaker.

MR SPEAKER: Switch off his microphone.

MR MATHOOTHE: Ke re ke tseye sebaka se gore le nna, ke nne le mafoko mo puong ya ga Tautona Dr Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi. Ke supe jaana gore ke simolola fela ke lebagana le tsa botsogo. Ke batla go itebaganya thata le seemo se gompiano re iphitlhelang re le lefatshe la Botswana, le tsweletse ka go aba *licences* tsa *private laboratories* gore di tle di thuse mo go tsa botsogo. Potso e motho a ka e ipotsang ke gore fa re ntse re letlelela jalo ba ba ikemetseng ka nosi, a re le Goromente, re le lefatshe la Botswana, re na le ka fa re ka baying leitlho (*monitor*) *private laboratories* tsone tse. Kana re ba neetse fela, re bo re re nnyaa, go tlaa tswa mo go bone gore ba tsamaya ka tsela e e ntseng jang. Jaanong ke ne ke batla go tlhagisa gore seemo sa go nna jaana, ke seemo se se maswe thata. Fa re ka se ke re se ele tlhoko re le lefatshe, re tlaa iphitlhela e le gore bangwe fa ba ya go kopa dithuso mo go tsone *private laboratories* tse, fa gongwe ba tlaa felela e le gore ga ba ye go fiwa maduo a a siameng. Re tshwanetse ra nna le mokgwa mongwe o re ka o dirisang gore e re re ntse re ba file ditetla, re nne le tsela *monitor* gore *machines* tse ba dirang *tests* ka tsone, *there is a way they are monitored*, kana go na le mo gotweng *quality control*. Re se ka ra ba lesa fela, e bo e le gore ba a itirelela, ka fa ba itirelelang ka teng. Ke dingwe tse ke di etseng tlhoko thata gore ga re Goromente a tsenye letsogo, a lebelele ntlha ya go nna jalo.

We do understand gore *some of these machines* tse ba di dirisang di a tura, mme ba bangwe ba kgona gore fa gongwe mo tsamaong ya nako, ba bo ba reka tsa *second hand*. E tshwanetse e re fa Botswana ba ya teng, ba bo ba na le tshepo, ba itse gore *these machines are calibrated* mo ba ka kgonang gore ba ntshe maduo a a siameng, go na le go tsamaya e le gore jaanong gongwe ba lebile tsa kgwebo fela. Fa o ka lebelela kwa mafatsheng a sele a a tshwanang le a bo Namibia le South Africa, ba kgona gore e le Goromente, ba bo ba go etela fela kwa *laboratory*, ba tla ba dira *tests* tsa bone, go lebelela gore a mme *machines* tse o di dirisang tse, a di ntsha maduo a a siameng. Ke dingwe tse ke tsayang gore fa re ntse re tsamaya, re ntse re gola mo go tsa botsogo, re di lebelele ka leitlho le le ntseng jalo, gore re se ka ra iphitlhela e le gore Botswana ba mo diphatseng.



MR TSHERE: *On a point of elucidation Mr Speaker. Thank you very much Honourable Speaker.* Ke leboge thata *Honourable Mathoothe* gore o bo o ntsha dikgang tse di masisi jaana. Go botlhokwa jaaka o bua go tlhomamisa gore bongaka jo re bo fiwang, a mme ke jwa maemo a ntlha, le gone ke jo bo maleba fa re bo neelwa jaana. Jaanong selo se bongaka kana bo tswa gone kwa ditekong jaaka o bua jalo le *machines* tse di dirisiwang. Ga go ise go nne le temana e e ntseng jalo mo bongakeng jwa rona. Ke sone se o bonang e re fa motho wa ga lona a tlhokafetse kwa sepateleng, o bolelelwa fela, e bo e le gore ga go na dipatlisiso tsa go tsenelela kwa teng, gore gone mme, o ka tswa a bolailwe ke eng. Le ba ba tsamaisang *clinics* tse gongwe ba belegisang ka bo *C-Section*, balwetse ba a tlhokafala, ga go na ope yo o tsibogang.

Ke itumela thata ka gore maloba Tona o ne a tlele kwa Komiting ya Botsogo, a tla go bua ka Health Quality Bill, e e tlaabong e baakanya (*amend*) the Private Hospitals and Nursing Homes Act, e e tlaa re thusang go dira *health inspectorate* e o buang ka yone, re tle re tsepame mo dikgannyeng tsone tse, re sireletse matshelo a batho. Ke a go leboga thata.

MR MATHOOTHE: *Thank you sir.* Ke a leboga thata ka tlhaloso e e ntseng jalo. Ke yone e e tlaa dirang gore Batswana ba sireletsege, fa re ntse re gola mo go tsa botsogo.

Fa ke feta ke tsena mo mohameng wa *agriculture*. Ke batla go itebaganya thata le ntlha ya *horticulture*. Re a bona gore Goromente o a leka thata go rotloetsa batho gore ba tsene mo temong ya merogo. Ba bangwe ba simolola ba le kwa tlase, mme ba gole e nne ba *commercial*. Fa o gola o ya kwa pele, o lebelela seemo se balemi ba batona mo go tsone tsa *horticulture*, o fitlhela e le gore go na le dikgwetlho tse di leng teng, tse e leng gore gongwe ga re di bone, mme ga re re simolole, re di sinose pele, gore ba ba tswang kwa tlase, fa ba ntse ba gola, ba se ka ba iphitlhela ba na le mathata.

Go na le seemo sa gore ba Botswana Power Corporation (BPC), ba bo ba nna le *charges* tse di tona fa o setse jaanong o itebagantse le balemi ba batona ba *horticulture*. Motlakase wa bone o ba reng fa ba setse ba go o neela, o ba o bitsang ba re *maximum demand*, o e leng gore *either* o mo *production that day* kana ga o mo *production*, mme go na le a *certain amount* e o e ntshang kgwedi le kgwedi ya motlakase, pele ga ba ka tsenya *bill* fa godimo. Dilo tse ke dingwe tsa *challenges* tse di rileng, tse re tshwanetseng go di leba re le Goromente,

gore e tle e re balemi ba ba botlana, ba ba tswang kwa tlase, fa ba ntse ba gola, ba fitlbele e le gore dikgang tse re di amile (*address*).

Ke bua jaana ka gore, maloba fa re ne re tsamaya gone ka fa kgaolong ya ga Rre Modukanele, fa re ne re kopana le balemi ka gore le nna kgang ya *maximum demand* ke e ke e itseng, le *some other projects* fela, e nna sekgoreletsi se se tona. Mo o fitlhelang balemi ba duela bo P1.7 million e le *bill* fela ya motlakase, mme e le gore go na le a *certain charge* e e bewang. O fitlhela e le gore mo *projects* tse dingwe, fa ke ka fa sekai, ba na le a *standard charge* ya P60, 000.00 e bo e re fa godimo ga yone, e bo e le gone jaanong ba duedisang tiriso ya motlakase. *These are some of the challenges* tse ke tsayang gore bo Rre Moagi, fa ba kopane le ba *agriculture*, ba tlaa lebelela ntlha e, ka gore fa re ntse re rotloetsa balemi jaana ba *horticulture*, ba ba tswang kwa tlase, ba ya go iphitlhela e le gore ba ya go kopana le dikgwetlho tsone tse. Ke raya gore ke selelo se se tona. Fa re bua re lebile dikgang tsone tse, o fitlhela e le gore ke *challenges* tse di riling...

HONOURABLE MEMBER: Ke kopa tlhaloso *Mr Speaker*.

MR SPEAKER: Clarification sought.

MR MATHOOTHE: Ke tlaa tla ke mo neela kwa morago, mma ke tswelele. Ke *challenges* tse di teng, tse bontsi jwa balemi ba yang go kopana le tsone. Fa ke fetela kwa pele...

MR MMOLOTSI: *Procedure. Thank you very much Mr Speaker.* Ke gore *my computer* e ntse e sa kgone go bua, ke sa kgone go utlwala, mme ga ke a bolo go nna ke kopa *procedure Mr Speaker*; ka gore ke tshwenyegile thata. Ke dumela gore gongwe *either* re baakanya kana o re kaele gore re tsamaise ka tsela e e ntseng jang.

Fa *Honourable Rakgare* a bua, o ne a supa fa DIS ya 2008 to 2018, ke yone e bolaileng Rre Motswaledi. Kana rona re batho ba re tswang kgakala re batla go itse gore gatwe Rre Motswaledi o bolailwe ke eng, mme jaanong ka gore *Minister* ke yo wa phathi e e busang o supa fa Rre Motswaledi a bolailwe ke DIS ya Puso ya Domkrag ya 2008 to 2018, o re fe *direction Mr Speaker*; gore fa go ntse jaana *now that we know*, go ka dirwa ka tsela e e ntseng jang? Tota re ntse re sa itse, re ne re sa itse gore go na le ba ba itseng.

MR SPEAKER: Honourable Mmolotsi...



MR MMOLOTSI: Tona wa Puso ya ga Goromente wa Domkrag, ke yo o a supa.

MR SPEAKER: You have made your point Honourable Mmolotsi. Unfortunately, Minister Rakgare's address is over, and I have asked him to leave the floor. Standing Order 59...

MR MMOLOTSI: But it is a record Mr Speaker...

MR SPEAKER: May we have order please, his submission is over. If your microphone was not working, you should have gone next door to ask for interruption. Unfortunately, there is nothing we can do, Honourable Mathoothe.

MR MMOLOTSI: Further procedure Mr Speaker.

MR SPEAKER: Honourable Mmolotsi, you will be the next, you will have your slot. Honourable Mathoothe!

MR MMOLOTSI: No, I am not speaking today.

MR SPEAKER: Then please do not disturb us. Honourable Mathoothe.

MR MATHOOTHE: *Thank you Mr Speaker*, mma ke tswelele. Fa ke ntse ke le mo go tsa temothuo, ke batla gape ke bue ka matamo le didiba. Ke tsaya gore *Minister Mma Manake*, o tshwanetse jaanong a emelela ka dinao, ka gore Batswana ba beile thata mo lephateng le. Ba tshwanetse ba sekaseka mo lefatsheng la Botswana, kwa ba ka dirang matangwana a temothuo a a ka thusang balemi. Ke tsaya gore lefatshe la Botswana fa o ya kwa bokone, go na le mafelo a mantsi thata a go ka kgonang go dirwa matangwana a *agriculture*. Ba tshwanetse gore lephatana la bone la matamo, ba le nonotshe le gole, ke gone ka fa re ka kgonang gore mo mafelong a batho ba sa kgoneng go epa didiba, matamo a ba tshwanetse ba a dira, a tle a thuse Batswana.

E nngwe ke gore matangwana a a leng teng a mantsi, bogolo jang fa o lebelela mo Kgaolong ya me e ke e emetseng ya Serowe Bokone. A tlhokana le gore ba *agriculture*, ba dire thulaganyo ya go a katolola, ka gore ke lebaka le le leele thata a ntse a sa katlolwe. Ke gone mo go tlaa thusang balemi mo kgaolong ya me le lefatshe ka bophara, ka gore go raya gore mo mafelong a gongwe go senang metsi a a ka fa tlase ga lefatshe, Batswana ba tlaa lebelela thata mo go reng matamo a ba tle ba a dirise ba nose dikgomo, ba leme kana ba tsenye ditlhapi mo go one. Ke dingwe tse re tshwanetseng ra di lebelela thata, fa re lebile mo go tsa temothuo gore lephata la matamo a le emelele. Ke bua jaana ka gore,

ke dumela gore ke nngwe ya dilo tse di ka tokafatsang seemo, ka gore mo dingwageng tse di fetileng di re bereketse. Go riana mo kgalong ya me, go santse go na le mangwe matamo a metsi a santseng a le teng, mme fa go ka katlolwa matamo a mangwe, go raya gore mo dingwageng tse di tlang tse, re ka kgona gore re nne le metsi mo kgaolong, e bile Batswana mo Kgaolong ya Serowe Bokone, ba tle ba kgone go ntsha dijo.

Sengwe gape se ba tshwanetseng gore e le ba *agriculture* ba se lebelele, fa re bua ka *cluster fencing*, ke *equipment* e ba nang le yone. E gongwe mo nakong ya gompiano ga ba e dirise, e e tshwanang *the dozers* tse ba nang le tsone, a ba ka se ke ba kgone gore ba di ntshe, ba tle ba lebagane le *clusters* tse di setseng di ikgobokantse, go ba thusa go ntsha disana mo masimong. Ke bua jaana ka gore, ke kile ka etela kwa Lobu kwa re fitlhetseng *machinery* o o bonang gore o sale o eme. Fa o ka tsamaya le lefatshe wa lebelela *equipment* tse di ntseng jalo, tsa tsewa tsa isiwa *to the clusters*, di ka ba thusa go ntsha disana, ba tle ba kgone go ntsha dijo, le bone ba nne le seabe sa go ntsha dijo mo lefatsheng la Botswana. Ke dingwe tse di leng teng, ga ke bue ka dilo tse di leng kgakala thata. O tlaa fitlhela *machinery* tse di le teng di eme di sa dirisiwe, mme fa di ka tsewa tsa dirisiwa ka tsela e e ntseng jalo, re ka kgona gore fa re bua ka tsa temothuo, re bo re itse gore *clusters* tse di leng teng mo lefatsheng lotlhe la Botswana, di ka kgona gore di thusiwe ka tsela e e ntseng jang.

Ntlha e nngwe e re tshwanetseng ra e lebelela, fa ke ntse ke bua ka *clusters*, fa o ka tsaya motse wa Serowe ka fa o ntseng ka teng, o na le didiba tse di kgologolo tse di neng di nosa motse. Motse wa Serowe o mo lewatlang la metsi a mantsi, mme fela ka mabaka a gore didiba tse di ne tsa tswalelwa go lebilwe gore di ne tsa nna *contaminated*, ke nngwe ya dilo tse ba ka di lebelelang gore a jaanong metsi a ga gona ka fa a ka tsewang ka teng, a isiwa mo masimong a a gaufi, gore Batswana ba tle ba leme dijo tsa dikgomo, ba ithuse ka metsi a go nna jaana. Ke dingwe tse fa ba ka di lebelelang ka tsela e e ntseng jalo, masimo otlhe a a gaufi le motse wa Serowe, ba ka kgona *to benefit* thata mo metsing a mantsintsi a, a re ntseng fela fa godimo ga one, ga gona tiriso e e a dirisiwang mo nakong ya gompiano.

Ga se ka koo fela, mo kgaolong ya Paje, Mabeleapudi go ya go tsena kwa Mmashoro, go na le metsi a mantsi a a tsewang mo kgaolong eo. Ke bua jaana le fa o bona gompiano re sena metsi kwa metseng ya Paje le Mabeleapudi, go na le metsi a a isiwang kwa Morupule Colliery go ya go tlhatswa magala. Metse e ke buang



ka yone e, e na le seabe sa gore go bo go na le metsi a a tswang kwa dikgaolong tsa bone. E re le gompieno ba bolawa ke lenyora, mme magala gompieno a a tlhatsiwa kwa Morupule. Fa o lebelela jaaka Tautona a ne a bua ka *the wash plant*, e e yang go nna teng, a bua gore ke ya maemo a ntlha, go buiwa go lebilwe metsi a a tswang kwa Paje, Mabeleapudi le Mmashoro.

Re tshwanetse jaanong le rona mo kgaolong eo, go nne le ka fa re lebiwang ka teng. Go nne le sengwe se le rona re ka se latswang, jaaka o ka lebelela mo dikgaolong tse go tswang diteemane teng, go nna le sengwe se se nnang teng. Jaanong ga re Morupule Colliery le yone, e re lebelele kwa Paje, Mabeleapudi le Mmashoro, gore re na le seabe se sentsi thata sa metsi a a tswang koo, a a tlhatswang magala kwa Morupule Colliery. Ke ka ntsha kgakololo ya gore, ka metsi a ke metsi a a siameng thata, a batho ba a nwang, gongwe go nne le ntlha e nngwe e lebiwang ya gore Rre Moagi mo lephateng la gagwe, a ba ka se ke ba gakolole jalo gore ka le na le metsi a mangwe a a kgotlesegileng a a kwa Serowe, a go ka se ke go tsewe one a ye go tlhatswa magala, go boloka a le a a kwa Paje, Mabeleapudi le Mmashoro gore a tle a beelwe gore mo nakong e e tlang fa matamo a a kgala, re bo re itse gore nnyaa, re na le kwa re tlaa nwang teng. Ke dingwe tse ke akanyang gore ba di akanye ka tsela e e ntseng jalo, re tle re boloke metsi a a phepa, a a kgotlesegileng ale ba tle ba a tseye ba a dirise fa go letleselega gore ba ka a amogela. Ke dingwe tse ke neng ke re ke fete ka tsone, di ntse jalo.

Dintlha tse dingwe tse ke batlang go tsena mo go tsone ke gore, Tautona o tlhalositse gore go bulwa moepo wa BCL. Batho ba ke tshwanetseng gore ke ba leboge mo kgannyeng e ke Mapalamente a Selebi Phikwe. Re tshwanetse go ba leboga, ka mabaka a gore lentswe la bone le sale le kuela kwa godimo ka nako e moepo o o neng o tswalwa. Lentswe la bone le ne la kuela kwa godimo gore nnyaa, se tswaleng moepo, le tlaabo le bolaile batho ba Kgaolo ya Selebi Phikwe, kwa Batswana botlhe ka lefatshe la Botswana ba neng ba bereka teng. Lentswe la bone le sale le simolola koo, go fitlhelela gompieno re bona jaanong Goromente a obega, gore moepo o ye go bulwa.

Re tshwanetse ra leboga Rre Nkawana le Rre Keorapetse bogolo jang thata ka gore ke ene a saleng a simolotse la ntlha fa go tswalwa moepo o. Lentswe la bone le thusitse thata ka gore le nna mo kgaolong ya me ya Serowe Bokone, go na le babereki ba bantsi thata ba ba neng ba bereka kwa moepong wa Selebi Phikwe. Re tshwanetse ra ba leboga thata ka gore ba ne ba se ka

ba didimala. Fa ba ne ba didimetse, re ka bo gompieno re bua go santse go le kgakala gore moepo wa Selebi Phikwe o bulwe. Re tshwanetse ra ba leboga thata. Ke itumela thata ka ke kile ka nna le potso ya gore moepo wa *uranium* wa kwa Serule o tshwerwe ke eng? Tona Moagi o ne a re, go tswalwa ga Selebi Phikwe *mine* ke gone mo go amileng gore o se ka wa simologa. Ke ke simolola go nna le tsholofelo ya gore e tlaare fa a sena go nna a bula moepo wa Selebi Phikwe ...

MINISTER OF MINERAL RESOURCES, GREEN TECHNOLOGY AND ENERGY SECURITY (MR MOAGI): *On a point of correction Mr Speaker. Thank you. Nnyaa o e tshwere sentle mokaulengwe. Ka uranium se e beye jalo, ga e a arabiwa jalo. Go supilwe gore uranium beng ba yone e rile e wetse kwa tlase, it was far less than 14 Dollars per Pound, ba ne ba ka se ka ba tlhabolola moepo ka nako ya teng. Ke sone se gompieno ba simolotseng go tlhabolola gore ba dire. E ne e sa amane gope le Selebi Phikwe monna wa gaetsho. A re e beye sentle fela, re rute, re bolelele Batswana.*

MR MATHOOTHE: Ee, ke tlaa tla ke go neela *your answer. I will give you your answer.* Ke na le yone gone fa. O ne wa bua le ka *smelter* sa Selebi Phikwe. *Let me continue.*

MR SPEAKER: Please be advised Honourable Member for Serowe North, be advised. Thank you Honourable Minister. Please be advised, and go ahead Honourable Mathoothe.

MR MATHOOTHE: Le fa go ntse jalo, ke supe gore re santse re eme kwa kgaolong ya Serule ka *mining licences* di dule. Batho ba tseetswe masimo, ba na le tsholofelo ya gore le bone ba tlaa tla ba oba letsogo. Ke tsaya gore le yone Tona o bereka mo go yone. Fa e le gore bao ga ba a ipaakanya, go na le dikompone tse dintsi thata tse e leng gore go na le ka fa di ka ipaakanyang ka teng. Ntlha eo le yone o e lebelele ka tsela e e ntseng jalo, re tle re thusege. Bana ba Botswana ba bone mebereko. Lefatshe la Botswana le tshabelelwa ke go tlhokwa ga ditiro. Fa re bona dikompone di neelwa *licences* jaana, go tliša tsholofelo mo go bone. Ke dingwe tse ke neng ke re ke fete ka tsone ka tsela e e ntseng jaana.

Kgang e nngwe e ke tsenang mo go yone, ke ya go utswiwa ga madi mo lefatsheng la Botswana, e a tshwenya. Fa ke e lebelela ka leithlo la me, e ka nna ya tshosetsa *investors* tse Tautona a tsamayang mo lefatsheng a re di tle kwano. Fa o lebelela kang e, e nna magoletsa. Fa e nna magoletsa jaana, ke na le pelaelo ya



gore lefatshe ka bophara, *investors* di tlaa simolola go tshoga. Kgang e, e tshwanetse ya tsenngwa leitho. Rre Mmusi o tshwanetse a ema ka dinao ka gore fa e ka nna ya tswelela jaana, e tlaabo e ...

HONOURABLE MEMBER: A ga o bone gore re a e lwantsha? O kile wa e utlwalela kae?

MR MATHOOTHE: Ee, letsatsi le letsatsi go nna le kwa go thubiwang teng.

HONOURABLE MEMBER: Nnyaa, o se ka wa re letsatsi le letsatsi, o bua fela.

MR SPEAKER: Order! Honourable Minister. Please Honourable Minister.

MR MATHOOTHE: Letsatsi le letsatsi bogodu jo bo a goletsega, go ntse jalo. Nako e nngwe *do not just defend*. Re a bo re supa jalo gore kgang e, o e lwantshe. Re go fe moko wa go e lwantsha. Fa o sa e lwantshe, e tlaa felela e baya lefatshe la Botswana ka fa mosing. Ke bua ke tlhwaafetse Tona gore kgang e, re tshwanetse ra e emela ka dinao. Re bona gore lefatshe la Botswana le sireletsegile. *Investors* fa di tsile kwano, ga di na pelaelo epe, kana dingongorego tsa gore *when they invested* kwano, ba tseelwa madi.

Go na le go utswiwa ga leruo. Go utswiwa ga leruo mo lefatsheng la Botswana go goletsega letsatsi le letsatsi. O ka lebelela jaaka Tautona a rotloetsa gore re tsene mo *small stock*, fa e le dipodi tsone ga ba utswa ba a tabola. O bo o ipotsa gore jaaka re rotloetsa Botswana gore ba tsene mo thuong ya dihutshane, mme go na le bogodu jo bo kanakana jo bo tletseng mo lefatsheng la Botswana. Kgang e, Goramente o tshwanetse a e emele ka dinao. Bogodu jwa dikgomo jo re batlang Botswana ba rekise nama kwa Botswana Meat Commission (BMC), bo ile kwa godimo. Go tshwanetse ga nna le *strategy* se Goramente a tlang ka sone gore re thuse Botswana ba reng ba tsene mo temothuong. Re bo re itse gore leruo la bone le sireletsegile. Ke dingwe tse di teng. Fa e le gore Kgomo-khumo e santse e le teng, a e okediwe dikgaolo dingwe le dingwe. Go nne le *station* se se itebagantseng le go lwantsha bogodu jwa dipodi le dikgomo. Fa go sa nne jalo, go a go dira gore maikaelelo a ga Goramente a go tsena mo dihutshaneng le dikgomo, a bo a itaya se fololetse. Barui ba tlaabo ba ithoboga ba re fa re rua jaana, go na le ba re ba ruelang. Ke dingwe tse re tshwanetseng ra di leba ka tsela e e ntseng jaana.

Jaanong fa ke itebaganya thata le tsa kwa kgaolong; kgang e ya ditsha go lebege e tsetse lefatshe la Botswana thata. Batho ba Serowe ga go na kwa ba ka agang teng,

e le ntata ya gore ga go na ditsha. Kgang e, e tshwenya thata mo motseng wa Serowe. Bana ga ba sa tlhole ba itse gore ba ye go aga kae e le mabaka a lefatshe. Tona Mzwini a bone gore o senka madi a a lekaneng gore Batswana ba bone ditsha. Re na le seemo se se tshwenyang thata gore ga go na ditsha.

Fa ke tsena mo go e nngwe ya peo ya masimo kana *transfers* tse e leng gore botsadi jo bobedi yo mongwe fa a tlhokafetse, yo mongwe a batla gore tshimo e tsene mo go ene. Fa o bua ka masimo, e a bo e le diphatlha tse mong wa tshimo eo a e boneng. A bone gore golo fa go na le phatlha, a bo a saenelwa ka fa molaong ke *land overseer* gore phatlha ke e, ke e bone. A bo a ya *to submit application* kwa *land board*. Ke eng go tshwanetse go tseye *two or three years* motho a sa bewe? Ke eng go tshwanetse gore e re motho a tsentse *transfer*, go ye go tsaya *two or three years* motho a sa neelwe setsha, e le gore mananeo a ga Goramente a a mo feta? Ke dingwe tsa dikgwetlho tse di tona kwa *land board*. A di neelwe madi a a *enough* gore *land board members* ba tsamaye le dikgaolo tse ba berekelang mo go tsone go tle go bewe masimo. A re ka palelwa ke go baya lefatshe le le teng? Ke dikgwetlho tse di teng kwa dikgaolong. Tona Mzwini o na le kgwetlho e ntsi. O na le tiro e ntsi thata, ga ke itse gore ka *ministry* wa gagwe o motona, a ga go akanngwe gore o kgaoganngwe? Le ene ga a ikuele gore golo fa ke a imelwa, jaanong namane e tona e goga fela. Go a tlhokagala thata gore kgang e ya masimo; go bewa ga ditsha tsa masimo le *transfers*, e tshwanetse e lebelelwe. E se ka ya tsaya nako e ntsi thata. Se se diragalang ke gore fa motho a bone phatlha, a supegetswe. *After two years* go tsena *land overseer* e nngwe, a supela yo mongwe mo lefelong leo. Tiego e, e tsala gore go bewa batho ka go tlatlaganngwa. Ke kgang e re tshwanetseng ra e lebelela ka tsela e e ntseng jaana.

Fa ke tswa mo go tsa ditsha, fa o tsaya *clinics* mo kgaolong ya me ya Serowe Bokone; kwa Paje *Clinic*, o ka tlhomoga pelo. O bona gore *clinics* tse, di tshwanetse di atolosiwe. Fa o tsena kwa Tshimoyapula le Majwanaadipitse, o bona gore seemo se se botlhoko. Fa o tla go tsena mo motseng wa Serowe, o fitlhela *clinics* di tlhela.

Ke kope jalo mo go Tona Dikoloti gore a motse wa Serowe o lebelelwe gore *clinics* tse gompiano di leng teng, fa o di lebelela, o bona gore seemo se di tsayang batho ka sone, ke se batho ba tsamayang ba le bantsi thata mo go sone. Fa o lebelela mo Serowe fela o tsena ka ene, o fitlhela e le gore ntlha e o tsenang ka yone



mo dikgaolong tsa bo Dinokwane, o bona go tlhokafala gore go tshwanetse go nna le *clinic*. *Clinics* tse ke tse di saleng di agilwe bogologolo thata, mme motse o setse a atologile. Go a tlhokafala gore *clinics* tsa rona di okediwe. *Clinics* tsa rona mo metseng ya bo Gojwane, Serule go tla go tsena bo Topisi, Moreomabele, Tshimoyapula, Paje le Mabeleapodi, di tshwanetse tsa atolosiwa gore di tle di thuse batho sentle. Di mo seemong se se maswe thata Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente.

Fa ke feta, ke fetela le kwa dikoleng; fa o tsena mo dikoleng tse ditona... gone mma ke simolole ka go leboga gore kwa sekoleng sa Bonwatlou kwa Serule, *hostels* di a agiwa tse di yang go thusa bana ka gore e ne e le *hostels* tse di neng di dirilwe ka *asbestos*. E bile di ne di setse di phunyegele di na le maroba. Re a leboga gore re bo re bona di agiwa gompiano kwa Bonwatlou.

Fa o tla go tsena mo sekoleng sa Patikwane, se se tlhalelwang ke ditlamelo thata, kwa bana ba robalang teng, ke seemo se se maswe thata. Boroko jwa bone bo a tlhalela. Ke tlaa kopa gore Tona a etele dikole tse mo kgaolong ya me, le ene a tle a iponele ka matlho gore Batswana kana batho ba kgaolo e, ba sekole sone sa Patikwane ba tle ba thusiwe.

Ke tlaa tswelela ka go bua ka *sustainable environment* jaaka Tautona a tlhalositse jalo fa a ne a re begela gore re tshwanetse ra dirisa *the natural resources* tse re nang le tsone mo dikgaolong tsa rona. Ga ke bua jaana, kgaolo ya me ya Serowe Bokone, e na le kwa go tsewang matlapa teng *for paving*. Batswakwa ba nna koo kwa masimong, ke bone ba ba epang matlapa a. Re buile le *farmers committees* tsa rona re di kopa gore a re sireletseng mafelo a, e tle e nne gone kwa ba dirang madi teng. Ke tsaya gore *ministry* o o maleba ba tlaa re thusa mo thulaganyong e gore ba masimo ba tle ba nne ba ikopele (*apply*) mafelo ao. Fa re ka nna le lefelo le le lengwefela mme le tsamaisiwa ke *farmers committee*, ope yo o tlaabong a batla matlapa *for paving*, go raya gore o tlaa tlogela bonyennyane kwa *farmers committee*. Fa re dira jalo, re tlaabo re somarela tikologo ya rona ka gore fa ba sa dire jalo, mongwe le mongwe ke yo o tlaa tsamayang mo sekgweng a ikepela lehuti la gagwe. Fa go nna jalo, go bo go nna diphatsa mo tikologong. Jaaka ke bua, mo kgaolong ya me ba ipaakantse ka go batla mafelo ao, a ba tlaa a sireletsang. Ke tsaya gore Tona yo o maleba o tlaa tla a re thusa mo kgannyeng e.

Le kwa Serule fa ke bua jaana, go na le kwa go nang le mmu wa *clay* teng ka gore bomaitseanape ba tlhalosa jalo gore fa go nang le *uranium* teng, ga o ka ke wa

tlhoka go fitlhela *clay*. Go na le ditlhophla tsa bomme tsa *trusts*, tse di neng di ipopile gore di tle di dirise mmu o, di dire jalo, go dirwe matsopa jalo. Ke tsaya gore bo Tona Molebatsi ba tlaa tla ba thusa thata mo dintlheng tse ka gore e bile Serule kana ke nngwe ya dikgaolo tse di arametseng SPEDU, di bapile thata le dikgaolo tsa SPEDU, gongwe re ka tla ra roba sengwe teng.

Fa o tsena kwa Gojwane, go na le mme yo o dirang kofi ya motlopi le ya motšantša. Dikofi tse o setse a di supile le kwa khanseleng ya Tonota. Go tlaa tlhokafala gore di ye go tlhatlhabiwa e bo e nna dilo tsa rona tsa ditso tse ba ka thusiwang jalo gore ba tle ba itshetse ka dilo tse tsa ditsa-tlholego.

Kgang e ke welang kwa go yone e le ya bofelo, ke e e buang ka *governance, peace and security*, e go buiwang thata ka *the rule of law*. Mma Dow o setse a tlhalositse mafoko a re tswang kgakala re ntse re bua ka one. Le rona re setse re itemogetse gore e kete Directorate of Intelligence and Security (DIS) e *operate outside law*. E tshwanetse ya busediwa mo molaong wa yone le go tsaya batho ka tekatekano ka gore go raya gore e ntse e tsewetse e dira dilo tse di seng ka fa molaong. Fa o ka lebelela fela gore go bo go nnile le kgang ya gore Tautona wa pele a bo a amanngwa le gore ke mongwe wa batho ba ba utswileng madi a a kanang ka P100 *billion, fabrication*. O kgona go bona o patelediwa fela gotwe o utswile madi a a fetang le lone lefatshe. Dikgang tse ke dikgang tse di sa re beyeng sentle mo lefatsheng la Botswana. Re dumalana le *the rule of law*, mme ga go a tshwanela gore go itirelwe dikgang, go itlelwe ka bosupi jo e seng jone, bo tla bo bewa fa pele ga makgotla, go bo go patelediwa motho gotwe motho yo o tsere madi. Ke nngwe ya dikgang tse di tshwanetseng tsa emelwa ka dinao ra di kgala re le mmogo, re le Mapalamente le babusi jaaka Mma Dow a ne a bua gore dilo tse fa di diragala, a go nne le segakolodi se se tlang mo ditsebeng tsa rona gore a mme bone batho bone ba, a ba gata sentle.

Re ne ra bona *case* ya ga Butterfly e le gore o dikaganyeditswe ke dikoloi e le motho wa mme, a patelediwa le matlo a e seng a gagwe, ke a ga Goromente. Dikgang tse re tshwanetse ra lebelela, ra ...

HONOURABLE MEMBER: Point of order.

MR SPEAKER: Honourable Mathoothe, may we have order please. Who is that calling for point of order?

HONOURABLE MEMBER: Ke nna *Mr Speaker*.



MR SPEAKER: His Honour the Vice President with point of order.

LEADER OF THE HOUSE (MR TSOGWANE): *Point of order.* Ke itse gore dikgang di teng re a di bala. Go na le tse di *official* le tse e leng tsa di Facebook. Fa e le gore ke ya Facebook, e tshwanetse gore e tlhamalale e nne ya Facebook. Ke ne ke re a ke utlwa sentle motlotlegi a re go na le bosupi jwa gore Tautona wa pele *has been charged* ka gore o utswile P100 *billion*? Fa e le gore ga go a nna jalo, a tlhamalale mo go tse di tshwanetseng, tse a senang bosupi ka tsone a di tlogele. A o ka tlhomamisa gore Tautona yoo *has been charged* ka bogodu jwa gore o utswile P100 *billion* jaaka a bua jaana?

HONOURABLE MEMBER: Ga o itse bosupi jwa...

HONOURABLE MEMBER: Go bua Domkrag jalo.

MR SPEAKER: Thank you Your Honour. May we have order please. Honourable Mathoothe, please respond to His Honour the Vice President's (VP) question.

MR MATHOOTHE: Ga ke itse gore a VP ga a itse bosupi jo bo neng jwa bewa fa pele jwa ga Jakoba, jo bo neng bo buiwa ka fa jo bo neng bo amanya Tautona wa pele ka...

MR TSOGWANE: *Point of order.* Ka re a bue a tlhamaletse gore a *the former President, Dr Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama has been charged with theft of P100 billion* ka fa o buang ka teng?

HONOURABLE MEMBER: Eo ya *charge* e buiwa ke wena.

HONOURABLE MEMBER: Ya *charge* e buiwa ke wena.

HONOURABLE MEMBER: Kante ga se gore o batla *point of order*?

MR TSOGWANE: We can get them.

MR SPEAKER: May we have order please!

MR TSOGWANE: We can get the Hansard, *e bile o ne o bua ka Setswana*.

HONOURABLE MEMBER: Eo ya *charge* e buiwa ke wena.

MR TSOGWANE: *Let us get the Hansard. You must get your facts right.* O buile jaaka o ne o bua gore DIS *is operating outside the law*, Tautona Khama gatwe o

utswile P100 000. Ga ke itse gore o ne o raya gotwe o utswile madi ao? Ke mang yo o neng a rialo? A o bua dilo tsa dipampiri kgotsa tse motho a lebisitsweng molato wa go nna jalo?

MR MATHOOTHE: Ke bua ka bosupi jo bo neng bo beilwe bo mo amanya le P100 *billion*. Ke bua ka yone eo.

HONOURABLE MEMBER: E tlhamaletse, le re diela nako bagaetsho.

HONOURABLE MEMBERS: ...(Murmurs)...

HONOURABLE MEMBER: Mr Speaker, control the House.

MR TSOGWANE: Point of order Mr Speaker.

MR SPEAKER: *Bagaetsho, ke tlaa le leleka kana fa le ka tshamekela mo go nna.* Let us have order please. His Honour the Vice President, please go to your point.

MR TSOGWANE: Nna ka re, rre fa a tlogele go bua a amanya, ga ke itse gore fa a re a amana o raya eng? A o raya e nna mosupi kana o raya e le gore... ga ke itse gore o bua ka ga eng fa a re gatwe motho o utswile madi, mme a re o bua ka bosupi jo bo neng bo amana. Ga ke itse gore a ke ditlontlokwane tse di ka tlang mo Palamenteng tsa gore motho o ne a amana. Re batla gore o nne *very specific*.

HONOURABLE MEMBER: A o batla go bolelela motho gore a bue jang mo Palamenteng, a *present* jang?

HONOURABLE MEMBER: Honourable Mathoothe, *ke kopile* clarification.

MR SPEAKER: Order please! Order! Honourable Member for Ngami, please be quiet ...

HONOURABLE MEMBER: Se tlogele motho a tlhamatlhamisa motho ka dipotso tse di seong.

MR SPEAKER: Honourable Member for Ngami, please be quite. The Standing Order is very clear; Standing Order 58.4 is very clear, it stops you from talking when another member is on the floor. Honourable Mathoothe, the question is very simple and straightforward. *Araba jaaka mokaulengwe wa gago* Honourable Leader of the House *a go botsa. Fa o sa itse ga o itse, fa o itse o a itse mokaulengwe wa me*, but *araba fela ka tlhaloganyo ya gago. O sa patikwe ke ope, ka fa o bayang kgang ya gago ka teng.*



MR MATHOOTHE: *Mr Speaker*, ke itlhaloganya sentle.

HONOURABLE MEMBER: Point of order *ga e na potso*.

HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

MR MATHOOTHE: Ga ke bue tontokwane jaaka *Vice President* a ne a bua a re ke bua tontokwane, ke bua bosupi jo bo neng... (*inaudible*)... ke lekalana la Puso e a e eteletseng...

HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

MR SPEAKER: *Order! Order!* Ema pele *Honourable Mathoothe*. *This is not right, His Honour the Vice President* ke mogolo, ke moeteledipele wa rona rotlhe gone fa. Ga o ka ke wa mo raya wa re o bua tontokwane. Le ka Setswana fela o a itse kwa gae mogolo ga a ke gotwe o bua tontokwane.

HONOURABLE MEMBER: *Mr Speaker*, ga ke ise ke ko ke rialo.

HONOURABLE MEMBER: Ke ene a neng a raya Mathoothe jalo, a pateletsa Mathoothe.

MR MATHOOTHE: Mr Speaker, the Vice President is the one who said, *ke bua tontokwane*.

HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

HONOURABLE MEMBER: *You are not fair Mr Speaker*. Ke eng o tsaya mafoko a ga VP o a isa kwa go Mr Mathoothe?

HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

MR TSOGWANE: Reetsa motlotlegi, ke ne ke re a o na le bosupi kana o bua dikgang tsa tontokwane? A o na le bosupi ka gore o ne o palelwa ke go tlhalosa. Ke ne ke botsa wena. ... (*inaudible*)... nnyaa o ne a amanngwa. Wena o bo o re, ke magatwe ke gore o ne a amanngwa. Ke bo ke re mme a ke tse o ka di tlisang mo Palamenteng?

HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

MR SPEAKER: Your Honour, you have made your point, I want this case to come to an end. We cannot be bogged down *ka kgang e fela*. Honourable Mathoothe, just respond *re bo re tswelela ka kgang*.

MR MATHOOTHE: Mma ke tswelele. *Mr Speaker* jaaka ke bua, e ne e le wena o neng o ntsubela mafoko,

mafoko a tontokwane a ne a buiwa ...

MR SPEAKER: Nnyaa ke a utlwile, tswa mo go yone ke e utwile, tswa mo go ya totonkwane.

MR MATHOOTHE: Mme ga o a ka wa mpolelela. Ga o a ikopa maitshwarelo mo go nna, ka o ne o ntsubela mafoko. Ga o a ikopa maitshwarelo gore, nnyaa ...

MR SPEAKER: Tswa mo go ya tontokwane re tswelile, *I was quoting your words*. Fa o sa batle go bua tlhe o bolele ke bitse yo mongwe.

MR MATHOOTHE: *Thank you*. Tla ke tswelile *Mr Speaker*. Jaaka ke ne ke bua, re tshwanetse ra lebelela lekgotla le, la se ka la iphitlhela e le gore jaanong le tsamaisa sengwe le sengwe ka fa le ratang ka teng, ka fa go kgonang lone.

HONOURABLE MEMBER: Clarification Honourable Mathoothe.

MR MATHOOTHE: Now I am passing to another ...

HONOURABLE MEMBER: Ke kopa *to clarify* mo go ya DIS pele fa o feta foo.

MR MATHOOTHE: Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, mma ke wele mo dikgannyeng tsa gompiano tsa letsatsi. Fa ke wela ke kopa setšhaba gore jaaka re tlaabo re ya kwa malatsing a boitapoloso...

HONOURABLE MEMBER: A ko o neele Healy *to clarify*.

MR MATHOOTHE: ...go na le *festivals* tse dintsi, ba ba sa kentang re a kopa a baye go kenta. E re fa ba ntse ba ya kwa maitisong a matona jalo ba bo ba kentile. *Thank you Mr Speaker*.

MR SPEAKER: Are you done Honourable Mathoothe?

HONOURABLE MEMBER: I am done sir.

HONOURABLE MEMBERS: ... (Interruptions!) ...

MR SPEAKER: May we have order *bagaetsho*. Honourable Healy, I just want to advice you publicly *mongwe le mongwe a ntheditse*. I have had enough of your provocations; I have had enough of your provocations! *Ke a go utlwa sengwe le sengwe se o se buang*. *Ke tlaa simolola ka wena go go koba* and this is the final warning. I have had enough of your provocations. Honourable Member for Thamaga-Kumakwane.



MR MANGWEGAPE-HEALY: Mr Speaker let us finish it, *ga o ka ke wa bua o le nosi o bo o e tswala, o nkobela eng?* That I am asking for a clarification. *O nkobela gore ke kopile* clarification, you cannot do that, you cannot! *O nkobela eng?*

MR SPEAKER: Honourable Member for Thamaga-Kumakwane.

HONOURABLE MEMBER: ...*(Inaudible)* ...

MR MANGWEGAPE-HEALY: You cannot abuse your power like that, you cannot! *o nkobela eng, ke dirile eng?*

MR MOTAOSANE (THAMAGA-KUMAKWANE): Thank you Mr Speaker...

MR MANGWEGAPE-HEALY: Which section are you using? *O tlhola o bua* sections ...

MR SPEAKER: Just a minute Honourable Member for Thamaga-Kumakwane. Honourable Healy, Standing Order 53.1 "when you ask for clarification, the holder of the floor is not compelled to oblige to your request." I have told you three times already and you keep on disrupting our meetings. Please just be quite. I am saying ...

HONOURABLE MEMBER: ...*(Inaudible)*...when the VP was asking you told Honourable Mathoothe *gore* VP has to speak. I wanted to ...*(inaudible)*.. what is the difference? Now you are threatening me, *wa re* you are going to throw me out, you cannot!

MR SPEAKER: Just a minute Honourable Motaosane. Control, just switch off the microphones for Honourable Healy, just switch off the microphone!

HONOURABLE MEMBER: Why, you are abusing your power...*(inaudible)*... because I want to ask you a question?

HONOURABLE MEMBER: ...*(Inaudible)*...maDomkrag ba, *they abuse power*; ke sale ke go bolelela o sa utlwe.

MR MOTAOSANE: *Thank you Mr Speaker.* Mma ke le dumedise *Mr Speaker* ka boeteledipele jwa gago, ke dumedise Motshwarelela Tautona, le fa ke ntse ke bona motsadi a kgabola foo gongwe ga ke itse o setse a tlile, mme ke bone a kgabola *on the screen*. Ke le dumedise Batlotlegi Palamente a a tlotlegang, ke bo ke kope gore a e nne modiga.

Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke batla go simolola fela ka go leboga Tautona gore a bo a tsene mo seemong sa gore a re lekodise botsogo jo re leng mo go jone jwa setšhaba. Ke itse, e bile ke tlhaloganya gore Tautona o ne a sa ka ke a tsenya sengwe le sengwe mo pampiring e, mme gongwe e tlaa re fa ke ntse ke tsweletse ke e buisa, kwa pele ke tsamaye ke bue ka dingwe tse di tlaabong di ama gongwe thatathata kgaolo e ke e emetseng, ka tse dingwe ke bona di sa amega mo teng.

Gongwe fela ke simolole ka *Paragraph 2* ya ga Tautona e a neng mo go yone a bua ka fa e leng gore ke la bobedi a re fa pego ya setšhaba morago ga seemo se re leng mo go sone sa bolwetse jwa COVID-19.

Motho yo wa Modimo Tautona Eric Mokgweetsi Masisi ga a sego, gore e re ntsa ene a supa ka *pandemic* e ya COVID-19, mme ke lemoga fa a ne a re fa pego e le mo seemong sa *pandemics* tse pedi. E nngwe ele ya COVID-19 e nngwe e le e e letseng e buiwa ke *Honourable* Molao ka gore e ne e ntse mo molomong wa me ke batla go bua ka yone e ya PHT. Bo Tautona ba ba fetileng ba nnile le dikgwetlho; Tautona Rre Festus Gontebanye Mogae e ne ya re a simolola go tsaya Setilo se sa bo Tautona a nna le kgwetlho ya Human Immunodeficiency *Virus* and Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Tautona Khama e ne yare a tsaya Setilo a nna le kgwetlho e e neng e sekalokalo ka rona mo Botswana re ne re sa amega thata, e le ya *economic meltdown*, e e neng e amile lefatshe ka bophara. Mo Botswana tota e ne e se kalokalo, e ne e le fela gore re nne *cautious* ya gore re tshwara jang dithoto tsa rona, gore re se ka ra amega thatathata.

Tautona Mokgweetsi Masisi ka go tlhoka lesego ka e bile jo bo tlile fela e le ka tshoganetso, o nnile le kgwetlho ya gore a tle go lwantshana le bolwetsi jo bo sa bonaleng, jo bo tsenang mongwe le mongwe, jo bo sefatlha, jo bo tseneng lefatshe lotlhe.

Re a utlwaletse malwetse, re itse gore a kgona go utlwala bontlha bongwe jwa lefatshe; jo bo ne bo le bokete, bo amile lefatshe ka bophara. Tla ke mo leboe ka boeteledipele jwa gagwe gore ponelopele ya gagwe le go tsaya ditshwetso tse di maleba, e re ntsa re latlhegetswe ke bangwe mme o dirile gotlhe mo ngwana wa motho a ka go kgonang. Ke mo akgoelele seo.

Ke bowe ke mo kope gore mo tswelong ya gagwe ka gore bolwetse ga bo a fela a ntse a lwantshana le jone, a gakologelwe mafoko a moruti yo e rileng ka nako ya



tlhomo ya gagwe a neng a a bua. Segolo bogolo jang a itshwareletse ka gore a ikanye thapelo le Modimo gore e nne ene a mo fang botlhale jwa go itebaganya le dikgang tse di tshwanang le tsone tse. Re tlile go nna bantsi ba re tlileng go mo nyatsa le go mmua ka fa re mmuang ka teng re sa mmue sentle. Ene *the wisdom* e a e tlhokang ke e a e batlang mo Modimong, o o neng wa neela Kgosi Solomon botlhale jo e rileng a mo kopa a re nna Modimo se ke batlang o se ntirela ke go nneela botlhale. Tautona, gongwe le gongwe kwa o leng teng, a o kwa France kana kae, nakonyana e a e bonang a rapele Modimo a mo kope botlhale gore a tswelele a re buse ka boikarabelo jo bo kanakana jo ke bonang a bo dira go fitlhelela mo nakong ya gompiano.

Ke bona go na le *pandemic* ya bobedi e e leng gore Tautona wa gompiano o lebagane le yone, ya the Pull Him or Her Down syndrome (PhD) yo o sa kwalweng jaaka motho a kile a bua a re ke PhD e e sa elweng sekoleng, ya go gogela motho kwa tlase ke ba ba kgatlhanong le ene. Ke ne ke reeditse ka botlalo bangwe ba rona ba bua ka Tautona wa rona, ka fa a sa direng dilo dingwe sentle ka teng. E bile ba mo gaga ba mmuisa ka go tlhoka tlotlo, ba mmuisa mafoko a a ka sekeng a buiwe ke batlotlegi ba tshwana le rona ba re leng mo Palamenteng e. Tautona wa rona o tlhoketswe go buisiwa sentle ka makgetho a le mantsi; re a reetsa, re a itshwara, re tlhoke go fetola dipuo tse. Ke yone *the Pull Him or Her Down syndrome*, e e leng teng mo Palamenteng ya rona. Tla ke go fe sekai *Mr Speaker*; ke tshwentswe ke go fitlhela re le Mapalamente o utlwa motho a kgala e bile a bua gore Goramente yo wa ga Tautona Masisi ga a reetse. Fa ba pota ka fa gape ba ipoka ka tse di dirilweng ke Puso e, o utlwa ba ntse ba re dikgakololo tse di ntshitswe ke rona, re sa le re bua ka sennanne, tse ba bonang di dirwa gompiano. E ntse e le bone gape o utlwa ba re Puso e ga e reetse, re sa le re e gakolola re re re re. A ko o utlwe kgang e e sa nyalaneng.

Sa bobedi; ga ke itse gore ke ofe moeteledipele yo e leng gore ene fa a na le batho e le Mapalamente ba tshwanelwa ke go tla ka megopolo e e ka tshetsang Batswana, e re fa ba bua megopolo e e siameng, a bo a ka tlhoka go e tsaya. Ke bona o tlaabo o sa itirele sentle fa o le moeteledipele o kare Mopalamente re le mo Palamenteng a bua ka se se ka tshetsang sa boloka Batswana, a bo a gana. Kgang e e a tshwenya e bile Mothusa Tautona jaaka o le foo mongwame, o tle o nkgakolole gore a ntsaana fa re le mo Palamenteng mogopolo o tla ka motho wa kganetso re bo re o atla, o a

bo a o tlišetsa gore kamoso a bo a ipoka a re o mogopolo o tlile ka nna? Fa a tikela ka fa a re Goramente yo ga a reetse. Ke belaela gore bangwe jaanong ga ba a tlela Palamente e go tla go bulela Batswana. Mo *manifesto* wa rona re le Botswana Democratic Party re tlhalositse gore re Goramente yo o akaretsang batho botlhe, e bile re batla go nna Goramente yo o reetsang, yo o nang le morero, a rerisanya le batho. Ga go thona gore fa Mopalamente wa kganetso a tla ka sepe se a se buang, e re kamoso Goramente fa go kgonagalang teng a bo a go diragatsa. *We are an inclusive Government*, ga go thona. So fa ba ntse ba ipoka ba re re ne ra tla ka mogopolo o, *what is wrong with that?* Gakere re Mapalamente rotlhe. A re eleng tlhoko gore fa re bua dikgang tse dingwe tse re di bue re itheeditse, re ikutlwa. Tautona Masisi ke batla go mo raya ke re a gakologelwe fa a rapela, mo lekwalong la phoduga le tlhamaletse le bua gore balseraele ba ga o na go tlhola o ba bona gape. Nako e tlaa tla ya gore batho ba re se ka ra tlhola re utlwa ba mo setse morago ka gore ba tlaabo ba feletswe ke dikgang tse ba di buang. Tse di siameng re di tsaya re di tsenya mo tirisong, tse di sa siamang re tlaa di gana jaaka e le tshwanelo, mo re bonang gore mo ga go a siamela setšhaba re go gana. A a rapele a beye mo Modimong, a itse gore balseraele ba ga a kitla a ba bona gape. Ke fetile ka ntlha eo.

Fa o ya kwa *Page 8*, ke batla go itebaganya le tsa temothuo. Ke eletsa go bua ka tsa temothuo ka fa ke utlwileng Tautona a bua ka teng mo go yone. Bagaetsho, kana re nna re bua ka temothuo fa e le yone e ka tlhamang mebereko e e seng kana ka sepe *through the value chain* ya tse re di ntshang mo masimong a rona. Ke tshwentswe ke kgang e le nngwefela; fa go buiwa ka *infrastructure*. O ya go fitlhela e le gore metsi a e leng gore ke one konokono a a ka bayang batho kwa masimo, o kare one re a ganisetsa kwa morago. Ke batla go kopa Tautona gore a kgang e ya metsi e nne *priority number one*. Ga re ka ke ra baya mo go reng batho ba ba leng kwa masimo ba tlaa nwa mo matamong ale a bogologolo, a a neng a epelwa leruo. Jaanong fa re tla ka fa metsing a go nwa, o kare re nna le mathata. Ke bua jaana ka pelo e e botlhoko Mothusa Tautona, e le wena motshwarelela Tautona gompiano. Gompiano jaaka ke bua go na le batho ba kgaolo e bidiwa Mapapa, go na le didiba di le pedi tse e leng gore ga di dirisiwe ke ope. Ke lekile ka bojotle go di kopela batho ba Mapapa ba bua ka fa ba neng ba eletsa gore ba ka itsamaisetsa sediba se sengwe. Ke a bona gore Water Utilities e batla go gana mme ga gona mabaka a go gana. Mabaka a ba a buang ga a nonofa, didiba tseo di pedi, re kopa sediba le se



sengwefela gore batho ba kwa Mapapeng ba se neelwe, ba se dirise. Ba ka thusa batho ba kwa Magalanaga le Mahibitswane. Ba bo ba fokotsa mosuke o o kwa Lesilakgokong, o e leng gore batho ba tikologo eo ya temo ba ga metsi fela mo Lesilakgokong mme go na le *congestion* e e seng kana ka sepe. Fa re tlhoafaleitse go ntsha dijo mo masimong gore Batswana ba nne kwa masimo ba leme, a kgang e ya *potable water* le yone re e akanyetse gore e nne teng. Fa go kgonagang teng re se ka ra iphitlhela re gana fela. Ke utlwa gore Water Utilities e batla go bua mabaka a gore e ka tsaya metsi *from* Mapapeng e a isa kwa Moshaweng. Fa o ya kwa Moshaweng, molapo ole otlhe o ka phunya sediba gongwe le gongwe, nako nngwe le nngwe, metsi a teng a a lekaneng. Fa ba batla go tsaya metsi kwa Mapapeng, ba bo ba re ba ka ya go nosa Moshaweng ka one *for about over 50 kilometers, it does not make sense. It would be too expensive* go dira jalo, a ba neele batho ba Mapapa sediba ba now, ba nose le metse e e gaufi, batho ba kgone go lema re ntshe dijo. E seng jalo e tlaabo e le go bua fela ka molomo.

Fa ke fetela kwa pele e ntse e le mo go yone ya *agriculture*, Tautona o buile, ke mo akgolele lenaneo le la gagwe la diphoko. Le tsamaya sentle le fa jaanong ba bangwe ba dumela gore o kare ba beilwe ka fa mosing, ga ba le bone fa ba ikopela.

Ke a bona gore o batla go le atolosa Tautona, ka go leka le tsone dipoo. A e re a le atolosa, a lebelele thata fa go nang le lefatshe. Bontsi jwa balemi mo dikgaolong tse dingwe, re bolawa ke leuba ngwaga le ngwaga ka gore go *congested*. Jaanong dipoo tse a e re fa di tswa, di se ka tsa felela di ya go tsena fa di tlaa iphitlhelang di sa kgone go ka tshela sentle, a bo gongwe di sa re direle ka fa re solofetseng ka teng.

Mr Speaker, go na le kgang e nngwe gape e ntse le mo *the Agricultural Sector*, e e buang ka mashi. Ke santse ke ipoeletsa, *the deficit* e re nang le yone ya mashi ke rona re e itirelang. Batswana ba na le dikgomo tse di seng kana ka sepe tse e leng gore batho ba ba gama mashi a e leng gore a tlhoka le kwa a ka yang teng. Ke file sekai ka lefatshe le tshwana le la Kenya, gore o ya go fitlhela motho a na le dikgomo di le pedi, mme a gama mashi a a isa kwa koporaseng e e leng gore ke yone e a tsayang e ya go a dira tse di tlhokafalang gore a dirwe, a bo a ka tswelela a tsena mo *market* a dirisiwa.

Fa o lebelela dikgaolo tsa rona tse di nang le dikgomo tse di ntsi tse di nang le mashi, re tlhabologile Mothusa Tautona, e bong wena Tautona wa gompiano. Re

tlhabologile re le Batswana. Dikgomo tse re di ruwang, di siametse nama. Fa o tsaya dikgomo di tshwana le bo charolaise, simmental, ke dikgomo tsa nama e bile ke tsa mashi. Dikgomo tse di ntshang mashi a a seng kana ka sepe, a re sa a diriseng, mme re lela ka mashi ka gore re lebile dikgomo fela tse gotweng ke tsa mashi, tse e leng gore gompiano di a re turela, gore o e reke e le nngwefela, ke kgwetlho. Batswana ba le bantsi ga ba ka ke ba di kgona. *Maintaining them* fela fa ba na le tsone, ga go motlhofo gore ba di kgone, re sa kgone go itemela le dijo tsa tsone. Ka jalo ke re, a re lebalebeng kgang e gape.

Mashi a mantsi mo lefatsheng la Botswana a e leng gore ga a ye kwa a tshwanetseng teng gore re a dirise. A ko re mpe golo moo go tshetse Batswana, mongwe le mongwe a tle ka 5 litres, yo mongwe a tla ka 10 litres ya gagwe, o tlaa bona mashi a re a tlhokang re a fokotsa selekanyo se re se tlhokang ka 50 per cent. Ke yone kopu yame *Mr Speaker*.

Kgang e ya meepo, ke utlwa sentle ka fa re eletsang gore gongwe re ka e tsaya ka teng, mme ke lebagane le Tona fela yo o lebagane le yone. O kare meepo e jaanong ga e sa tlhole re e direla sentle ka go lekalekana. Kana ke tlaa fitlhela ke bona fa ba leng teng, e le gone fela kwa o fitlhelang ba thusa mo tikologong e ba leng fa go yone. Rona ba re mo Thamaga ba go senang moepo fa go rona, mme re na le moepo wa motlhaba, re tseelwa metlhaba, e tsamaya e ya go *develop* meepo e, metse le mafatshe a mantsintsi, o fitlhela re sena sepe se re se jang. Golo mo a ko go lelwalejwe. Le le ba meepo Tona, a ko le lebe *mining sector* ya motlhaba. E re fa re nang le metlhaba teng, le rona gore re kgone go nna le dipelo re tlhabolole batho ba rona le metse ya rona...

MRT SOGWANE: *Elucidation. Thank you Mr Speaker. Thank you Honourable Member of Parliament.* O ne o tshwere kgang e e botlhokwa thata, mme ke fete ka lefoko le le lengwe mo go ya mashi, gore mashi ga se a dikgomo tsa mashi fela, e bile ga se a *dairy* fela. Kana se o se buang ke gore, o rotloetsa Batswana gore le fa o sena kgomo e nosi, o ka nna le kompone *collecting milk, as long as you create market* wa gore you collect mashi mo *farmers* tse tsotlhe tse ka a *refrigerated truck*, o a ise kwa a tshwanetseng gore a ye teng. Gongwe o rotloetsa gore gongwe mananeo a a ntseng jaana, a ntshetswe madi, monana a kgone gore a dire dikonteraka, a sena le fa e le kgomo kana moraka. E ne e le yo o rekang mashi mo baruing ba ba nang le dikgomo. Mashi a mantsi a tshololelwa fa fatshe, le dintsa tota di setse di palelwa ke go a fetsa kwa merakeng kwa. Ke a leboga.



MR MOTAOSANE: *Thank you VP. Ke yone kgang yame eo. Ke batla gore mo kgannyeng eo, makalana a tshwana le bo CEDA le bo NDB, a kgone to finance Batswana, ba kgone gore ba dire dikoporase tse e leng gore ka tsone re ka rorela mashi koo, motho ene a bo a a tsaya a a isa to the market. Ke leboga thata Your Excellency.*

Ke ne ke santse ke bua ka ya meepo ya metlhaba. Nnyaa Tona, nako e tsile, ga re a bolo go ikuela, melapo ya rona e fedile, mme ga go na se re se jang, e bile metse ya rona ga e a tlabologa, mme metlhaba e e fedile. Re setse ka dikhuti tsa melapo tse di tlaa re bolaelang leruo. Re neele Tona re le *communities that are along these rivers* jaaka bo Thamaga, Kumakwane, Metsimotlhabe, le fa Metsimotlhabe ke bona gore go kgaritlhegile, jaanong ke seloko fela. Re neele re itsamaisetse dikoporase, re itsamaisetse *trusts* e nne tsone di tsamaisang metlhaba e.

Kana gongwe dilo dingwe tse o sa di lemogeng ke gore, kwa lephateng la gago ke tlhobogile. Bana ba gago ga ba kgone go dira sepe ka go leka go sireletsa melapo e. Fa o ka re neela ra itsamaisetsa, *we will definitely protect this resource*, gape re bo re je sengwe mo go yone. Debswana e agile *stadiums* kwa bo Letlhakane. Ga ke ba fufagele, *yes* ba bapile le bone. Fa o ya kwa bo Jwaneng Mine, o fitlhela ba thusa dikole tse di mo Jwaneng, metsana e e foo, ba re leng kwano, re itshopere, re itswela fela, ga go na sepe se re thusiwa ka sone. Jaanong ke re, a ko o mme *this commodity* le rona e re sololele molemo.

E bile gape e ntse e le mo go yone, ke belaela gore ditswammung tse tsa bo dikwari di teng kwa ga rona. A re neelwe *licenses*, Batswana ba nne le dikwari ka kwano. Ke yone meepo e e leng gore le rona e ka tsoga kamoso ba busetsa sengwe mo sethabeng. Sekai ke jaaka teng fela fa Marotobalong fale, re na le mantswa a a siameng, a a setseng a tlatlhobetswe gore mantswa a a siame gore a ka dirisiwa for dikwari. A ko o re thuse re le *communities* tsa ka kwano bo Thamaga, Moshupa, le Kumakwane.

Fa ke feta ka e *Mr Speaker*, ke batla go ya kwa page 27, paragraph 80 e ke batlang gore, e re ntswa e lebege e le ntle, e nonne, *I want to caution my Government on this one*, ya masimo. Golo mo ga go leka *to fast track* dikgang tse tsa gore *sub-divisions*, dikgwebo, jang, jang, bagaetsho, fa re ka iphitlhela re dira phoso ya gore dilo tse di se ka tsa feta ka dikhansele, kana ka *the authority* e e leng yone *the planning authority*, re tlaa iphitlhela re le mo mathateng. Gompieno fa re bua ka seemo se, o bua ka masimo, batho ba ya go dira *hotels*

koo, mme *this can pollute underground water* gope fela fa masimong fa a leng teng; *the resource* e e leng gore *it is very scarce* mo lefatsheng la rona la Botswana. E ka tswa maikaelelo e le go fefosa, *but* a re sa tlo leng *this part* ya *authority* ya dikhansele gore e nne yone e fang *guidance*. Fa o lebelela, re ya go fitlhela *the setup* ya go dira bo ditsela, *the industry* tse di tlaa bong di le gone foo, go tlhokana le gore go bo go na le *proper planning*. *If we can miss that part*, re ya go iphitlhela *in a space of a year or so*, re le mo mathateng a gore dilo tsa rona jaanong *are so haphazard*. Ke kopa gore fa e re re *fast track* golo mono, a re beyeng *timelines* mo dikhanseleng gore di bo di dirile *such kind of assessment*, di neetse batho *licenses*, kana di neetse *land boards* gore ba dire *sub-divisions* ba setse ba sekasekile mo nakong e khutshwane, e seng fela gore re di tlogele *altogether*. *That could be suicidal*. Ke a kopa.

Fa ke tsamaela kwa pele *Mr Speaker*, ke batla go taboga jaanong ke lebagana le tse di amang kgang ya kgaolo yame. Fa go ne go na le ngwana yo o utlwang, ke ka bo ke re ke nna go gaisa mo Palamenteng e.

Ke rwele selelo, ke khubame fa pele ga lona le le bagolo ba me, ke le kopa gore ka tsweetswee, a re sekasekeng lemmonyana le re nang le lone, re le kgaoganye ka tekatekanyo, *equitable distribution of the resources* tsa lefatsheng la Botswana. Ke a tshwenyega, mo kgaolong e tshwana le ya Thamaga, gore ke bo ke sena *projects* tse di tsileng go dirwa *in this development plan*, mme re ne re na le tsone, re di tsentse re le batho ba Thamaga-Kumakwane. Fa ke bua ka seemo sa ditsela, ga ke na go didimala ka tsela ya Kubung go tswa kwa Thamaga go ya kwa Moshaweng, ka gore ke maikaelelo a Puso a go leka go tsisa *infrastructure* e e ka tsisang *an economic boost* mo lefatsheng la Botswana, tsela e fa e dirilwe, ke tlhomamisa gore e ka direla Batswana ditiro, gore ba kgone gore ba leme, ba tsise dijo go le gaufo, *value chains* tse re buang ka tsone, di ka nna teng mo kgaolong e ka kwano. Ka fa ke bonang e kete selelo sa me se wela mo...

...Silence...

MR SPEAKER: We appear to have lost you Honourable Motaosane.

MR MOTAOSANE: Sorry Modulasetilo. Ke ne ke re ka kgang e ya Thamaga...

MR SPEAKER: Who is Modulasetilo? Honourable Motaosane, there is no Modulasetilo here.



MR MOTAOSANE: *Sorry Mr Speaker.* Ke ne ke re mongwame, ke khubame ka mangole, kopa Mothusa Tautona yo e leng ene Tautona gompiano, a tshwareletse, gore a nkisetse mafoko a, kana a a lebalebe, a bone gore rona re le batho ba Kgaolo ya Thamaga-Kumakwane, sepe se re se ntshang mo Pusong, re se tsenya go leka go rudisa itsholelo mo kgaolong e, ga go na sepe se se ka re rudisetsang itsholelo. Fa re ka dira tsela ya Kubung go ya kwa Moshaweng, re ka dira tsela ya Gakgatla, go ya go tsena kwa Gamodubu, ya fetela kwa Kokong, ya feta ka Gakutlo ya ya go tsena kwa Bokaa, jaaka e ne e buiwa ke Rre Mabuse Pule, e ka dira gore le rona e re Batswana ba bangwe ba imatswa fa re ntse re tsenya madi, re rudisa itsholelo, re thusege re le batho ba Kgaolo ya Thamaga-Kumakwane.

MR MANGWEGAPE-HEALY: *Point of elucidation. Thank you very much Mr Speaker. Thank you for yielding malome.* Ke ne ke re fa o santse o bua ka ditsela tse di lomaganyang Kgaolo ya Thamaga-Kumakwane, kana go na le tsela e e dirwang e ntšha e e tswang kwa Mogoditshane e ya go felela fa *turn-off* ya Mmankodi. Jaanong ke ne ke re o bona jang seemo sa gore tsela e, *the six kilometres (km) that is left from* fa Sengaparile, go ya go goroga kwa gaThamaga, fa e ne e dirilwe *dual carriageway all the way* go tsena kwa gaThamaga, *the economic benefits and stimulations* tse o buang ka tsone, ga o bonele yone e ka bo e okeditse gore batho ba gaThamaga, ba tsoge kwa gae, go thuse itsholelo ka bophara jwa yone jaaka o ntse o e aga? Ke a leboga.

MR MOTAOSANE: *Thank you Honourable Healy.* Ke ne ke tla koo motlogolo, ke dumalana le wena 100 *per cent*. Setokinyana seo fela ga se sepe se ka tsenngwa, sa dira gore tsela e le yone e netle. Ke ne ke tlaa koo, ke batla go tla go botsa le ene Tona wa tsa Dipalamo gore mongwame kana yone tsela e, e sale ka 2019, go supafala fa e le gore e tshwanetse go simolola go dirwa. Ke sale ke utlwa gotwe e mo *adjudication up to now*, go ntse go buiwa ka *adjudication*. Ke ne ke bua le *your officers* mo dibekeng tse pedi tse di fetileng, ke batla go itse gore naare tsela e, mathata a gore e simologe ke eng, mme jaanong ke gone fa go a bong go ntlhobaetsa, gore a tota mme e tlaa kitla e dirwa. Go tshwana le tsela e e tswang kwa Molepolole e ya gaThamaga, ke sale ke emela tsela e, Tona, o ne a re solofetsa nako nngwe, a bo a supa fa tsela eo ya Molepolole-Thamaga e bonetswe madi. A supa gore maikaelelo e ne e le gore ka *April this year*, e bo e le gore *the tendering processes* di feletse. Tsela e, re ka bo re bua jaana le yone e setse e simolotse. Kana jaaka dipula di ne di simologa jaana, Tona wa Ditsela,

ke a bo ke le mo mathateng. Batswana ba ba dirisang tsela e, ba nna mo go nna ka megala. Fa o ka lebelela mo Facebook jaaka marothodinyana a maloba a kile a riana, ba ne ba ntlhasetse. Ke re Tona, *rescue me*. Tota ke eng se se diang *the adjudication* ya *these tenders*? A jaanong ke gone fa ke tlang ke belaela teng gore, a mme jaaka re ntse re bua, kana jaaka Mma Dow maloba a ne a bua, gore bangwe ba rona ba ba ...*(Interruption)*... fa re bua ka *good governance*, o kare jaanong Lephata la DIS fa go tsena fa *tendering*, ke lone fela le le nnang go utlwalega e le gore le emisitse *tenders*. Ke ka di bua di le dintsi *tenders* tse o fitlhelang e le gore DIS ya re kwa go na le sennanne, kwa go na le sennanne. Nnyaa, *projects* bagaetsho, di dirwa fela go na le *the overruns* tse di seng kana ka sepe fa re ka se ke re ikaelele gore batho ba ba emise go nna ba emisa *tenders* tse di setseng di le mo *level* ya go abiwa...

HONOURABLE MEMBER: Clarification.

MR MOTAOSANE: I yield *fa e le gore* ke Vice President (VP).

MR SPEAKER: Honourable Minister responsible for transport!

MR MOTAOSANE: Ke kopa o se ka wa njela nako thata ka gore ke setse ka dintlha di le pedi.

MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (MR SEGOKGO): *Point of clarification.* Ke a leboga thata *Mr Speaker*. Mma ke leboge *Honourable* Motaosane. Ke lemoga gore o ne a batla go emela *His Honour* kana *His Excellency*, mme ke tsaya gore le nna o ntetlile. Jaanong tota o buile kgang fela ya gore ke se ka ka mo jela nako. Ke go kopa jaana, kgang ya tsela ya Mogoditshane-Gabane-Mmankodi, fa ke ka nna fa, ke bo ke go fa tlhaloso ya yone rra, e ka go jela nako. E tsenye fela e le potso ke go arabe ka botlalo gore ke eng mo nakong e go diegile. E nngwe e le yone ke tlaa leka gore ke go tlele gore re fa kae ya Thamaga-Molepolole mo pakeng yone e, mme ke tsaya gore e siame e mo tseleng. Ke a leboga *sir*.

MR MOTAOSANE: Ke ka leboga *my Minister*, ke ka leboga thata le ba Thamaga-Kumakwane. Jaanong ke tswe mo go tseo, ke kopa go tsena mo go tsa thuto. *Mr Speaker*, ke lebaganye le *Honourable* Molao, *my Minister* yo ke mo ratang thata. Ke tshwenyegile ka *welfare* ya barutabana segolobogolo, mme ke a itse gore bontlha bongwe jwa *welfare* ya barutabana, o ka nthaya wa re bo kwa *Local Government*. Tota fela *in a nutshell*, *welfare* ya barutabana e le wena mohiri wa



bone, e mo diatleng tsa gago. Ke a itse gore fa re bua ka boroko, barutabana ba kwa *primary*, boroko bo kwa *Local Government*, mme kana *Local Government* e dira boroko jo e lebeletse fa e dira sekole ka nako eo, e bo e ema fa e emang teng, *Local Government*, ga e kgone gore nako le nako, fa dikole di ntse di gola, e bo e le gore le yone e nna le *budget* ya gore e oketse *the infrastructure there*. Ke batla go go kopa ka mo go faphegileng Tona ya me e ke e tlotlang, gore mo lemmanyaneng la gago la *development*, o ko o nne o leba *Local Government*, o e tsutlela gore e kgone *to facilitate* boroko jwa barutabana bogolo jang ba *primary*. Ke bua se ka gore batho ba kwa dikgaolong tse dingwe, ke batla go fa sekai ka sekole sa Kotolaname. *If you go to* Kotolaname Primary School, mo teng ga barutabana ba le *about 16*, go na le matlo fela a le *seven*, go na le barutabana kwa Kotolaname ba ba kopanetseng ntlo ba le bane, *four teachers sharing* ntlo e le nngwefela. *You can imagine*, ba bangwe *are married couples*, mme ba kopanetse ntlo. *You can imagine* gore fa ba tsoga mo mosong, yo mongwe a tshwanelwa ke gore a tlhapise bana ba ye kwa sekoleng, ba dira jang go fapaanela bata e nngwefela mo ntlong eo gore ba tlhabe ba fetse. Morutabana yo mongwe o ne a nkutlwa botlhoko a bua...

HONOURABLE MEMBER: Clarification.

MR MOTAOSANE: Ke kopa gore le name le intshwaretse pele. A bua gore, "Mopalamente ga ke gane, a bogolo fa ke rutela ka fa tlase ga setlhare, a ke nne le kagiso ya gore kwa ke robalang teng gone ke kgone go robala sentle. *I do not mind*, ke ka ntsha maduo ke ntse ke rutela ka fa tlase ga setlhare. E re le ke ya kwa lwapeng, e bo ke kopanetse ntlo e le bana ke sa kgoneng go ba tlhapisa ka nako e e tshwanetseng ya sekoleng... Dilo tse mongwame Tona wa Thuto, a re *...(Inaudible)...* e ya boroko jwa barutabana. *You go to* Lesilakgokong *the same thing*, mo Mogokgo a kopanetseng ntlo, e bile a file le ngwana yo mongwe mo *sitting room* ya gagwe. *It is across my constituency*, jaaka ke ntse ke tsamaya ke buisa barutabana letlhoko la boroko le kwa godimo go gaisa.

Fa o ya le kwa *junior schools*, for instance Kumakwane Junior Secondary School, barutabana *are about 51 of them and* mantlo a *only 14*. Mpolelele gore batho ba ba nna kae, ba bangwe ba nna kwa Kanye le Lobatse ba tla Kumakwane. E kile ya re ka Economic Stimulus Programme (ESP), fa go ne go agiwa *a block that you handed over last year Honourable Minister*, o a itse gore go na le *Science laboratory le classrooms which you handed over*, go kailwe fa go na le mantlo a le mane

a a neng a tshwanetse a ka bo a agilwe, ga a a agiwa, ga go na dikarabo tsa gore ke eng mantlo ao a sa agiwa. *The shortage...* mantlo a 11 fela ke ka rialo, ka gore a mangwe a ke a bagolwane ba *school management*. Barutabana fela, *only 11 houses for over 51 teachers* ke tlogela *support staff* ya koo. A Lephata la *Education*, le ko le lebelebe le thuse Rre Molale ka *development fund* e e seng kalokalo, gore le bone e re fa ba ntse ba tsutlakanya ka gore le ene o na le dikgwetlho tsa gore bodiredi jwa gagwe jwa dikhansele ga bo na boroko. Fa e le gore *welfare* ya barutabana... ka gore tota e mo go wena o le *Minister* wa tsa Thuto, a ko le sekasekeng golo fa le go kopanele.

Ke bo ke sutelela gape e ntse e le ka ka Thuto, ke itse gore barutabana ba na le dilelo tse di seng kana ka sepe. Madi a bone a *leave concession* ga ba a bone ka nako, *their overtime pays* ga ba ke ba di bona ka nako, *their transfer allowances* o a go fitlhela ba setse ba na le 14 *months* ba sa duelwa *transfer allowance*. Ba bangwe ba ne ba ituelela gongwe *in hotels*, ba ise ba busediwe madi a bone. *Overtime pays* tse ba neng ba di dira ba bereka le ba bangwe ba ba mo lephateng e se barutabana ba le kwa *ministry*, bone ba duetswe dikatso tsa bone. Sekai, maloba fa re ntse re tabogile ka COVID-19 go batlile ba nna gore ba duelwa *overtime pays* ba ne ba ntsha *permits*, bone ga ba a duelwa. Ba bangwe ba duetswe, ba bangwe ga ba duelwe. Potso ke gore, ba ba duetsweng, ba duetswe ka go reng ba bangwe ba sa duelwa? Le bone ba ba neng ba le koo *who were facilitating* batho ba, ba duetswe bone, mme ba bone ga ba a duelwa.

A re tlhokomeleng go bona gore maduo a re a tlhokang mo dikoleng *we can only achieve that goal* fa *the welfare* ya barutabana re e tsaya ka tlhwaafalo, *especially* ya boroko. Ka jalo mongwame ke go khubametse ka mangole, Sekole sa Lesilakgokong ke a go kopa *in this financial year* e nne *an emergency project*. Lesilakgokong le Kotolaname ga gona kwa ba ka hirisanang teng, ke kwa re neng re go bitsa re re go kgakala le ditlamelo, jaaka e rile *backlog eradication* e tla kwa dikhanseleng, ra bo re simolola ka metse ya Rural Area Development Programme (RADP), ka gore re ne re batla gore barutabana ba ba foo ba leke go tshela botoka. Ga ke itse gore tse pedi tse, di tlogetswe ka sebopego se se ntseng jang. Ke a e feta.

Go na le kgang e nngwe e ntse e le ya barutabana, go na le ba gompiano kwa *junior schools* ba neelwa *scarce skill allowances* ba ruta *Maths, Science, Accounting le Information Technology (IT)*. *If you go to primary schools*, batho ba ba Modimo ga ba neelwe *scarce skill*



allowance, e bile *I feel* gore ke bone batho ba ba nang le *scarce skill*, ka gore ba ruta *all the subjects*. O fitlhela a ruta *Maths, Science, and all the subjects*, mme ga ba duelwe *scarce skill allowance*. Ke a itse gore ga go nete, gongwe re e le balebe gore nnyaa kwa borutabaneng ga go sa tlhole go tlhokana le *scarce skill allowance*, *because we have an abundance of them* mo mebileng jaaka re bua jaana ba ba sa berekeng, ba ba rutetsweng *Maths and Sciences*, *otherwise* barutabana na *primary* le bone go tlaa re ba *specialise*, re tle re kgone go bona gore le bone ba duelwa *scarce skill allowances*.

Go na le e nngwe gape ya gore go na le *Senior Teacher with portfolio*, ba bangwe *without portfolio*, dikgang tse ga di nyalane. A re baakanyeng seemo se Tona, ka gore golo mo go *discourages* barutabana, go isa *morale* wa bone kwa tlase go ntshe maduo a a lebaganeng. *Over and above that*, ba ba kwa *junior schools* bangwe ba bone ba ne ba ya kwa *senior schools*, e kete ke yone *promotion* ka fa e neng e dirwa ka teng. E rile a re ke baakanyetsa ba bangwe kwa *junior schools*, bale ba ba neng ba ile kwa *senior school*, e bo jaanong ba le *disadvantaged*, ba iphitlhela ba le kwa tlase ga *their counterparts* ba ba neng ba baakanyediwa ba le kwa *junior school*. Jaanong ke kope gore, a ko re tseneng mo Ntlong re sekaseke kgang e ya barutabana. Dikgang tse tsa *levels of operation* tsa lona, a ko di le balebiwe ka bofefo jo bo ka kgonagalang. *This system* ya gore barutabana ba kwa *primary schools* should *specialize*, ba tle ba kgone go bona *scarce skill allowance*, fa e le gore *we continue with it* ba kgone gore ba e bone. E ke sa dumeleng gore e santse e le *relevant*, ka gore *by then this policy came in as a result of a retention plan* ya ga Goromente. Goromente e ne e re a rutuntshitse batho, fa ba tswa fa *Engineers* ba ya kwa *private sector*, ba lebeletse dituelonyana tse di botoka. E bo *policy* e e nna teng gore, go nne le *scarce skill allowance*. *I think we need to re-look at it*. Ke feta ka yone.

Ya bofelo mo go ya Thuto, ke a kopa, go na le dikole tsa *junior schools* tse re neng ra dumalana kwa Thamaga, gore Sekole sa Sekgele *is going to be converted to be a unified school*. Ga ke itse gore kgang e ya gore nako le nako batho ba Kgaolo ya Thamaga ba bolelelwe dilo, di bo di boa di tsewa mo go bone, go dirwa ke eng. *Honourable* Molao, ke a go khubamela, bana ba dikole tsa Lesilakgokong le Kotolaname ba iphitlhela ba tshwanelwa ke gore ba ye dikoleng kgakala, mo le batsadi ba bone ba sa kgoneng go ba bone. Fa re ne re na le *a unified school* mo Thamaga jaaka re bua, *in the same constituency*, it is only 30 kilometres (km), batsadi

ba bana ba ba ka kgona go tla go ba tlhola. Bana ba bangwe ba ba pasang kwa sekoleng tsa Lesilakgokong, fa ba tswa fa gatwe ba tsamaye ba ye Molepolole kana Lentsweletau, ba a hirisa, fa ba tsena kwa e nna bomme le borre *and they end up dropping out from school*. Barutabana ba berekile ka thata, gore bana ba ba kgone go ya kwa *junior schools*, ba tsere First Class. Fa re na le *a unified school* fa Thamaga, bana ba Kubung *would be boarding students*, a re ko re e leng tlhoko.

Sekole se Tona Molao re se solofeditswe, ga re a tshwanela go boela kwa morago re sena go solofetsa batho, e bile yo o ka go rayang a re dipalo di itaya di reng di reng, o tlaabo a sa go bolelele boammaaruri, ka gore ke ka supa dikole tse di tshwanang le tsa Takatokwane, dipalo tse ba di tsayang ga di kana ka dipalo tsa *junior schools* tse di mo kgaolong. Dikole tsa Kumakwane le tsa Thamaga tse tharo, Mmankgodi le bone go ntse fela jaana. Ke ipotsa gore, re utlwiwa eng. A ko *this unified school* e nne teng *Honourable* Molao, re e solofeditswe ka nako e nneng Tautona a e bua mo Kgotleng, re bo re taboga re ya go dira dithulaganyo, *somebody* kwa *ministry* a bo a e folodisa. Ke a kopa, go tshwanetse gore golo foo re go bone. Gompieno bana ba Kubung gore ba tle mo Thamaga, ka gore tsela ya Kubung ga e dirwe, ba tla gabedi mo kgwedding. Ke gore *in four weeks*, ba tla sekoleng *two weeks, the rest of the time* ke di *breakdown* tsa dikoloi tse di ba tlisang *to junior schools* tse di mo Thamaga. *This is not fair, we cannot keep on promising people, and we do not fulfil these things*. Ke sone se ke kopang mo go wena Motshwareledi Tautona o o leng mo setilong, nkisetseng mafoko a gore a tsela ya Kubung le sekole sa *unified* kwa Thamaga di tle go dirwa ka ponyo ya leilho, ka gore goseng jalo go raya gore rona ga gona fa re itlatswang teng *in this economic boost* e e dirwang ke Puso.

Ya bofelo e ke batlang go e bua, ga se ya thuto. Ke batla go bua ka *Local Government*. Ke a itse, re setse kgang ya ... (*inaudible*)... morago. Ke santse ke ipoeletsa, ke kopa *Honourable* Molale le bomonao kwa ofising ya gago. *Ministry* o, o na le *Ministers* ba le *four*. Ga ke itse gore golo fa go diragala jang. Ga re ka ke ra kgona *to deliver service* fa e le gore Thamaga e santse e lejwa e kete ke ngwana wa Mogoditshane. *This sub-district has been declared*, mme re palelwa ke go e dira. Ga ke a re nneelang dikago, ka re nneelang *services*. A ko a tlise bana ba gagwe ba ba lebaganeng. Re tlaa le bitsa jaaka Puso e... *Buildings* tsotlhe tse di kwa Gaborone, ke tse di hirisiwang. A le rona re hirisediwe *buildings* kwa ga Thamaga, re neelwe *sub-council* ya rona jaaka go sa



bolo go dumalanwa 12 years ago. *In fact, it is more than 12 years because* go dumalanwe ka 2008. *We started implementing* ka 2010 fa re dira Mogoditshane, re e bitsa Mogoditshane-Thamaga, re bitsa boLentsweletau. Dilo tse ga di re beye sentle re le Puso, ga re tseye Batswana ka go lekalekana.

Ga ke batle go ipona ke dule mo Bopalammenteng Thamaga Sub-District e sa dirwa. *In fact, I should insist Honourable Molale*, a e re mo ngwageng o o tlang, *you should budget for it*, e tsene e ye go simolola ka April. Sub-District ya Thamaga le bo le re fa bodiredi jo bo tshwanetseng, ba le mo Thamaga. Re bolawa ke dikgang tse gore batho ba a re omanya, ba a re tlhobosa, go sena sepe. E ga ke batle go boela kwa morago *Honourable Molale*. Madi a teng a a ka e dirang kwa *Ministry of Local Government*. Ke a kopa, a re e neelwe. Ga re a tshwanela go kopa, re rapele, re bo re gogobe ka mangole ka golo mo re go solofeditse Batswana. Go dumalanwe, go le mo teng ga *development plan*, mme go sa diragadiwe. Nnyaa, e ke a gana. Ke kopa *Honourable Molale*, nkgonne, ke a go tlotla, o a itse, jaaka motho yo o itseng tsamaiso, a re neelwe *sub-district* ya rona jaaka e tshwanetse. Ke one mafoko a ke neng ke batla go ema ka one. Ke lebogile *Mr Speaker* go bo o mphile sebaka.

MR SPEAKER: *Thank you Honourable Member for Thamaga-Kumakwane with your big emphasis on scarce skills.* Go tlaa bua Motlotlegi Rraetsho Mopalamente wa Takatokwane.

MR LEUWE (TAKATOKWANE): Ke a leboga rraagwe Nkamo. Ke a dumedisana botsadi. Le nna ke leboge Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente go bo o mphile motsotso wa go akgela mo pegong ya ga Tautona, e a neng a e fa setšhaba. Ke eletsang go simolola ka go supa gore Tautona o buile.

Setšhaba se na le selelo se ke eletsang gore mo nakong e e tlang, ke se mmeye pele, a tle a se tsibogele. Selelo se se tona thata mo pegong ya ga Tautona ke puo e se buisiwang ka yone. Ba a utlwa, ba a tlhaloganya, mme ba dumela gore *the official languages* di pedi; ke Setswana le Sekgoa. Kopo ya Batswana ke gore, a e re nako nngwe ba utlwe Tautona a ba fa pego ka Setswana, se e bileng ba itseng gore o a se itse, o se tlhaloganya botoka thata. Ke yone kopo e batho ba e kopang.

Pego ya ga Tautona go ya ka nna, ke bona e tsere go le gontsi. Ga ke gakologelwa sentle fa moragonyana, dipego tsotlhe tse di fitileng go simolola ka Tautona wa ntlha go tla go tsena mo go ene yo, ga go na Tautona ope

o filweng *credit* ke ba kganetso gore gompiano o buile mo go nang le tlhaloganyo, kgotsa mo go nonofileng. Dinako tse tsotlhe fa yo a tswa, go tshwanetse go supafale gore mo ke dilo di sele. Fa go tsena yo, le ene ke dilo di sele. Go supa gore melaetsa e yotlhe e, e a bo e rwele go le gontsi. Tumelo ya me ke gore, ga go ka ke ga buiwa sengwe le sengwe.

Fa o ka ntsaya gompiano o re ke ke ntshetse setšhaba, go na le se yo mongwe a yang go se ngongoregela gore ke se tlogetse kwa morago. Ke na le tse dingwe tse ke di dumelang gore di ama kgaolo ya me, mme Tautona ga a di ama. Tiro ya gagwe ya go lekodisa setšhaba ka botlalo, o e dirile. O lekile go kgoma dintlha tsotlhe tse a itseng gore di ama setšhaba, ke tekodiso ya Botsogo jwa Setšhaba.

Agriculture, botsogo and defence o di amile, mo go supang gore tota o itse botsogo jwa setšhaba sa gagwe. O a tle a nne le nako ya go tsamaya a dikologa le lefatshe le, a buisa diphuthago gore a utlwe Batswana gore se se ba tshwenyang thata ke eng. A ye go nna fa fatshe, a bone gore mme se se tshwenyang Batswana thata ke eng, o ka thusa jang. Pego ya gagwe e tsere dikgang tseo tsotlhe. E ka se ka ya tsenela kwa boteng teng ka gore o na le bathusi ba gagwe; Mothusa Tautona le Matona. Ke dumela gore fa ba tsena mo maphateng a bone, ba tlaabo ba atolosa se Tautona a neng a se bua. Ke dumela gore thulaganyo e, e siametse mongwe le mongwe. Fa re ne re ka re a tseye lephata le lephata, o ne a ya go dira Baebele e e leng gore kamoso gape re tlaabo re ngongorega gore mo ga se *speech*, ke Baebele. Ke dumela gore o dirile tiro e ntle thata.

Ke supe gore ke tswa kwa kgaolong ya Takatokwane. Kgaolo ya Takatokwane, e seng motse wa Takatokwane. Kgaolo ele e bidiwa Takatokwane. Ke a tle ke utlwe go na le bangwe ba na le ngongora ya gore fa ke bua ke dirisa lefoko Takatokwane thata, ke a bo ke bua ka kgaolo ya Takatokwane, e seng motse wa Takatokwane. Fa ke bua ka motse wa Takatokwane, ke a tlhalosa gore motse wa Takatokwane. Mo puong ya me, go na le fa ke tlaa buang ka motse wa Takatokwane teng. Gompiano jaana, ke bua ka kgaolo e e bidiwang gotwe Takatokwane. E na le metse e le 14. E bo e nna le *settlements* di ka nna 10 kgotsa le go feta.

Kgaolo e ya Takatokwane e, *it has borders* le *constituencies* di le tlhano. *It borders* le *constituencies* tsa Jwaneng-Mabutsane, ya ga Rre Reatile, golo gatwe Phuduhudu; Rre Liakat Kablay wa Letlhakeng-Lephephe; Kgalagadi North ya ga Motlotlegi Talita



Monnakgotla; Ghanzi North ya ga Rre Thiite mo teng ga Central Kalahari Game Reserve (CKGR) and Boteti East ya ga Rre Lelatisitswe fa o tsenelela kwa teng ga CKGR. Dikgaolo tse tsotlhe tse, Takatokwane *borders* le tsone. Re bonana le tsone kwa mafelong a a botlhoko thata, a gotweng ke a tengnyanateng. Bontsi jwa kgaolo ya me ya Takatokwane, ke kwa tengnyanateng. Ditlamelo ga di goroge sentle teng. Go na le tshotlego e ntsi teng. Go na le letlhoko la ditiro le la sengwe le sengwe fela se o ka se akanyang, se motho a se tlhokang gore a tsweladise botshelo ka tsela e a tlaa tshwanang le bana ba malwapa a mangwe. Ke sone se ke neng ke ama dikgaolo tse gore go tle go supafale gore kgaolo ya Takatokwane e fa kae mo Botswana.

Mo dikgannyeng tse dingwe tsa me, ke simolole ka lephata la ga Rre Mzwini. Ke simolole ka go leboga ka fa ke bonang a tshwere seemo sa metsi ka teng. Go tswa kwa *north* go tla go fitlha mo *south*. Re lebogela selo seo ka gore metsi ke konokono ya botshelo.

E bile kwa kgaolong ya me ya botlhophi, motse mongwe le mongwe o o agilweng kwa kgaolong ya rona, o ne o agiwa kwa go nang le matšha, matamo le megobe. Go ne go latetswe metsi a ka gore ga go na fa botshelo bo ka tsweleng teng go sena metsi. *Majority* ya metse e e mo kgaolong ya me e na le matšha go supa gore metsi a botlhokwa tota. Ke a leboga fa a tla mo *south*.

Lephata la ga Rre Mzwini le legolo thata, le aname thata, le atologile thata; ditiro tsa lone di dintsi thata. Fa o tsaya kgang ya metsi, e botlhokwa fela thata. Fa o tsaya kgang ya lefatshe, le yone ke yone e e tlang kwa pele mo botshelong jwa motho. O tshwanetse go bona metsi mme fa o fetsa go a bona, o tshwanetse go bona fa o nnang teng. E bile gone fa o nnang teng foo gape, o tshwanetse o dirise metsi gore o kgone go nna le bonno jo bo ka kgatlhang leitlho la motho mongwe le mongwe fela jaaka bana ba malwapa a mangwe.

Fa o tsena mo kgannyeng e ya metsi, go go santse go na le metse kwa kgaolong ya me e batho ba iseng ba tsenyediwe *pipes* tsa metsi mo malwapeng. Ba neetswe *coupons* tse ba tshwanetseng gore ba bo ba gelela mo *standpipes* go isa kwa malwapeng a bone. Ba bangwe gotlhelele le tsone *coupons*, ga ba ise ba nne le tsone. Ke ba e leng gore ga ba ka ke ba kgona go nna le tsone. Fa o tsaya metse e tswana le bo Ditshwegwane, batho ba na le *coupons* tsa go gelela kwa *standpipes* but *standpipes* ka sebele tsotlhe di emisitswe, ga di yo. Ba tswa go reka *coupons*, di na le madi, di supa gore ba ka gelela koo. Ga go na gope gape kwa ba ka yang go gelela teng ko ntle ga go dirisa *coupons* tseo.

Gongwe Tona Mzwini a lebelele seemo seo thata ka leitlho le le tseneletseng ka gore ke metse e mentsi thata e e nang le seemo se se ntseng jalo. Fa a ne a ka dira jalo, o ka thusa le ba bangwe.

Ke eletsa gore mo kgannyeng ya metsi, ke kope lephata la ga Rre Mzwini gore ka ke bona le tshwere go le gontsi thata, go ka nna jang fa re ka akanya gabedi gape, ra busetsa metsi kwa *Local Government* because fa metsi a ne santse a le kwa koo, re ne re se na bothata jo ke bo bonang gompiano? Fa re le kwa *Local Government*, re ne re na le babereki kwa *sub-council* ba feta 500. E rile fa go iwa kwa Water Utilities, re utlwa ba re ba ya *to operate* ka batho ba le *five* ba tsamaya ka koloi ba tabogile mo. Ra ipotsa gore go ya go nna jang? Ke santse ke dumela gore *Local Government* e ne e dira botoka thata mo metsing mo metseng e mennyennyane. Ke santse ke dumela gore Water Utilities e ne e dira bontle thata mo metseng e metona kgotsa kwa ditropong jaaka e ne e ganeletse kwa ditropong. Re ne re dira jaana re kopanya metsi otlhe gore a nne ka fa tlase ga sekhukhu se le sengwefela ka tumelo le tsholofelo ya gore re a baakanya, ga go na le fa ele bothata. Jaanong kgang ke gore re rile re baakanya, seemo se ga e nna sentle gotlhelele. Ga go tlhabe ditlhong gore re boele kwa morago re busetse metsi kwa *Local Government* kwa e neng e kgona botoka thata gona le Water Utilities.

MR SPEAKER: *Order! Order! Honourable Member for Takatokwane.* Jaanong nako ya me ya re o eme fela gone foo. E tlaa re kamoso ka 2:55 p.m. ke bo ke go neela sebaka gape gore o tswelale ka puo ya gago e ntlentle e, e o bulelang setšhaba sa kgaolo ya gago.

There shall be a general meeting tomorrow at 8:00 a.m. sharp.

As it is now 6 o'clock, I shall now call upon the Honourable Leader of the House to move a Motion of adjournment.

MOTION

ADJOURNMENT

LEADER OF THE HOUSE (MR TSOGWANE): Ke a leboga Motsamaisa tiro. Mma re golole batlotlegi ba ye go ikhutsa, bangwe ba tshaba dikgadima, ba tshogile, re ba bona *on screens*. Mma re ba letlelele...

HONOURABLE MEMBER: *Correction,* e seng Motsamaisa tiro Vice President (VP).



MR TSOGWANE: *Mr Speaker*, e ya botsamaisa tiro tota re tshwanetse re e ntshe mo Standing Orders ka gore batho ba ba sala ba ntse ba le *Speakers* fela, *whether* ba tsamaisa tiro kana ga ba e tsamaise.

MR SPEAKER: *Thank you Honourable Leuwe for correcting the Honourable Leader's statement. Ga go na Motsamaisa tiro fa, ke Motlotlegi Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente.*

Question put and **agreed to.**

The Assembly accordingly adjourned at 6:00 p.m. until Thursday 18th November, 2021 at 2:00 p.m.



HANSARD RECORDERS

Mr T. Gaodumelwe, Mr T. Monakwe, Ms T. Kebonang

HANSARD REPORTERS

Mr M. Buti, Ms Z. Molemi, Mr J. Samunzala, Ms N. Selebogo, Ms A. Ramadi,
Ms D. Thibedi, Ms G. Baotsi

HANSARD EDITORS

Ms K. Nyanga, Ms C. Chonga, Mr K. Goeme, Ms G. Phatedi, Ms B. Malokwane, Mr A. Mokopagosi,
Ms O. Nkatswe, Ms G. Lekopanye, Ms T. Mokhure, Ms B. Ratshipa

LAYOUT DESIGNERS

Mr B. B. Khumanego, Mr D. T. Batshegi, Mr K. Rebaisakae

